



Crna Gora  
Vlada Crne Gore



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	19.10. 20.22	GOD.
KLASIFIKACIONNI BROJ:	07-2/22-3	
VEZA:		
EPA:	597 XXVII	
SKRAĆENICA:		PRILOG:

Br: 04-4861

31. avgust 2022. godine

## SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospođa mr Danijela Đurović, predsjednica

Vlada Crne Gore, na sjednici od 28. jula 2022. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **GORAN ĐUROVIĆ**, ministar ekonomskog razvoja i turizma i **JASNA VUJOVIĆ**, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.

PREDSJEDNIK  
dr Dritan Abazović, s. r.

**ZAKON  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU**

**Član 1**

U Zakonu o žigu ("Službeni list CG", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16 i 2/17) u članu 2 st. 2 i 3 mijenjaju se i glase:

“Žigom se štiti znak koji je pogodan za razlikovanje roba, odnosno usluga pravnog ili fizičkog lica od roba, odnosno usluga drugog pravnog ili fizičkog lica i koji je upisan u registar na način koji omogućava da se odredi tačan i jasan predmet zaštite znaka koju žig pruža nosiocu žiga.

Znak iz stava 2 ovog člana može se sastojati od riječi, ličnih imena, slogana, slova, brojeva, slika, crteža, boje, rasporeda boja, oblika proizvoda ili pakovanja proizvoda, kombinacija tih znakova, kao i zvukova.”

**Član 2**

U nazivu člana 5 zarez i riječi: “registar prijava” brišu se.

U st. 1 i 8 riječi: „i registar prijava“ brišu se.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Registar sadrži podatke o:

- podnosiocu prijave (lično ime i adresa, odnosno naziv i sjedište),
- izgledu znaka za koji je podnijeta prijava za upis,
- spisku roba i usluga,
- dokazu o uplati administrativne takse,
- datumu podnošenja prijave,
- broju prijave žiga,
- nosiocu žiga, zatraženom pravu prvenstva, datumu objavljivanja prijave, izgledu žiga,
- trećim licima koja su dala obrazloženo mišljenje,
- podnosiocu prigovora, datumu upisa žiga u Registar, broju registracije,
- međunarodnoj registraciji, obnovi žiga i datumu prestanka žiga i promjenama podataka koje sadrži Registar.“

Stav 3 briše se.

Stav 4 mijenja se i glasi:

“Registar se vodi u elektronskom obliku i dostupan je javnosti.”

Stav 6 mijenja se i glasi:

“Podatke o žigu koji se upisuju u Registar nadležni organ objavljuje u Službenom glasilu.”

U stavu 7 riječi: “stava 6” zamjenjuju se riječima: “stava 5”.

Dosadašnji st. 4 do 8 postaju st. 3 do 7.

**Član 3**

U članu 6 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

“1) koji ne ispunjava uslove iz člana 2 st. 2 i 3 ovog zakona;”.

Tačka 6 mijenja se i glasi:

“6) koji se sastoji isključivo od oblika ili drugog obilježja proizvoda koji:

- je rezultat prirode samih proizvoda,
- je neophodan za postizanje nekog tehničkog rezultata,
- daje proizvodima suštinsku vrijednost;”

Tač. 12 i 13 mijenjaju se i glase:

“12) koji ne može biti registrovan u skladu sa pravom Evropske unije ili propisima u Crnoj Gori ili međunarodnim sporazumima u kojima je Evropska unija ili Crna Gora članica, a kojima se osigurava zaštita:

- oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla, ili
- tradicionalnih izraza za vina, ili
- garantovano tradicionalnih specijaliteta;

13) koji se sastoji od ranije denominacije biljne sorte ili je reprodukuje u svojim bitnim elementima i koja je registrovana u Crnoj Gori, u skladu sa zakonom, a koji pružaju zaštitu prava na biljnu sortu i koji se odnose na biljne sorte iste ili blisko srodne vrste;”.

Poslije tačke 13 dodaje se nova tačka koja glasi:

“14) koji se sastoji od ranije denominacije biljne sorte ili je reprodukuje u svojim bitnim elementima, koja je registrovana u skladu sa pravom Evropske unije ili međunarodnim sporazumima u kojim je Evropska unija članica, a koji pružaju zaštitu prava na biljnu sortu i koji se odnose na biljne sorte iste ili blisko srodne vrste.”

U stavu 2 riječi: “proglasiti ništavim” zamjenjuju se riječju “poništiti”, a poslije riječi: “prijave za registraciju” dodaju se zarez i riječi: “odnosno prije datuma podnošenja zahtjeva za poništavanje”.

#### **Član 4**

U članu 7 stav 6 poslije riječi: “ranijem žigu” zarez se briše, a riječi: “a zatražena je registracija za robe, odnosno usluge koje nijesu slične” zamjenjuju riječima: “nezavisno od toga da li su robe ili usluge za koje je podnijeta prijava za registraciju istovjetne, slične ili nijesu slične”.

#### **Član 5**

Član 8 mijenja se i glasi:

“Na osnovu prigovora nosioca žiga, žig se ne može registrovati:

- 1) na ime zastupnika ili predstavnika kojem je povjereno da obavlja poslove u privrednom društvu u granicama ovlašćenja za zastupanje u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom društva (u daljem tekstu: trgovački zastupnik) bez saglasnosti nosioca žiga;
- 2) ako bi njegovo korišćenje predstavljalo povredu prava na lično ime, prava na portret, autorskog prava ili drugog prava industrijske svojine;
- 3) koji je istovjetan ili sličan sa znakom koji se u dobroj vjeri koristio u prometu prije datuma podnošenja prijave za registraciju žiga, odnosno datuma prvenstva iz čl. 23 i 24 ovog zakona;
- 4) ako se može zamijeniti sa ranijim žigom koji je registrovan u drugoj državi, pod uslovom da u trenutku podnošenja podnosilac prijave žiga nije postupao u dobroj vjeri;
- 5) ako je zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla već podniet u skladu sa zakonom, prije datuma podnošenja prijave za registraciju žiga ili datuma prvenstva zatraženog u prijavi, pod uslovom da ta oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla:
  - bude registrovana, i
  - daje licu ovlašćenom u skladu sa zakonom pravo zabrane upotrebe kasnijeg žiga;
- 6) ako je zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla već podniet u skladu sa pravom Evropske unije kojim se propisuje zaštita oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla, pod uslovom da:
  - je zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla već podnesen u skladu sa pravom Evropske unije prije datuma podnošenja prijave za

registraciju žiga ili datuma prvenstva zatraženog u prijavi, pod uslovom da kasnije bude registrovana,

- da ta oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla daje licu ovlašćenom u skladu sa zakonom pravo zabrane upotrebe kasnijeg žiga.

Izuzetno od stava 1 tačka 1 ovog člana, trgovački zastupnik može registrovati žig, bez saglasnosti nosioca žiga, ako taj zastupnik u postupku koji se vodi pred nadležnim organom navede opravdane razloge kojima se izbjegava povreda interesa nosioca žiga.”

## Član 6

U članu 10 stav 2 tačka 3 mijenja se i glasi:

“3) znak koji je istovjetan ili sličan sa njegovim žigom nezavisno od toga jesu li robe ili usluge u odnosu na koje se žig koristi istovjetne, slične ili nijesu slične robama, odnosno uslugama za koje je žig registrovan, kad taj žig ima reputaciju u Crnoj Gori i kad korišćenje tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorišćava distinktivni karakter ili ugled žiga ili im šteti.”

Stav 4 mijenja se i glasi:

„Izuzetno od stava 3 ovog člana, nosilac žiga ima pravo na naknadu štete za radnje preduzete nakon dana objave prijave žiga, a prije datuma objave registracije žiga, koje će nakon objave registracije žiga biti zabranjene.“

## Član 7

Član 11 mijenja se i glasi:

“U skladu sa odredbom člana 10 stav 2 ovog zakona, druga lica ne mogu bez odobrenja nosioca žiga da:

- 1) stavljaju zaštićeni znak na robu, njenu ambalažu ili sredstva za obilježavanje robe;
- 2) nude robu, da je stavljaju u promet, ili da je skladište u svrhu stavljanja u promet, ili da je nude ili obavljaju usluge pod zaštićenim znakom;
- 3) uvoze ili izvoze robu pod zaštićenim znakom;
- 4) koriste zaštićeni znak na poslovnim dokumentima ili u reklamama;
- 5) koriste znak kao trgovački naziv ili naziv trgovačkog društva ili dijela trgovačkog naziva, odnosno dijela naziva trgovačkog društva;
- 6) koriste znak u uporednom oglašavanju na način koji nije u skladu sa propisima o obmanjujućem i uporednom oglašavanju.

Prava iz stava 1 ovog člana i člana 10 ovog zakona ima i nosilac žiga koji je dobro poznat u Crnoj Gori u skladu sa članom 6bis Pariske konvencije.

Odredbe stava 1 ovog člana i člana 10 st. 1 i 2 ovog zakona ne utiču na primjenu odredaba o zaštiti od korišćenja znaka, osim za svrhe razlikovanja roba ili usluga, ako se korišćenjem tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorišćava distinktivni karakter ili ugled žiga ili im šteti.

Nosilac registrovanog žiga, nezavisno od prava nosioca stečenim prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva registrovanog žiga, ima pravo i da zahtijeva da se onemogući trećim licima da na teritoriju Crne Gore u kojoj je žig registrovan unose robu koja na tom području nije u slobodnom prometu ako ta roba, uključujući njeno pakovanje:

- dolazi iz trećih zemalja, i

- bez odobrenja nosi žig koji je istovjetan sa žigom registrovanim za tu robu ili koji se po svojim bitnim obilježjima ne može razlikovati od tog žiga.

Pravo nosioca žiga iz stava 4 ovog člana prestaje da važi ako u toku postupka za utvrđivanje vršenja povrede registrovanog žiga, pokrenutog u skladu sa carinskim propisima o primjeni prava intelektualne svojine, deklarant ili vlasnik robe dokaže da nosilac registrovanog žiga nije ovlašćen da zabrani stavljanje robe na tržište u zemlji krajnjeg odredišta.

Ako postoji rizik da se pakovanje, naljepnice, etikete, sigurnosne oznake ili oznake autentičnosti ili druge oznake na kojima je žig istaknut mogu upotrijebiti u vezi sa robom ili uslugama i da bi se takvim korišćenjem počinila povreda prava nosioca žiga u skladu sa stavom 1 ovog člana i članom 10 stav 2 ovog zakona, nosilac tog žiga ima pravo da zahtijeva od organa uprave nadležnog za poslove carina i organa uprave nadležnog za inspeksijske poslove da se zabrani:

- 1) isticanje znaka istovjetnog ili sličnog žigu na pakovanju, naljepnicama, etiketama, sigurnosnim oznakama ili oznakama autentičnosti, ili na drugim sredstvima na kojima žig može biti istaknut,
- 2) nuđenje ili stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe ili uvoz ili izvoz, pakovanja, naljepnica, etiketa, sigurnosnih oznaka ili oznaka autentičnosti ili drugih sredstava na kojima je žig istaknut.”

#### **Član 8**

U članu 12 stav 1 poslije riječi “dužan” dodaju se riječi: “da bez odlaganja i u slučaju publikacije u štampanom obliku”.

#### **Član 9**

U članu 13 stav 1 mijenja se i glasi:

“Ako je žig registrovan na ime trgovačkog zastupnika nosioca žiga bez saglasnosti nosioca žiga, a trgovački zastupnik ne navede opravdane razloge u smislu člana 8 stav 2 ovog zakona, nosilac žiga ima pravo da mu zabrani upotrebu žiga.”

#### **Član 10**

Čl. 16 i 17 mijenjaju se i glase:

#### **“Pravo nosioca kasnije registrovanog žiga**

##### **Član 16**

U postupcima zbog povrede prava nosilac žiga nije ovlašćen da zahtijeva zabranu upotrebe kasnije registrovanog žiga ako taj žig nije poništen u skladu sa članom 52, članom 52a st. 1 i 2 i članom 52b stav 3 ovog zakona.

Ako nosilac žiga nije ovlašćen da zahtijeva zabranu upotrebe kasnije registrovanog žiga u skladu sa stavom 1 ovog člana, nosilac kasnije registrovanog žiga nema pravo da zahtijeva zabranu upotrebe ranijeg žiga u postupcima zbog povrede prava nosioca žiga.

#### **Korišćenje žiga nakon registracije**

##### **Član 17**

Ako u periodu od pet godina od dana okončanja postupka registracije žiga, nosilac prava nije stvarno koristio žig za robe, odnosno usluge za koje je registrovan ili ako je prestao sa korišćenjem u neprekidnom periodu od pet godina, primjenjivaće se odredbe čl. 33, 52 b i 53 ovog zakona, osim ako postoje opravdani razlozi za nekorišćenje žiga.

Korišćenje žiga iz stava 1 ovog člana je i korišćenje u obliku koji se razlikuje po elementima koji ne mijenjaju dinstinktivno obilježje žiga u obliku u kojem je registrovan, kao i stavljanje žiga na robe ili njihovu ambalažu, odnosno usluge samo u svrhe izvoza.

Korišćenje žiga uz pristanak nosioca prava ili lica koje je ovlašćeno da koristi kolektivni žig smatra se korišćenjem od strane nosioca prava.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako tuženi zahtijeva zabranu upotrebe žiga, nosilac žiga mora da dokaže da je u toku perioda od pet godina, prije datuma podnošenja tužbe žig bio u stvarnoj upotrebi u vezi sa robom ili uslugama za koje je registrovan i koji se navode kao razlozi za tužbu ili da postoje opravdani razlozi za nekorišćenje žiga, pod uslovom da je postupak registracije žiga bio završen najmanje pet godina, prije datuma podnošenja tužbe.

Datum početka roka iz stava 1 ovog člana unosi se u Registar.”

## **Član 11**

Član 20 mijenja se i glasi:

„Prijava sadrži:

- 1) zahtjev za registraciju žiga;
- 2) podatke o podnosiocu prijave;
- 3) izgled znaka koji podnosilac prijave ima namjeru da zaštiti žigom;
- 4) spisak roba, odnosno usluga za koje se traži registracija;
- 5) dokaz o uplati administrativne takse;
- 6) punomoćje za zastupanje, ako je prijava podnijeta preko zastupnika.

Robe i usluge iz prijave iz stava 1 tačka 4 ovog člana razvrstavaju se u klase prema Međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga utvrđenoj Ničanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registrovanja žigova (u daljem tekstu: Ničanska klasifikacija).

Podnosilac prijave dužan je da jasno i precizno identifikuje robu i usluge za koje se traži zaštita žiga kako bi se isključivo na osnovu prijave mogao odrediti obim zaštite koja se traži.

Idetifikacija roba i usluga iz stava 3 ovog člana, vrši se u skladu sa Ničanskom klasifikacijom.

Klase i oznake roba i usluga čija se identifikacija vrši u skladu sa Ničaniskom klasifiikacijom obuhvataju sve robe i usluge navedene u toj klasi, odnosno oznaci.

Robe i usluge koje nijesu obuhvaćene klasom ili oznakom iz stava 5 ovog člana ne smatraju se predmetom prijave za registraciju žiga ili registrovanog žiga.

Ako podnosilac prijave zahtijeva registraciju više od jedne klase, tada klasifikuje robu i usluge prema klasama Ničanske klasifikacije, pri čemu svakoj grupi prethodi broj klase kojem ta grupa robe ili usluga pripada i navodi ih prema redosljedu klasa.

Roba i usluge iz stava 3 ovog člana ne smatraju se međusobno:

- sličnim jer se pojavljuju u istoj klasi Ničanske klasifikacije,
- različitim jer se pojavljuju u različitim klasama Ničanske klasifikacije.

Obrazac prijave iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

## **Član 12**

U članu 21 stav 3 i članu 26a stav 6 riječi: “registar prijava” zamjenjuju se riječju “Registar”.

## **Član 13**

U članu 23 stav 1 poslije riječi: ”Pariske unije” dodaju se riječi: “za zaštitu industrijske svojine (u daljem tekstu: Pariska unija)”.

## **Član 14**

U članu 27 stav 1 riječi: "registar prijava" zamjenjuju se riječju "Registar".  
U st. 2 i 5 i članu 28 stav 4 riječi: "60 dana" zamjenjuju se riječima: "30 dana".

## **Član 15**

Čl. 30 i 31 mijenjaju se i glasi:

### **"Primjedbe drugih lica**

#### **Član 30**

Nakon objavljivanja prijave iz člana 29 ovog zakona, pravna i fizička lica ili udruženja proizvođača roba ili pružaoca usluga, trgovci i potrošači mogu, da dostave nadležnom organu u pisanoj formi, obrazloženo mišljenje (u daljem tekstu: primjedbe) o apsolutnim razlozima za odbijanje registracije iz člana 6 ovog zakona, u roku od 90 dana, od dana objavljivanja prijave.

Lica iz stava 1 ovog člana nijesu stranke u postupku.

Nakon prijema primjedbi iz stava 1 ovog člana, nadležni organ ih dostavlja podnosiocu prijave za registraciju žiga, koji se na njih može izjasniti u roku od 15 dana, od dana prijema primjedbi.

Ako se podnosilac prijave za registraciju žiga u roku iz stava 3 ovog člana ne izjasni na primjedbe nadležni organ donosi rješenje o odbijanju ili registraciji žiga, koje se objavljuje u Službenom glasilu.

Nadležni organ može, po službenoj dužnosti, prije registracije, ponovo da pokrene ispitivanje apsolutnih razloga za odbijanje registracije iz člana 6 ovog zakona.

### **Prigovor na registraciju žiga**

#### **Član 31**

Prigovor za odbijanje registracije žiga u slučaju iz čl. 7 i 8 ovog zakona podnosi se nadležnom organu, u roku od 90 dana od dana objavljivanja prijave u Službenom glasilu.

Prigovor iz stava 1 ovog člana, može da podnese nosilac ranijeg žiga ili sticalac licence koji ima odobrenje nosioca žiga, nosilac prava na lično ime, prava na portret, autorskog prava ili drugog prava industrijske svojine iz člana 8 stav 1 tačka 2 ovog zakona, zainteresovano lice kad se prigovor podnosi na osnovu člana 8 stav 1 tač. 3 i 4 ovog zakona i lica koja su:

1) u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita oznake geografskog porijekla, ovlašćena da ostvaruju prava iz člana 8 stav 1 tačka 5 ovog zakona;

2) na osnovu prava Evropske unije kojima se predviđa zaštita oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla, ovlašćena da ostvaruju prava iz člana 8 stav 1 tač. 5 i 6 ovog zakona.

Ako je na dan objavljivanja prijave žiga, pokrenut postupak za ukidanje ranijeg žiga ili postupak poništavanja žiga, nadležni organ će sa postupkom razmatranja prigovora zastati do pravosnažnosti rješenja u tim postupcima.

Prigovor se može podnijeti na osnovu jednog ili više ranijih prava iz člana 8 stav 1 tačka 2 ovog zakona, pod uslovom da sva pripadaju istom nosiocu.

Prigovor se može podnijeti za robe, odnosno usluge ili samo za dio robe, odnosno usluge u odnosu na koje je ranije pravo zaštićeno ili za koje je podnesena prijava.

Rok za podnošenje prigovora iz stava 1 ovog člana ne može se produžiti.

Za podnošenje prigovora iz stava 1 ovog člana plaća se administrativna taksa."

## Član 16

U članu 33 u uvodnoj rečenici stava 2 riječi: “na dan objavljivanja prijave“ zamjenjuju se riječima: „na datum podnošenja prijave ili na datum prvenstva kasnijeg žiga”.

## Član 17

U članu 33b stav 2 riječi: “duži od šest mjeseci” zamjenjuju se riječima: “kraći od 24 mjeseca”.

Na kraju stava 3 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: “odnosno ako postupak ne bude okončan na drugi način.”.

U stavu 6 riječi: “odbijanju prigovora ili rješenje o odbijanju registracije žiga.” zamjenjuju se riječima: “obustavi postupka povodom prigovora.”.

## Član 18

U članu 34 stav 2 riječi: “60 dana” zamjenjuju se riječima: “dva mjeseca”.

U stavu 4 zarez i riječi: “zahtjeva za povraćaj u pređašnje stanje iz člana 38 ovog zakona” brišu se.

## Član 19

U članu 37 stav 1 poslije riječi „usluga“ zarez se zamjenjuje tačkom, a riječi: „ispravljanje grešaka u tekstu ili prepisu ili ispravljanje druge očigledne greške.“ brišu se.

Poslije stava 1 dodaju se tri nova stava koji glase:

„ Ako upis žiga u Registar, ili objavljena prijava, ili registracija žiga ili rješenje nadležnog organa sadrži očiglednu grešku, nadležni organ je dužan da ispravi grešku po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke.

Nadležni organ je dužan da donese rješenje kojim briše pređašnji upis žiga u Registar ili pređašnje objavljivanje prijave, odnosno kojim pređašnje rješenje koje sadrži očiglednu grešku ispravlja novim rješenjem i objavljuje ispravku pogrešno objavljenih podataka.

Za podnošenje zahtjeva za ispravljanje grešaka iz stava 1 ovog člana, ne plaća se administrativna taksa i naknada troškova.“

U stavu 5 riječi: „st. 1 do 4“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 do 7“.

Dosadašnji st. 2 do 6 postaju st. 5 do 9.

## Član 20

Čl. 38 do 41 mijenjaju se i glase:

**“Isticanje višestrukog zahtjeva za upis u registar, brisanje ili izmjenu prava u Registru**

### Član 38

Podnosilac prijave, odnosno nosilac žiga može da podnese nadležnom organu višestruki zahtjev koji se odnosi na upis u registar, brisanje ili izmjenu prava u registru, a u kojem su navedeni brojevi prijave ili registracija na koje se taj zahtjev odnosi.

Podnosilac zahtjeva iz stava 1 ovog člana, dužan je da dostavi dokaze o plaćanju propisane administrativne takse i naknade troškova, za svaku prijavu ili registraciju sadržanu u tom zahtjevu.



## **Licenca** **Član 39**

Nosilac žiga može da na osnovu ugovora o licenci ustupi pravo korišćenja žiga za robe, odnosno usluge ili samo za dio roba, odnosno usluga.

Licenca može biti isključiva ili neisključiva.

Isključiva licenca je licenca na osnovu koje sticalac licence stiče isključivo pravo korišćenja žiga, ako je to pravo izričito ugovoreno.

Neisključiva licenca je licenca na osnovu koje sticalac licence ne stiče isključivo pravo korišćenja žiga.

Ugovor iz stava 1 ovog člana upisuje se u Registar na zahtjev nosioca žiga ili sticaoca licence, ako je nadležnom organu uz zahtjev podnijeta sljedeća dokumentacija:

- ovjeren prepis iz ugovora o licenci ili ugovor o prenosu upisane licence iz kojeg se vide ugovorne strane i prava koja se licenciraju, odnosno prava iz upisane licence koja se prenose, ili

- ovjerena izjava o davanju ili prenosu upisane licence, potpisana od strane davaoca i sticaoca licence.

Podaci o ugovoru o licenci koji su upisani u Registar na način iz stava 5 ovog člana mijenjaju se ili brišu na zahtjev nosioca žiga ili sticaoca licence.

Nosilac žiga može se pozvati na prava iz žiga protiv sticaoca licence koji ne poštuje odredbe ugovora o licenci u odnosu na:

- trajanje ugovora o licenci,
- registracijom utvrđen način na koji se žig može koristiti, u smislu člana 11 ovog zakona,
- obim roba i usluga za koje se ustupa licenca,
- teritoriju na kojoj se žig može koristiti ili kvalitet robe koja se proizvodi ili usluge koje nudi sticalac licence.

Žig ne može biti predmet prinudne licence.

Upisi u Registar iz st. 5 i 6 ovog člana vrše se rješenjem.

Upisi ugovora o licenci u Registar objavljuju se u Službenom glasilu.

## **Prenos žiga** **Član 40**

Nosilac žiga može prenijeti žig na drugo lice za robe, odnosno usluge ili samo za dio roba, odnosno usluga za koje je registrovan.

Prilikom prenosa udjela akcija, odnosno spajanja privrednog društva, prenosi se i žig tog privrednog društva, osim ako sporazumom između privrednih društava nije drugačije određeno.

U slučaju prenosa žiga u odnosu na samo dio roba, odnosno usluga za koje je žig registrovan, postupak razdvajanja registracije izvršiće se u skladu sa članom 36 ovog zakona.

Postupak za upis prenosa žiga pokreće se zahtjevom, uz koji se podnosi:

- 1) dokaz o pravnom osnovu upisa koji se traži;
- 2) punomoćje, ako se postupak za upis prenosa žiga, licence ili zaloge pokreće preko punomoćnika;
- 3) dokaz o uplati administrativne takse za upis prenosa prava, licence ili zaloge.

Zahtjevom iz stava 4 ovog člana može se tražiti upis i licence, odnosno zaloge, pod uslovom da su nosilac žiga i sticalac licence, odnosno zaloge isto lice.

Prenos žiga upisuje se u Registar i objavljuje se u Službenom glasilu.

Obrazac zahtjeva i bližu dokumentaciju koja se podnosi uz zahtjev iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

### **Zaloga, prinudno izvršenje i stečaj**

#### **Član 41**

Žig može samostalno biti predmet zaloge na osnovu ugovora o zalozi, predmet drugih stvarnih prava ili predmet prinudnog izvršenja, u odnosu na privredno društvo koje je nosilac tog žiga.

Na zahtjev založnog povjerioca ili založnog dužnika založno pravo upisuje se u Registar.

Sud po službenoj dužnosti ili javni izvršitelj koji sprovodi prinudno izvršenje, dužni su da bez odlaganja, obavijeste nadležni organ o pokrenutom prinudnom izvršenju na žigu, radi upisa u Registar.

Upis iz stava 2 ovog člana može se pokrenuti i na zahtjev lica iz stava 2 ovog člana.

O upisu iz stava 2 ovoga člana nadležni organ će donijeti rješenje.

Upis zaloge i podatak da je nad žigom pokrenuto prinudno izvršenje objavljuju se u Službenom glasilu.

Nakon dostavljanja obavještenja od strane nadležnog suda ili stečajnog upravnika, podatak o stečaju upisuje se u Registar i objavljuje u Službenom glasilu.

Bliži sadržaj zahtjeva za upis licence i zaloge i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev propisuje Ministarstvo.”

#### **Član 21**

Poslije člana 41a dodaje se novi član koji glasi:

#### **“Dejstvo upisa prema trećim licima**

##### **Član 41b**

Na osnovu zahtjeva za upis, brisanje ili izmjenu u Registar koji je podnesen u skladu sa odredbama čl. 39 do 41a ovog zakona, taj upis, brisanje ili izmjena imaju dejstvo prema trećim licima nakon upisa u Registar.”

#### **Član 22**

U članu 43 stav 1 riječi: “10 godina” zamjenjuju se riječima: “deset godina”.

Poslije stava 5 dodaju se dva nova stava koji glase:

“Ako je licenca upisana u Registar, odricanje od žiga upisuje se u Registar samo ako nosilac žiga dokaže da je sticaoca licence obavijestio o svojoj namjeri odricanja.

Odricanje od žiga upisuje se u Registar i nadležni organ će donijeti rješenje o izvršenom upisu nakon isteka roka od tri mjeseca, od dana na koji je nosilac dokazao nadležnom organu da je obavijestio sticaoca licence o namjeri odricanja ili prije isteka toga roka, odmah po dobijanju saglasnosti sticaoca licence.”

Dosadašnji st. 6 i 7 postaju st. 8 i 9.

#### **Član 23**

U članu 44 stav 1 mijenja se i glasi:

“Kolektivni žig je žig koji je kao takav opisan u prijavi žiga i koji je podoban za razlikovanje roba ili usluga, članova udruženja koje je nosilac tog žiga od roba ili usluga drugog pravnog ili fizičkog lica.“

## Član 24

Član 46 mijenja se i glasi:

### “Podnošenje prijave za registraciju kolektivnog žiga

#### Član 46

Podnosioci prijave za registraciju kolektivnog žiga mogu biti udruženje proizvođača, pružaoca usluga ili trgovaca, kao i pravna lica javnog prava koji u svoje ime mogu ostvarivati prava, preuzimati obaveze, zaključivati ugovore ili obavljati druge pravne radnje.

U slučaju povrede kolektivnog žiga u ime lica koja su ovlašćena da koriste žig, ako su ta lica pretrpjela štetu koja je posljedica neovlašćene upotrebe žiga, nosilac kolektivnog žiga ima pravo da traži naknadu štete.

Licima iz stava 1 ovog člana smatraju se državni organi, organi državne uprave, organi uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, pravna lica i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja.“

## Član 25

Poslije člana 47 dodaje se novi član koji glasi:

### “Odbijanje prijave za registraciju kolektivnog žiga

#### Član 47a

Prijavu za registraciju kolektivnog žiga nadležni organ odbiće ako:

- 1) ne ispunjava uslove predviđene članom 6 ovog zakona, osim u slučaju zaštite geografske oznake kolektivnim žigom;
- 2) nije podnijeta u skladu sa odredbama člana 44 stav 1 ili člana 46 ovog zakona;
- 3) opšti akt o kolektivnom žigu nije u skladu sa zakonom;
- 4) postoji vjerovatnoća dovođenja javnosti u zabludu u odnosu na karakter ili značenje žiga, posebno u slučaju dovođenja u zabludu da se smatra nečim drugim, a ne kolektivnim žigom.

Nadležni organ neće odbiti prijavu ako podnosilac prijave izmijeni opšti akt o kolektivnom žigu, tako da ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana.

Primjedbe trećih lica na prijavu za registraciju kolektivnog žiga, u skladu sa članom 30 ovog zakona, mogu da se zasnivaju i na razlozima za odbijanje registracije kolektivnog žiga propisanim stavom 1 ovog člana.”

## Član 26

U članu 48 stav 2 riječi: “člana 47” zamjenjuju se riječima: “čl. 47 i 47a”.

## Član 27

Član 50c mijenja se i glasi:

### “Dokazivanje upotrebe međunarodno registrovanog žiga

#### Član 50c

Radi dokazivanja upotrebe međunarodno registrovanog žiga u postupku povodom prigovora, poništavanja žiga ili ukidanja žiga, uzima se datum na koji je izjava nadležnog

organa o priznanju zaštite međunarodne registracije žiga u Crnoj Gori objavljena u Službenom glasilu Međunarodnog biroa.

Ako u roku od godinu dana, od dana obavještenja Međunarodnog biroa o zahtjevu za proširenje zaštite međunarodne registracije na teritoriji Crne Gore nadležni organ nije obavijestio Međunarodni biro o privremenom odbijanju zaštite, niti mu je dostavio izjavu o priznanju zaštite međunarodne registracije žiga, prilikom utvrđivanja datuma od kojeg se takav žig mora koristiti uzima se prvi dan nakon isteka tog roka.

Ako istekom roka iz stava 2 ovog člana, postupak po zahtjevu za proširenje zaštite međunarodno registrovanog žiga na teritoriji Crne Gore nije okončan, datum međunarodne registracije je datum kad je nadležni organ obavijestio Međunarodni biro o svojoj odluci o odobravanju zaštite.”

## **Član 28**

Čl. 51 i 51a mijenjaju se i glase:

### **“Poništavanje žiga na osnovu apsolutnih razloga**

#### **Član 51**

Ako nije izvršena registracija žiga u skladu sa članom 6 ovog zakona, nadležni organ može da poništi registrovani žig, u cjelini ili djelimično.

Postupak za poništavanje registrovanog žiga nadležni organ može da pokrene po službenoj dužnosti ili na zahtjev zainteresovanih lica, ako podnosilac prijave nije postupao u dobroj vjeri prilikom podnošenja prijave.

U slučaju da registracija žiga nije izvršena u skladu sa članom 6 ovog zakona, zahtjev može da podnese svako zainteresovano lice.

Zainteresovano lice iz stava 3 ovog člana je fizičko ili pravno lice, grupa ili tijelo koji su osnovani radi predstavljanja interesa proizvođača, pružaoca usluga, trgovaca ili potrošača, koji u svoje ime mogu tužiti i biti tuženi.

Ako žig nije registrovan u skladu sa članom 6 ovog zakona, žig će se poništiti ako razlozi za poništavanje postoje prilikom donošenja rješenja o poništavanju žiga.

Ako žig nije registrovan u skladu sa članom 6 stav 1 tač. 2 do 5 ovog zakona, žig neće biti poništen, ako nosilac žiga dokaže da je žig usljed njegovog korišćenja stekao distinktivno obilježje u odnosu na robe ili usluge, za koje je registrovan prije datuma podnošenja zahtjeva za poništavanje.

### **Poništavanje žiga na osnovu relativnih razloga**

#### **Član 51a**

Ako registracija žiga nije izvršena u skladu sa čl. 7 i 8 ovog zakona, nadležni organ može da poništi registrovani žig, u cjelini ili djelimično.

Ako registracija žiga nije izvršena u skladu sa članom 7 ovog zakona, zahtjev može da podnese nosilac ranijeg žiga, kao i sticaoci licenci koji imaju odobrenje nosioca tog žiga.

Ako registracija žiga nije izvršena u skladu sa:

- 1) članom 8 stav 1 tač. 1, 2 i 3 ovog zakona zahtjev može da podnese lice čije je pravo povrijeđeno,
- 2) članom 8 stav 1 tačka 4 ovog zakona zahtjev može da podnese lice čije je pravo povrijeđeno i zainteresovano lice,
- 3) članom 8 stav 1 tač. 5 i 6 ovog zakona, zahtjev mogu da podnesu lica u skladu sa:
  - a) propisima kojima se predviđa zaštita oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla;
  - b) pravom Evropske unije kojim se predviđa zaštita oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla.

Kada je nosilac nekog od prava iz čl. 7 ili 8 ovog zakona, na kojem se zasniva zahtjev za poništavanje žiga, već ranije podnio zahtjev za poništavanje žiga ne može podnijeti novi zahtjev za poništavanje žiga na osnovu nekog drugog prava iz tih članova, a na koje se mogao pozvati u prvom zahtjevu.

Žig se ne može poništiti ako je nosilac nekog od prava iz čl. 7 ili 8 ovog zakona, na kojem se zasniva zahtjev za poništavanje žiga, izričito odobrio registraciju žiga prije podnošenja tog zahtjeva.

Ako je na datum podnošenja zahtjeva za poništavanje žiga na osnovu ranijeg žiga u toku postupak po zahtjevu za ukidanje ili poništavanje ranijeg žiga, nadležni organ će donijeti rješenje o prekidu postupka po zahtjevu za poništavanje žiga do pravosnažnosti rješenja iz ranije pokrenutih postupaka ukidanja ili poništavanja.

Zahtjev za poništavanje žiga može da se podnese na osnovu jednog ili više ranijih prava, pod uslovom da sva prava pripadaju istom nosiocu.”

### **Član 29**

Poslije člana 51a dodaje se novi član koji glasi:

#### **“Poništavanje kolektivnog žiga**

##### **Član 51b**

Nadležni organ može poništiti registrovani kolektivni žig:

- 1) iz razloga utvrđenih u čl. 51 i 51a ovog zakona,
- 2) kad kolektivni žig nije registrovan u skladu sa članom 47a ovog zakona,

Izuzetno od stava 1 tačka 2 ovog člana registrovani kolektivni žig neće se poništiti ako nosilac žiga izmjenama opšteg akta ispuni uslove iz člana 47a ovog zakona.

Postupak za poništavanje kolektivnog žiga iz stava 1 ovog člana nadležni organ može da pokrene po službenoj dužnosti ili na zahtjev zainteresovanog lica.”

### **Član 30**

Čl. 52 i 52a mijenjaju se i glase:

#### **“Nedostatak distinktivnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga koji sprečava poništavanje žiga**

##### **Član 52**

Zahtjev za poništavanje žiga na osnovu ranijeg žiga neće biti usvojen na datum podnošenja zahtjeva za poništavanje, ako zahtjev ne bi bio usvojen na datum podnošenja prijave kasnijeg žiga ili na dan prvenstva kasnijeg žiga ako:

- 1) raniji žig može da se poništi u skladu sa članom 6 stav 1 tač. 2 do 5 ovog zakona, a još nije stekao distinktivni karakter iz člana 6 stav 2 ovog zakona;
- 2) se zahtjev za poništavanje žiga podnosi u skladu sa članom 7 stav 6 ovog zakona, a raniji žig još nije stekao reputaciju u Crnoj Gori u skladu sa ovim zakonom;
- 3) se zahtjev za poništavanje žiga podnosi u skladu sa članom 7 stav 1 tačka 2 ovog zakona, a raniji žig još uvijek nije stekao dovoljnu distinktivnost, koja bi opravdala vjerovatnoću dovođenja javnosti u zabludu.

#### **Nemogućnost podnošenja zahtjeva za poništavanje**

##### **Član 52a**

Nosilac ranijeg žiga iz člana 7 ovog zakona, koji u neprekidnom periodu od pet godina, svjesno dopušta upotrebu kasnijeg žiga, nema pravo da na osnovu ranijeg žiga podnese zahtjev za poništavanje kasnijeg žiga u odnosu na robe ili usluge za koje se koristi taj kasniji žig, osim ako prijava za registraciju kasnijeg žiga nije podnesena u dobroj vjeri.

Odredba stava 1 ovog člana primjenjuje se i na nosioce prava iz člana 8 ovog zakona.

U slučajevima iz st. 1 i 2 ovog člana nosilac:

- 1) kasnijeg žiga nema pravo da se protivi upotrebi ranijeg žiga,
- 2) ranijeg žiga nema pravo da se protivi upotrebi kasnijeg žiga.”

## **Član 31**

Poslije člana 52a dodaju se tri nova člana koji glase:

### **“Dokazivanje upotrebe žiga u postupcima za poništavanje**

#### **Član 52b**

U postupcima za poništavanje žiga na osnovu registrovanog žiga sa ranijim datumom podnošenja prijave ili ranijim datumom prvenstva, ako nosilac kasnijeg žiga to zatraži, nosilac ranijeg žiga mora da dokaže da je raniji žig tokom perioda od pet godina koji prethodi datumu podnošenja zahtjeva za poništavanje žiga, bio u stvarnoj upotrebi u skladu sa članom 17 ovog zakona u odnosu na robe ili usluge za koje je registrovan i koje navodi kao razloge u zahtjevu ili da postoje opravdani razlozi za neupotrebu, pod uslovom da je raniji žig na datum podnošenja zahtjeva za poništavanje žiga bio registrovan najmanje pet godina.

Nadležni organ nosioca ranije registrovanog žiga poziva da se izjasni o zahtjevu iz stava 1 ovog člana u roku od 60 dana, od dana prijema poziva.

Ako se nosilac ranijeg žiga ne izjasni na zahtjev za dokazivanje upotrebe u roku iz stava 2 ovog člana ili ne dokaže upotrebu ili opravdane razloge neupotrebe ranijeg žiga, zahtjev za poništavanje žiga nadležni organ odbiće rješenjem.

Ako se nosilac ranijeg žiga izjasni o zahtjevu za dokazivanje upotrebe žiga u roku iz stava 2 ovog člana, nadležni organ će proslijediti nosiocu osporavanog žiga izjašnjenje i pozvati ga da se izjasni u roku od 60 dana, od dana prijema poziva.

Nakon isteka roka iz stava 4 ovog člana, nadležni organ će odlučiti rješenjem o osnovanosti zahtjeva za poništavanje žiga na osnovu raspoloživih činjenica iz prethodno dostavljene dokumentacije i izjašnjenja.

Ako je raniji žig korišćen samo u odnosu na dio roba ili usluga za koje je registrovan, za potrebe ispitivanja opravdanosti zahtjeva za poništavanje žiga smatraće se da je registrovan samo za taj dio roba ili usluga.

### **Postupak za poništavanje**

#### **Član 52c**

Nadležni organ će rješenjem odbiti zahtjev za poništavanje žiga ako nije podnesen:

- 1) u skladu sa uslovima iz čl. 51, 51a i 51b ovog zakona, ili
- 2) od strane nosioca ranijeg žiga i sticaoca licence ili ako zahtjev nije podnesen u skladu sa članom 51a stav 4 ovog zakona.

Ako su ispunjeni uslovi za pokretanje postupka za poništavanje, nadležni organ će obavjestiti nosioca žiga čiji se poništavanje traži o pokrenutom postupku za poništavanje žiga, i dostaviti mu primjerak zahtjeva i pozvati ga da se u roku od 60 dana od dana prijema poziva izjasni.

Rok iz stava 2 ovog člana može se, na zahtjev nosioca žiga čije se poništavanje traži, produžiti najviše za 60 dana.

Ako se nosilac žiga čije se poništavanje traži ne izjasni o zahtjevu za poništavanje u roku iz stava 3 ovog člana, nadležni organ će rješenjem poništiti žig za one robe ili usluge u odnosu na koje je postupak pokrenut.

Ako se nosilac osporavanog žiga izjasnio u roku iz stava 3 ovog člana nadležni organ ispituje opravdanost razloga navedenih u zahtjevu za poništavanje, u odnosu na robe ili usluge, odnosno dio roba, ili dio usluga u odnosu na koje je osporavani žig registrovan.

U postupku ispitivanja zahtjeva nadležni organ može pozvati stranke u postupku da podnesu dodatnu okumentaciju u vezi podnijetog zahtjeva i izjašnjenje u roku od 60 dana, od dana prijema poziva.

Rok iz stava 6 ovog člana, na zahtjev stranaka u postupku može da se produži najviše za 60 dana.

Ako stranka u postupku ne odgovori na poziv u roku iz st. 2 i 3 ovog člana, nadležni organ će donijeti odluku na osnovu činjenica iz prethodno dostavljene dokumentacije.

Ako se u postupku ispitivanja osnovanosti zahtjeva za poništavanje žiga registrovanog na ime trgovačkog zastupnika u kojem je zatražen prenos takvog žiga u skladu sa članom 13 stav 2 ovog zakona utvrdi opravdanost razloga za poništavanje žiga, nadležni organ će umjesto poništenja žiga donijeti rješenje o prenosu žiga u korist nosioca žiga i upisati prenos žiga u Registar.

### **Pravno dejstvo poništavanja**

#### **Član 52d**

Lica iz člana 51 st. 2 i 3, člana 51a st. 2 i 3 i člana 51b stav 3 ovog zakona mogu podnijeti zahtjev za poništavanje registrovanog žiga nadležnom organu tokom trajanja prava na žig, kao i nakon isteka vremena trajanja prava na žig.

Kada razlozi za poništavanje žiga postoje u odnosu na samo neke robe ili usluge za koje je žig registrovan, poništavanje žiga obuhvata samo te robe ili usluge.

Kada nadležni organ donese rješenje o poništenju žiga smatra se da žig ne proizvodi pravno dejstvo u mjeri u kojoj je taj žig poništen.

Poništavanje žiga nadležni organ upisuje u Registar i objavljuje u Službenom glasilu.”

#### **Član 32**

U članu 53 st. 1 i 3 riječ “sud” zamjenjuje se riječju “organ”.

Stav 2 mijenja se i glasi: “Nadležni organ će odbiti zahtjev za ukidanje žiga, ako je korišćenje žiga započeto ili je nastavljeno poslije isteka neprekidnog vremenskog perioda od pet godina u kome žig nije korišćen, a prije podnošenja zahtjeva za ukidanje žiga, osim ako je do započinjanja ili nastavljanja korišćenja žiga došlo nakon što je nosilac žiga saznao da će biti podnjet zahtjev za ukidanje njegovog žiga i ako je korišćenje započeto ili nastavljeno u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ukidanje.”

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

“Pored razloga za ukidanje žiga iz stava 3 ovog člana, prava nosioca kolektivnog žiga ukidaju se i na osnovu zahtjeva koji je podnesen nadležnom organu, ako:

- 1) nosilac kolektivnog žiga ne preduzima mjere kojima bi spriječio da se žig koristi na način koji nije u skladu sa uslovima upotrebe utvrđenim u opštem aktu, uključujući sve njegove izmjene upisane u Registru;

- 2) način na koji ovlašćena lica koriste kolektivni žig dovodi javnost u zabludu u smislu člana 47a stav 1 tačka 4 ovog zakona;
- 3) izmjena opšteg akta upisana u Registar, nije u skladu sa članom 47 ovog zakona, osim ako nosilac žiga daljim izmjenama opšteg akta uspije da ispuni uslove navedene u tom članu.

Nosilac žiga ima pravo da zahtijeva zabranu upotrebe žiga, samo u mjeri u kojoj prava nosioca u vrijeme podnošenja tužbe zbog povrede ne podliježu mogućnosti ukidanja žiga.”

### **Član 33**

Poslije člana 53 dodaje se novi član koji glasi:

#### **“Postupak ukidanja žiga**

##### **Član 53a**

Nadležni organ je dužan da ispita da li je zahtjev za ukidanje žiga podnesen u skladu sa članom 53 ovog zakona.

Ako je podnosilac zahtjeva podnio zahtjev za ukidanje žiga prije isteka perioda od pet godina, od datuma registracije žiga čije se ukidanje traži ili ako nije podnesen u skladu sa članom 53 ovog zakona, nadležni organ će rješenjem odbiti zahtjev.

Ako su ispunjeni uslovi iz stava 1 ovog člana, nadležni organ će obavjestiti nosioca žiga čije se ukidanje traži o podnesenom zahtjevu za ukidanje, dostaviti mu zahtjev i pozvati ga da se u roku od 60 dana, od dana prijema obavještenja izjasni o tom zahtjevu.

Ako se nosilac žiga čije se ukidanje traži ne izjasni o zahtjevu u roku iz stava 3 ovog člana, žig se ukida rješenjem za robe ili usluge u odnosu na koje je zahtjev podnesen.

Ako se nosilac žiga čije se ukidanje traži izjasni o zahtjevu, nadležni organ izjašnjenje prosljeđuje podnosiocu zahtjeva za ukidanje žiga i poziva ga da se izjasni u roku od 60 dana od dana prijema poziva.

Ako se podnosilac zahtjeva za ukidanje ne izjasni u roku iz stava 5 ovog člana, nadležni organ donosi odluku na osnovu činjenica iz prethodno dostavljene dokumentacije i izjašnjenja.

Rokovi iz st. 3 i 5 ovog člana mogu se, na zahtjev nosioca osporavanog žiga, produžiti najviše za 60 dana.

U postupku ispitivanja opravdanosti razloga za ukidanje žiga nadležni organ može da pozove stranke u postupku da podnesu dodatnu okumentaciju u vezi podnijetog zahtjeva i izjašnjenja u roku od 60 dana, od dana prijema poziva.

Rok iz stava 8 ovog člana može se, na zahtjev stranaka u postupku, produžiti najviše za 60 dana.

Ako stranka u postupku ne odgovori na poziv u roku iz st. 8 i 9 ovog člana, nadležni organ donosi rješenje na osnovu činjenica iz prethodno dostavljene dokumentacije.”

### **Član 34**

Član 54 mijenja se i glasi:

#### **„Pravno dejstvo ukidanja žiga**

##### **Član 54**

Zahtjev za ukidanje registrovanog žiga mogu da podnesu zainteresovana lica.

Kad razlozi za ukidanje registrovanog žiga postoje samo u vezi roba, odnosno usluga za koje je žig registrovan, rješenjem o ukidanju registrovanog žiga obuhvataju se samo te robe, odnosno usluge.



Kad je žig ukinut, smatra se da žig nema pravno dejstvo od datuma podnošenja zahtjeva za ukidanje.

Na zahtjev jedne od stranaka u postupku u rješenju o zahtjevu za ukidanje registrovanog žiga može se utvrditi i raniji datum ukidanja žiga od datuma podnošenja zahtjeva za ukidanje, na koji datum se pojavio jedan od razloga za ukidanje žiga iz člana 53 ovog zakona.

Ukidanje registrovanog žiga nadležni organ upisuje u Registar i objavljuje u Službenom glasilu.”

### **Član 35**

U članu 55 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Odredba stava 4 ovog člana primjenjuje se i u slučaju nepoštovanja mjera donijetih u skladu sa čl. 55a, 56 i 57 ovog zakona.”

Dosadašnji st. 5 do 8 postaju st. 6 do 9.

### **Član 36**

Član 55b mijenja se i glasi:

“Nosilac žiga može od lica koje mu je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz čl. 10 i 11 ovog zakona prouzrokovalo štetu, tužbom da zahtijeva naknadu štete u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Protiv lica koje je bez osnova u pravnom poslu ili u zakonu preduzimanjem neke od radnji iz čl. 10 i 11 ovog zakona povrijedilo žig i time steklo neku korist, nosilac žiga može, bez obzira na krivicu tuženog, tužbom da zahtijeva vraćanje ili naknadu vrijednosti ostvarenih koristi prema opštim pravilima o sticanju bez osnova u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Tužbeni zahtjevi iz st. 1 i 2 ovog člana međusobno se ne isključuju i mogu se podnijeti u rokovima koji su određeni zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Prilikom određivanja visine naknade štete sud će uzeti u obzir sve okolnosti, kao što su negativne ekonomske posljedice, i to: izmakla korist i stečena korist koju je ostvarilo lice koje je izvršilo povredu kao i nematerijalnu štetu koja je nosiocu žiga nanesena neovlašćenim preduzimanjem radnji iz čl. 10 i 11 ovog zakona kojima se povređuje žig.

Umjesto određivanja visine naknade štete u skladu sa stavom 4 ovog člana sud može, kada to smatra primjerenim, odrediti naknadu štete protiv lica koje je izvršilo povredu u visini iznosa naknade koja bi se u tim okolnostima mogla zahtijevati da je lice koje je izvršilo povredu zatražio odobrenje za korišćenje žiga.”

### **Član 37**

Član 59b mijenja se i glasi:

“Pored nosioca žiga, odnosno lica koje on ovlasti, zaštitu žiga od povrede u skladu sa čl. 55 do 59 ovog zakona mogu zahtijevati i sticalac licence u mjeri u kojoj je stekao pravo iskorišćavanja žiga, kao i profesionalna organizacija za zaštitu prava koja ima pravo da zastupa nosioca prava intelektualne svojine u skladu sa zakonom.

Sticalac licence može da pokrene postupak zbog povrede žiga, samo uz saglasnost nosioca žiga.

Sticalac isključive licence može da pokrene postupak ako nosilac žiga nakon pisanog obavještenja sam ne pokrene postupak zbog povrede žiga u roku, koji ne može da bude duži od 15 dana.

Sticalac licence, radi dobijanja naknade za štetu koju je pretrpio, ima pravo da se umiješa u postupak zbog povrede koji je pokrenuo nosilac žiga.

Odredbe ovog člana koje se odnose na sticaoca licence primjenjuju se na lice koje je ovlašteno da koristi kolektivni žig.”

### **Član 38**

Član 59d mijenja se i glasi:

#### **„Podnošenje zahtjeva za poništavanje odnosno ukidanje žiga**

Ako je zahtjev za poništavanje, odnosno ukidanje žiga pred nadležnim organom podniet nakon podnošenja zahtjeva za zaštitu žiga od povrede u smislu čl. 55 do 59 ovog zakona, nadležni sud će, cijeneći sve okolnosti slučaja, u skladu sa propisima kojima se uređuju parnični, odnosno izvršni postupak, donijeti odluku da li će zastati sa postupkom zaštite žiga od povrede i pod kojim uslovima.”

### **Član 39**

Čl. 62b i 62c mijenjaju se i glase:

#### **„Postupak inspeksijskog nadzora**

##### **Član 62b**

Na pitanja inspeksijskog nadzora koja ovim zakonom nijesu posebno uređena primjenjuje se zakon kojim se uređuje inspeksijski nadzor.

Postupak inspeksijskog nadzora pokreće se po službenoj dužnosti ili na pisani zahtjev za zaštitu žiga od povrede (u daljem tekstu: zahtjev za zaštitu) koji može podnijeti nosilac žiga odnosno lice koje on ovlasti u skladu sa opštim propisima o zastupanju i sticalac licence u mjeri u kojoj je stekao pravo iskorišćavanja žiga, pod uslovima i na način propisan članom 59b st. 2 do 4 ovog zakona (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva).

Zahtjev za zaštitu može biti pojedinačan, kada se odnosi na određenu vrstu i količinu robe ili opšti, kada se odnosi na sve količine određene robe za određeni vremenski period.

Zahtjev za zaštitu obavezno sadrži podatke na osnovu kojih se može identifikovati roba kojom se vrši povreda žiga i dokaz da je podnosilac zahtjeva jedno od lica iz stava 2 ovog člana, a ako se radi o opštem zahtjevu i vremenski period na koji se taj zahtjev odnosi.

Podnosilac zahtjeva za zaštitu može da dostavi i:

- 1) detalje na osnovu kojih se može identifikovati pošiljka ili pakovanje;
- 2) podatke o mjestu na kome se roba nalazi, odnosno predviđenom odredištu;
- 3) naziv proizvođača, uvoznika, vlasnika ili držaoca robe;
- 4) podatke o predviđenom datumu dopremanja ili otpremanja robe;
- 5) podatke o prevoznom sredstvu korišćenom za transport;
- 6) uzorak robe, fotografije i sl.

Nadležni inspektor će u roku od tri dana od dana prijema urednog zahtjeva za zaštitu, obavijestiti podnosioca zahtjeva o prijemu tog zahtjeva.

Nadležni inspektor je dužan da o izvršenom nadzoru po zahtjevu za zaštitu i eventualno preduzetim mjerama obavijesti podnosioca zahtjeva u pisanoj formi, u roku od tri dana od dana izvršenog nadzora.

Ako se zahtjevom za zaštitu predlaže hitno preduzimanje mjera i ako zahtjev za zaštitu sadrži dovoljno podataka o isporukama robe za koju se osnovano sumnja da se njom povređuje žig, nadležni inspektor je dužan da, u roku od tri dana od dana prijema urednog zahtjeva za zaštitu, obavijesti podnosioca zahtjeva o izvršenom nadzoru i eventualno preduzetim mjerama.

Podnosilac zahtjeva je dužan da obavijesti nadležnog inspektora o prestanku prava na žig, ako to pravo prestane u toku postupka po zahtjevu.

### **Obezbjeđenje, troškovi postupka, naknada štete i uništenje privremeno oduzete robe**

#### **Član 62c**

Kad u postupku inspekcijskog nadzora ocijeni da je u proizvodnji ili prometu robe povrijeđen žig, nadležni inspektor je ovlašćen da:

- 1) privremeno zabrani proizvodnju, odnosno obavljanje djelatnosti;
- 2) privremeno oduzme robu.

U slučaju preduzimanja mjera iz stava 1 ovog člana, nadležni inspektor je dužan da odmah, a najkasnije u roku od dva dana od dana preduzimanja mjera, u pisanoj formi obavijesti podnosioca zahtjeva da može da pokrene postupak za zaštitu žiga pred nadležnim sudom, a podnosilac zahtjeva je dužan da, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja, obavijesti nadležnog inspektora o pokrenutom postupku kod nadležnog suda ili određenoj privremenoj mjeri.

Obavještenje iz stava 2 ovog člana sadrži podatke o imenu ili adresi, odnosno nazivu ili sjedištu lica od koga je roba oduzeta, a po mogućnosti i o ličnom imenu i adresi vlasnika, uvoznika i proizvođača oduzete robe, kao i podatke o količini i vrsti robe i druge podatke od značaja.

Ako ocijeni da je s obzirom na okolnosti slučaja to opravdano, nadležni inspektor može, u postupku pokrenutom po zahtjevu za zaštitu, određivanje mjera iz stava 1 ovog člana usloviti davanjem odgovarajućeg obezbjeđenja podnosioca zahtjeva u svrhu naknade troškova čuvanja privremeno oduzete robe ili štete koja nastane zbog propusta podnosioca zahtjeva ili neosnovanog oduzimanja predmeta.

Troškovi postupka pokrenutog po zahtjevu za zaštitu koji se povoljno okončao po subjekta nadzora padaju na teret podnosioca zahtjeva, u suprotnom padaju na teret subjekta nadzora.

Nadležni inspektor nije odgovoran za naknadu štete koja nastane zbog neosnovanog privremenog oduzimanja robe po zahtjevu za zaštitu.

Ako se u postupku utvrdi da je roba po zahtjevu za zaštitu oduzeta neosnovano, podnosilac zahtjeva je dužan da vlasniku robe, odnosno licu od kojeg je roba oduzeta nadoknadi štetu nastalu zbog privremenog oduzimanja robe.

Privremeno oduzeta roba vraća se licu od koga je oduzeta ako:

- 1) podnosilac zahtjeva, u roku iz stava 2 ovog člana, ne dostavi nadležnom inspektoru dokaz o pokrenutom postupku pred nadležnim sudom ili određenoj privremenoj mjeri;
- 2) je postupak pokrenut pred nadležnim sudom, a sud nije odredio privremenu mjeru o zabrani proizvodnje i prometa robe.

Na zahtjev podnosioca zahtjeva ili lica od koga je roba oduzeta, nadležni inspektor je dužan da omogući uzimanje uzoraka robe u količini koja je potrebna kao dokaz u postupku pred nadležnim sudom.

Nadležni inspektor privremeno oduzetu robu može uništiti po:

- 1) nalogu suda, ili

2) službenoj dužnosti ako vlasnik, odnosno lice od koga je roba privremeno oduzeta, nije dostupan nadležnom inspektor 30 dana od dana oduzimanja robe.

Nadležni inspektor privremeno oduzetu robu može uništiti i ako:

- 1) podnosilac zahtjeva, u roku od tri dana od dana prijema obavještenja o obavezi pokretanja postupka kod nadležnog suda iz člana 62c stav 2 ovog zakona, pisanim putem obavijesti nadležnog inspektora, da osnovano sumnja da je povrijeđeno pravo na žig, da predlaže uništenje predmetne robe, i da neće pokrenuti postupak kod nadležnog suda, i
- 2) ako je lice od koga je roba privremeno oduzeta saglasno sa predlogom podnosioca zahtjeva za uništenje robe, odnosno ako to lice ne podnese prigovor nadležnom inspektor na predlog podnosioca zahtjeva za uništenju robe u roku od tri dana od dana prijema obavještenja nadležnog inspektora o podnošenju predloga iz tačke 1 ovog stava.

Ako je lice od koga je roba privremeno oduzeta podnijelo prigovor na predlog podnosioca zahtjeva za uništenje robe, odnosno ako to lice nije dalo saglasnost za uništenje robe, nadležni inspektor će o tome bez odlaganja obavijestiti podnosioca zahtjeva.

Ako lice od koga je roba oduzeta nije podnijelo prigovor na predlog podnosioca zahtjeva za uništenje robe odnosno ako nije dalo saglasnost za uništenje robe u roku iz stava 11 tačka 2 ovog člana, nadležni inspektor može smatrati da je lice od koga je roba oduzeta saglasno sa uništenjem.

Troškove uništenja privremeno oduzete robe snosi lice od koga je roba oduzeta.”

#### **Član 40**

U članu 62d stav 1 na kraju tačke 4 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaju dvije nove tačke koje glase:

- “5) koristi znak kao trgovački naziv ili naziv trgovačkog društva ili dijela trgovačkog naziva, odnosno dijela naziva trgovačkog društva (član 11 stav 1 tačka 5);
- 6) koristi znak u uporednom oglašavanju na način koji je suprotan propisima o obmanjujućem i uporednom oglašavanju (član 11 stav 1 tačka 6).”

#### **Član 41**

Poslije člana 63 dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Započeti postupci poništavanja i ukidanja žiga**

##### **Član 63a**

Postupci za poništavanje i ukidanje žiga započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, okonače će se po Zakonu o žigu (“Službeni list CG”, br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16 i 2/17).”

#### **Član 42**

U članu 65a stav 1 riječi: “Odredba člana 15 stav 2” zamjenjuju se riječima: “Odredbe člana 6 stav 1 tač. 13, 14 i člana 15 stav 2”.

#### **Član 43**

Član 65b mijenja se i glasi:

“Od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji:

- 1) ranijim žigom iz člana 7 stav 1 ovog zakona smatraće se:
  - a) žig Evropske unije i prijava žiga Evropske unije,
  - b) žig Evropske unije za koji se zahtijeva senioritet, u odnosu na žigove iz člana 7 stav 2 tač. 1 i 2 ovog zakona, i u slučaju da je kasniji žig bio predmet odricanja ili je dopušteno da istekne;
- 2) neće se registrovati prijavljeni žig koji je istovjetan ili sličan sa ranijim žigom Evropske unije, nezavisno od toga jesu li roba ili usluge za koje je zatražena registracija istovjetne, slične ili nijesu slične robama, odnosno uslugama za koje je registrovan raniji žig Evropske unije kada taj raniji žig ima reputaciju u Evropskoj uniji i kada bi korišćenje kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno iskoristilo ili štetilo distinktivnom karakteru ili reputaciji ranijeg žiga Evropske unije;
- 3) nacionalni žig je žig registrovan u postupku pred nadležnim organom u skladu sa odredbama ovog zakona;
- 4) nacionalna prijava žiga je prijava za registraciju žiga podnesena nadležnom organu u skladu sa odredbama ovog zakona;
- 5) prijave žigova Evropske unije podnesene prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i žigovi Evropske unije stečeni prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, imaće dejstvo na teritoriji Crne Gore;
- 6) neće se usvojiti prigovor na registraciju nacionalnog žiga, a nacionalni žig se ne može poništiti iz razloga što nije u skladu sa ranijim žigom Evropske unije ako nosilac ranijeg žiga Evropske unije nije stvarno koristio žig Evropske unije na teritoriji Evropske unije u odnosu na robe, odnosno usluge za koje je registrovan ili ako je prestao sa korišćenjem u neprekidnom periodu od pet godina, osim ako postoje opravdani razlozi za nekorisćenje;
- 7) ako se za žig Evropske unije u skladu sa Uredbom o žigu Evropske unije zahtijeva senioritet nacionalne registracije žiga ili međunarodne registracije žiga koja ima učinak u Crnoj Gori, a kojeg se nosilac odrekao ili je dopustio da istekne, poništenje ili ukidanje žiga koji je osnov zahtjeva za senioritet može se u skladu sa ovim zakonom utvrditi naknadno pod uslovom da su se poništenje i ukidanje mogli proglasiti u trenutku kad je došlo do odricanja žiga ili njegovog isteka i u tom slučaju senioritet prestaje da proizvodi pravno dejstvo;
- 8) u registar žigova upisuje se podatak da je u odnosu na nacionalno registrovan žig zatražen senioritet žiga Evropske unije, kao i podatak da je senioritet prestao proizvoditi dejstvo;
- 9) senioritet nacionalnog žiga u odnosu na žig Evropske unije priznaje se ako:
  - a) je nacionalni žig stečen prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, i
  - b) nacionalni žig ima prioritet u odnosu na žig Evropske unije za koji se senioritet zahtijeva;
- 10) nadležni organ će postupajući po zahtjevu za pretvaranje prijave žiga Evropske unije ili žiga Evropske unije u nacionalnu prijavu žiga koji je proslijeđen nadležnom organu od strane Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske unije, sprovođiti postupak za registraciju žiga u skladu sa odredbama ovog zakona;
- 11) nadležni organ će po prijemu zahtjeva iz tačke 10 ovog stava pozvati podnosioca zahtjeva da u roku od 60 dana od dana prijema poziva dostavi prevod prijave žiga Evropske unije na crnogorski jezik;
- 12) ako su ispunjeni uslovi iz tačke 11 ovog stava, a zatraženo je pretvaranje registrovanog žiga Evropske unije u nacionalnu prijavu, nadležni organ upisaće takav žig u registar žigova koji vodi uz uslov da je podnosilac zahtjeva platio propisane administrativne takse i naknade troškova postupka za održavanje žiga u vrijednosti tokom prvog desetogodišnjeg razdoblja i za objavu podataka o žigu;

13) ako su ispunjeni uslovi iz tačke 11 ovog stava, a zatraženo je pretvaranje prijave žiga Evropske unije u nacionalnu prijavu, nadležni organ sprovodi nacionalni postupak registracije žiga uz uslov da je podnosilac zahtjeva platio propisane administrativne takse i naknade troškova postupka;

14) nosilac nacionalnog žiga stečenog prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno stečenog na osnovu nacionalne prijave žiga podnijete prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji može tužbom zahtijevati zabranu korišćenja u Crnoj Gori žiga Evropske unije koji u skladu sa tačkom 5 ovog stava ima dejstvo na teritoriji Crne Gore ako je korišćenje žiga Evropske unije suprotno korišćenju nacionalnog žiga, pri čemu mora dokazati da je žig Evropske unije suprotan njegovom nacionalnom žigu;

15) na pravnu zaštitu u slučaju povrede žiga Evropske unije shodno će se primjenjivati odredbe o pravnoj zaštiti u slučaju povrede nacionalnog žiga;

16) u postupcima zbog povrede prava nosilac žiga nije ovlašćen da zahtijeva zabranu upotrebe kasnije registrovanog žiga Evropske unije ako kasniji žig ne bi bio poništen u skladu sa članom 60 st. 1, 3 ili 4, članom 61 st. 1 ili 2 ili članom 64 stav 2 Regulative o žigu Evropske unije u kom slučaju se primjenjuju odredbe člana 16 stav 2 ovog zakona;

17) Privredni sud će biti nadležni sud za odlučivanje u prvom stepenu u sporovima povodom žiga Evropske unije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje, organizacija i nadležnost sudova;

18) Apelacioni sud će biti nadležni sud za odlučivanje u drugom stepenu u sporovima povodom žiga Evropske unije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje, organizacija i nadležnost sudova.”

#### **Član 44**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

## O B R A Z L O Ž E N J E

### I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je utvrđeno da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

### II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Donošenju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu pristupilo se primarno sa ciljem usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije i to Direktivom (EU) 2015/2436 Evropskog parlamenta i Savjeta o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima.

Najznačajnije novine koje donosi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu:

- brisanje uslova da se žigom može zaštititi samo znak koji se može grafički predstaviti;
- proširenje liste apsolutnih razloga za odbijanje registracije žiga odnosno poništaj žiga ,u dijelu koji se odnosi na zaštitu tradicionalnih izraza za vina, garantovanih tradicionalnih specijaliteta i biljnih sorti.
- proširenje obima prava koje ima nosilac žiga u dijelu koji se odnosi na robu u tranzitu i pripremne radnje povezane s korišćenjem pakovanja ili drugih sredstava;
- izmjene u postupku po primjedbama i prigovorima na registraciju žiga pred nadležnim organom;
- usaglašavanje sa odredbama Singapurskog ugovora o žigovnom pravu (u dijelu koji se odnosi na nastavak postupka, povraćaj u pređašnje stanje, ispravljanje grešaka i licencu);
- izmjene postupaka za poništaj i ukidanje žiga, kao i promjenu organa pred kojim će voditi navedeni postupci, sa suda na nadležni upravni organ;
- detaljnije uređenje postupka inspekciskog nadzora i postupka uništenja privremeno oduzete robe.
- odredbe predloga zakona u dijelu kojim se uređuje upravni postupak sadrže specifičnosti koje predstvaljaju odraz obaveze usklađivanja sa pravom EU i međunaordnim standardima u ovoj oblasti i na drugačiji način uređuju određena pitanja u odnosu na odredbe Zakona o upravnom postupku.

### III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu predmet je usaglašavanja sa Direktivom (EU) 2015/2436 Evropskog parlamenta i Savjeta o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima.

### IV . OBJAŠNENJA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

**U članu 1** izvršena je izmjena člana 2 stav 2 Zakona o žigu (u daljem tekstu: Zakon) koja se sastoji u ukidanju uslova da se žigom može zaštititi samo znak koji se može grafički predstaviti. Takođe, ovaj stav je dopunjen na način što je precizirano da se žigom može zaštititi onaj znak koji je upisan u registar na način koji omogućava da se odredi tačan i jasan predmet zaštite znaka koju žig pruža nosiocu žiga. Na ovaj način nadležna tijela i javnost će moći lakše i preciznije da budu upoznati sa predmetom zaštite koju žig pruža njegovom nosiocu.

Izmijenjen je i dopunjen stav 3 kojim se propisuje od čega se znak može sastojati. Novina je da se znak može sastojati od ličnih imena. Umjesto od trodimenzionalnih oblika, sada je predviđeno je da se znak može sastojati od oblika proizvoda ili pakovanja proizvoda, a umjesto muzičkih fraza prikazanih notnim pismom, predviđeno je da se žig može sastojati od zvukova.

**U članu 2** izvršena je izmjena člana 5 Zakona kojim je propisano da registar žigova vodi nadležni organ, kao i koje podatke Registar sadrži. Izmjena se sastoji u tome da je dosadašnji registar prijava koji je bio zaseban registar u odnosu na Registar žigova, postao sastavni dio Registra žigova.

**U članu 3** izvršena je izmjena odnosno dopuna člana 6 Zakona kojim je precizirana lista apsolutnih razloga za odbijanje registracije žiga. Predmetna lista dopunjena je razlozima koje se odnose na zaštitu tradicionalnih izraza za vina, garantovanih tradicionalnih specijaliteta i biljnih sorti, a izmijenjena je u dijelu koji se odnosi na zaštitu oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla, te obavezu da se znak može grafički predstaviti (vidjeti obrazloženje za izmjenu člana 2 stav 2).

**U članu 4** izvršena je izmjena člana 7 stav 6 Zakona. U odnosu na važeći zakon, predviđeno je da ukoliko raniji žig ima reputaciju u Crnoj Gori da se na osnovu prigovora neće registrovati prijavljeni žig koji je istovjetan sa ranijim žigom ili sličan ranijem žigu, nezavisno od toga da li su robe ili usluge za koje je zatražena registracija istovjetne, slične ili nijesu slične (prema ranijem rješenju samo za robe odnosno usluge koje nijesu slične) robama, odnosno uslugama za koje je registrovan raniji žig, kada bi korišćenje kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno iskoristilo distinktivni karakter ili ugled ranijeg žiga ili štetilo distinktivnom karakteru ili ugledu ranijeg žiga.

**U članu 5** izvršena je izmjena člana 8 Zakona. Izmjena se sastoj se u tome što se u stavu 1 brišu riječi “države članice Pariške unije za zaštitu industrijske svojine ili država članica Svjetske trgovinske organizacije” zato što ograničavanje odbijanja registracije žiga samo na osnovu prigovora nosioca žigova iz navednih država ne bi bilo u skladu sa EU zakonodavstvom koje ne postavlja takav uslov. Takođe, dodat je novi stav kojim je proširen obim situacija u kojima se žig neće registrovati po osnovu prigovora, a koje se odnose na situacije kada je zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla već podnesen prije datuma podnošenja prijave za registraciju žiga ili datuma prvenstva zatraženog u prijavi, pod uslovom da kasnije bude registrovana i ako ta oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla daje licu ovlašćenom u skladu sa zakonom pravo zabrane upotrebe kasnijeg žiga. Takođe, izvršeno je i pravno-tehnička redakcija ovog člana.

**U članu 6** izvršena je izmjena člana 10 stava 2 tačka 3 koji je promijenjen na način što se riječi “u odnosu na robe odnosno usluge koje nijesu slične” mijenjaju sa riječima “nezavisno od toga jesu li roba ili usluge u odnosu na koje se žig koristi istovjetne, slične ili nijesu slične”, a u vezi sa pravom nosioca žiga da drugim licima zabrani da u trgovinskom prometu neovlašćeno koriste svaki znak koji je istovjetan sa njegovim žigom ili sličan njegovom žigu u odnosu na robe, odnosno uslugama za koje je žig registrovan, kad taj žig ima reputaciju u Crnoj Gori i kad korišćenje tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorišćava distinktivni karakter ili ugled žiga ili im šteti.

Takođe, u stavu 4 novina je da nosilac žiga ima pravo na “razumnu” naknadu za radnje koje su preduzete nakon dana objave prijave žiga, uz dopunu u dijelu da se to odnosi na period “prije datuma objave registracije žiga”, a za radnje koje će nakon objave registracije žiga biti objavljene.

**U članu 7** izvršena je izmjena člana 11 stav 1 na način da se precizira da u skladu sa odredbama člana 10 stav 2 ovog zakona nosilac žiga ima pravo da drugim licima zabrani radnje precizirane stavom 1 ovoga člana. Novina u odnosu na važeći zakon je što se vrši poziv na član 10 stav 2 ovog zakona i što se briše riječ “dozvoli” dok se ispred riječi “zabrani” dodaju riječi “da drugim licima koja nemaju njegovo odobrenje”. Takođe, u stavu 1 posle tačke 4 dodata su dvije nove tačke kojima se precizira korišćenje znaka kao trgovačkog naziva ili naziva trgovačkog društva ili dijela trgovačkog naziva, odnosno dijela naziva trgovačkog društva i korišćenje znaka u uporednom oglašavanju na način koji je suprotan propisima o obmanjujućem i uporednom oglašavanju. Takođe, u članu 11 poslije stava 3 dodaju se tri nova stava kojima je predviđeno da nosilac registrovanog žiga ima pravo da zahtijeva da se onemogućiti trećim licima da na području Crne Gore u kojoj je žig registrovan unose robu koja na tom području nije puštena u slobodan promet ako ta roba, uključujući njeno pakovanje, dolazi iz trećih zemalja i bez odobrenja nosi žig koji je istovjetan sa žigom registrovanim za tu robu ili koji se po svojim bitnim obilježjima ne može razlikovati od tog žiga. Dalje, da ovo pravo



nosioca žiga prestaje da važi ako deklarant ili vlasnik robe dokaže da nosilac registrovanog žiga nije ovlašten da zabrani stavljanje robe na tržište u zemlji krajnjeg odredišta. Takođe, ovim članom predviđeno je pravo zabrane pripremnih radnji povezanih s korišćenjem pakovanja ili drugih sredstava kojim je propisano koje radnje ima pravo da zabrani nosilac žiga a koje su preduzete tokom poslovanja u trgovačkom prometu.

**U članu 8** propisano je da se u članu 12 poslije riječi: "izdavač je dužan" dodaju riječi: "bez odlaganja i u slučaju publikacije u štampanom obliku". Dake, ovim članom je definisano pravo nosioca žiga da zahtijeva od izdavača da bez odlaganja u slučaju publikacije u štampanom obliku naznači da se radi o registrovanom žigu.

**U članu 9** je definisano da se u članu 13 riječi: "u državi članici Pariske unije ili državi članici Svjetske trgovinske organizacije" brišu, a da se nakon riječi: „saglasnosti nosioca žiga“ dodaju riječi: „a trgovački zastupnik ili predstavnik ne navede opravdane razloge u smislu člana 8 stav 2 ovog zakona”. Na ovaj način ne postoji ograničavanje samo ako je žig registrovan na ime trgovačkog zastupnika ili predstavnika nosioca žiga u državi članici Pariske unije ili državi članici Svjetske trgovinske organizacije zato što to nije u skladu sa bilo kojim ograničenjem koje predviđa predmetna direktiva.

**U članu 10** propisano je da se članovi 16 i 17 mijenjaju. Izmjena u odnosu na važeći zakon sastoji se u tome što je cjelokupni član 16 koji je glasio: "Ograničenje kao posledica dopuštanja" izbrisan a umjesto njega propisan je novi član koji glasi: "Pravo nosioca kasnije registrovanog žiga". Ovim članom propisano je pravo nosioca kasnije registrovanog žiga da se radi odbrane uključi u postupak zbog povrede prava. Takođe, propisano je da se član 17 mijenja. Izmjena se sastoji u tome što se u članu 17 stav 1 nakon riječi: "od dana" dodaju riječi: "okončanja postupka" čime je dodatno precizirano od dana okončanja postupka registracije žiga, a što je razlika u odnosu na važeći zakon u kojem je bilo propisano: "pet godina od dana registracije žiga". Takođe, u ovom stavu vrši se i izmjena u odnosu na pozive. Takođe, nakon stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: "Datum početka roka od pet godina iz stava 1 ovog člana unosi se u Registar."

**U članu 11** propisano je da se član 20 mijenja. Izmjena u odnosu na važeći zakon sastoji se u tome što se brišu riječi: "klasifikovan prema Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga utvrđenoj Ničanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova". Takođe, dodaju se novi stavovi u skladu sa predmetnom Direktivom a koji se odnose na "Označavanje i klasifikacija roba i usluga" kojima se propisuje da se robe i usluge iz prijave za žig razvrstavaju u klase prema Međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga utvrđenoj Ničanskim sporazumom.

**U članu 12** propisano je da se u članu 21 stav 3 i članu 26a stav 6 riječi: "registar prijava" zamjenjuju se riječju "Registar".

**U članu 13** propisano je da se u članu 23 stav 1 poslije riječi: "Pariske unije" dodaju se riječi: "za zaštitu industrijske svojine (u daljem tekstu: Pariska unija)".

**U članu 14** je propisano da se vrši izmjena u članu 27 stavovi 1, 2 i 5 i članu 28 stav 4. U članu 27 stav 1 izmjena se sastoji u tome što se riječi: "registar prijava" zamjenjuju se riječju "Registar". Dok se u stavovima 2 i 5 skraćuje rok sa 60 na 30 dana u kome je podnosilac prijave dužan da otkloni nedostatke iz prijave nakon prijema obavještenja od strane nadležnog organa. Takođe se smanjuje rok sa 60 na 30 dana u kome podnosilac prijave može zahtijevati ovaj rok za otklananje nepravilnosti produži. U članu 28 izmjena se sastoji u tome što se skraćuje rok sa 60 na 30 dana u kome podnosilac prijave može da podnese dokaze o činjenicama koje bi mogle uticati na odluku nadležnog organa.

**U članu 15** propisano je da se mijenjaju članovi 30 i 31. Članom 30 propisano je da pravna i fizička lica, udruženja proizvođača roba ili usluga, pružaoci usluga trgovci i potrošači nakon objavljivanja prijave u Službenom glasilu mogu da daju primjedbe o apsolutnim razlozima za odbijanje registracije. Izmjena u odnos na važeći zakon sastoji se u nazivu tačnije u riječi "Mišljenja" koja je zamijenjena riječju "Primjedbe". Takođe izvršena je izmjena stava 3 na način da je sada definisano da se podnosilac prijave može izjasniti na ove primjedbe u roku od 15 dana od dana prijema primjedbi koje je nadležni organ dužan da mu dostavi. Nakon stava 3 dodata su dva nova stava kojima je predviđeno da po isteku roka od 15 dana nadležni organ donosi rješenje o odbijanju ili registraciji žiga koje se objavljuje u Službenom glasilu, kao i da

se podnošenjem primjedbi ne dovodi u pitanje pravo nadležnog organa da po službenoj dužnosti, u bilo kom trenutku prije registracije, ponovo pokrene ispitivanje apsolutnih razloga za odbijanje registracije iz člana 6.

Članom 31 koji se takođe mijenja i glasi "Prigovor na registraciju žiga" propisano je da se prigovor zbog relativnih razloga za odbijanje registracije žiga na osnovu ranijih žigova i prijavom zbog ostalih relativnih razloga za odbijanje registracije žiga podnose nadležnom organu u roku od 90 dana od dana objavljivanja u Službenom glasilu. Takođe je određeno ko može da podnese navedene prigovore kao i da će nadležni organ zastati sa postupkom razmatranja prigovora ukoliko je pokrenut postupak za ukidanje ranijeg žiga ili postupak poništaja žiga, ako su pokrenuti na dan objavljivanja prijave žiga.

**U članu 16** propisano je da se vrši izmjena u članu 33 stav 2 na način da se riječi: "na dan objavljivanja prijave" zamjenjuju riječima: „na datum podnošenja prijave ili na datum prvenstva kasnijeg žiga". Izmjena u odnosu na važeći zakon sastoji se u tome što je u važećem zakonu bilo propisano da nosilac ranijeg žiga koji je na datum objavljivanja prijave kasnijeg žiga bio registrovan najmanje pet godina, a koji je podnio prigovor na registraciju žiga je dužan da na zahtjev podnosioca prijave dokaže da je u periodu od pet godina koji prethodi datumu objavljivanja prijave stvarno koristio žig u Crnoj Gori u skladu sa članom 17 ovog zakona za robe, odnosno usluge za koje je registrovan i koje navodi kao razlog za prigovor, ili da pruži dokaze o opravdanim razlozima za njegovo nekorišćenje, dok je izmjenama zakona predviđeno „na datum podnošenja prijave ili na datum prvenstva kasnijeg žiga".

**U članu 17** propisano je da se u članu 33b stav 2 riječi: "ne duži od 6 mjeseci" zamjenjuju riječima: "ne kraći od 24 mjeseca". Na ovaj način produžava se rok u kom će nadležni organ donijeti rješenje kojim odobrava privremeni prekid postupka odlučivanja po prigovoru na period ne kraći od 24 mjeseci od dana podnošenja predloga. U stavu 3 nakon riječi: "ne postignu nagodbu" dodaju se riječi: "odnosno postupak ne bude okončan na drugi način". Na ovaj način omogućava se da osim nagodbom postupak može biti okončan i na neki drugi način. Takođe, u stavu 6 riječi: "donijeti rješenje o odbijanju prigovora ili rješenje o odbijanju registracije žiga" mijenjaju se riječima: "donijeti rješenje o obustavi postupka povodom prigovora".

**U članu 18** propisano je da se u članu 34 stav 2 riječi: "60 dana" mijenjaju riječima: "2 mjeseca". Ova izmjena izvršena je u skladu sa Singapurskim ugovorom koji propisuje "u roku ne kraćem od 2 mjeseca".

**U članu 19** propisano je da se vrši izmjena člana 37 i to na način da se brišu riječi: "ispravljanje grešaka u tekstu ili prepisu ili ispravljanje druge očigledne greške". Takođe, u skladu sa predmetnom Direktivom dodati su stavovi koji se odnose na ispravke očiglednih grešaka i propusta koje je nadležni organ dužan da ispravi po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke.

**Članom 20** je propisano da se mijenjaju članovi od 38 do 41. Članom 38 propisani su "Višestruki zahtjevi za upis u registar, brisanje ili izmjenu prava u registru". Zahtjev koji se odnosi na isti pravni osnov za upis u registar, brisanje ili izmjenu prava u registru u odnosu na više prijava ili na više registracija žiga čiji je podnosilac prijave odnosno nosilac žiga isto lice, može se podnijeti nadležnom organu kao jedan zahtjev u kojem moraju biti navedeni svi brojevi prijava ili registracija na koje se traženi zahtjev odnosi. Podnosilac višestrukog zahtjeva dužan je da dostavi dokaze o plaćanju propisane administrativne takse i naknade troškova za svaku prijavu ili registraciju sadržanu u takvom zahtjevu. Članom 39 propisana je licenca. Izmjena u odnosu na važeći zakon se sastoji u tome što se riječi ugovor o licenci mijenjaju riječju licenca i što se precizira koje dokaze nosilac prava ili sticalac licence je potrebno da dostavi da bi licenca bila upisana u Registar. Takođe je novina da se upis u registar briše ili mijenja na zahtjev jedne od stranaka. Članom 40 koji je takođe izmijenjen propisan je prenos žiga. Izmjena u odnosu na važeći zakon sastoji se u tome što se prilikom prenosa udjela akcija, odnosno spajanja privrednog društva, prenosi i žig tog privrednog društva, osim ako sporazumom između privrednih društava nije drugačije određeno.

Član 41 "Zaloga, prinudno izvršenje i stečaj" izmijenjen je na način što je propisano da žig može samostalno biti predmet zaloge na osnovu ugovora o zalozi, predmet drugih stvarnih prava ili predmet prinudnog izvršenja, u odnosu na privredno društvo koje je nosilac tog žiga.

Takođe, omogućava se da se na zahtjev jedne od strana u Registar upiše drugo stvarno pravo ili prenos tih prava. Osim suda koji je po važećem zakonu sprovodio postupak prinudnog izvršenja po službenoj dužnosti i bio dužan da bez odlaganja obavijesti nadležni organ o pokrenutom prinudnom izvršenju na žigu, radi upisa u Registar, izmjenama zakona sada je ta mogućnost data i drugom nadležnom tijelu. Izmjena u odnosu na važeći zakon sastoji se i u tome što se upis u Registar može pokrenuti i na zahtjev jedne od strana. Dalje, pored upisa zaloge sada se i podatak da je nad žigom pokrenuto prinudno izvršenje objavljuju u Službenom glasilu. Prema važećem zakonu na zahtjev nadležnog suda ili na zahtjev stečajnog upravnika, podatak o stečaju upisuje se u Registar i objavljuje u Službenom glasilu, dok je izmjenama zakona predviđeno da se ovi podaci upisuju u Registar i objavljuju u Službenom glasilu ili na zahtjev stečajnog upravnika.

**U članu 21** je propisano da se poslije člana 41a dodaje se novi član koji glasi: “Dejstvo upisa prema trećim licima.”

**U članu 22** propisano je da se u članu 43 poslije stava 5 dodaju se dva nova stava kojima se propisuje da ako je licenca upisana u Registar da se odricanje od žiga upisuje u Registar samo ako nosilac žiga dokaže da je sticao licence obavijestio o svojoj namjeri odricanja kao i da se odricanje od žiga upisuje u Registar i da nadležni organ donosi rješenje o izvršenom upisu nakon isteka roka od tri mjeseca, od dana na koji je nosilac dokazao nadležnom organu da je obavijestio sticao licence o namjeri odricanja ili prije isteka toga roka, odmah po dobijanju saglasnosti sticao licence.

**U članu 23** propisana je izmjena člana 44 stav 1. Izmjena se sastoji u tome što je u važećem zakonu kolektivni žig definisan između ostalog kao žig pravnog lica koje predstavlja određeni oblik udruživanja proizvođača, odnosno davalaca usluga koji imaju pravo da koriste subjekti koji su članovi tog udruženja, dok je sada precizirano da je u pitanju žig koji je kao takav opisan u prijavi žiga i koji je podoban za razlikovanje roba ili usluga članova udruženja koje je nosilac tog žiga od roba ili usluga drugog pravnog ili fizičkog lica.

**U članu 24** propisano je da se član 46 mijenja i da glasi: “Podnošenje prijave za registraciju kolektivnog žiga. Izmjena se sastoji u tome što je važećim zakonom propisano da podnosilac prijave, odnosno nosilac kolektivnog žiga može biti pravno lice, dok je izmjenama zakona predviđeno da podnosilac prijave, odnosno nosilac kolektivnog žiga može biti udruženje proizvođača, pružaoca usluga ili trgovaca i pravna lica javnog prava i da pored toga što u svoje ime mogu ostvarivati prava, preuzimati obaveze, zaključivati ugovore ili obavljati druge pravne radnje kako je bilo predviđeno važećim zakonom, sada mogu tužiti i biti tuženi. Novina je i što nosilac kolektivnog žiga ima pravo da traži naknadu štete u slučaju povrede kolektivnog žiga u ime lica koja su ovlašćena da koriste žig ako su ta lica pretrpjela štetu koja je posljedica neovlašćene upotrebe žiga.

**U članu 25** propisano je da se poslije člana 47 dodaje novi član 47a koji glasi: “Odbijanje prijave za registraciju kolektivnog žiga”. Ovim članom propisani su razlozi za odbijanje prijave za registraciju kolektivnog žiga.

**U članu 26** propisano je da se u članu 48 riječi: “člana 47” zamjenjuju se riječima: “čl. 47 i 47a”.

**U članu 27** propisano je da se član 50c mijenja. Izmjena u odnosu na važeći zakon sastoji se u tome što umjesto dosadašnjeg propisivanja za potrebe dokazivanja upotrebe međunarodno registrovanog žiga u postupku povodom prigovora, tužbe za brisanje žiga ili tužbe za osporavanje prava na žig izmjenama je predviđeno u postupku povodom prigovora, poništaja žiga ili ukidanja žiga. Takođe razlika je i u odnosu na datum međunarodne registracije žiga, pa je izmjenama predviđeno da se uzima datum na koji je izjava nadležnog organa o priznanju zaštite međunarodne registracije žiga u Crnoj Gori objavljena u službenom glasilu Međunarodnog biroa.

**U članu 28** propisano je da se član 51 i 51 a mijenjaju. Član 51 glasi “Poništaj žiga na osnovu apsolutnih razloga” i osnovna razlika u odnosu na važeći zakon sastoji se u tome što umjesto suda sada nadležni organ može poništiti registrovani žig, u cjelini ili djelimično. Takođe, umjesto tužbe za poništaj registrovanog žiga sada se postupak za poništaj registrovanog žiga može pokrenuti na zahtjev zainteresovanih lica i ako je podnosilac prijave postupao u zloj vjeri u trenutku podnošenja prijave. Dakle, umjesto tužbe sada se podnosi zahtjev a novina je i u

tome što kada je žig registrovan suprotno članu 6 stav 1 tač. 2 do 5 ovog zakona, žig neće biti poništen ako nosilac žiga dokaže da je žig usljed njegovog korišćenja stekao distinktivno obilježje u odnosu na robe ili usluge za koje je registrovan prije datuma podnošenja zahtjeva za poništaj. Član 51 glasi: "Poništaj žiga na osnovu relativnih razloga" i ovim članom propisano je ko sve može da podnese zahtjev za poništaj žiga ukoliko je registracija žiga izvršena suprotno člana 7 ovog zakona.

**U članu 29** propisano je da se poslije člana 51a dodaje novi član član 51b koji glasi: "Poništavanje kolektivnog žiga". Razlika u odnosu na važeći zakon sastoji se u tome što umjesto suda sada nadležni organ može može poništiti registrovani žig. Takođe, umjesto kako je to bilo do sada predviđeno u slučaju kada su izmjene i dopune opšteg akta o korišćenju kolektivnog žiga suprotne članu 47 ovog zakona, izmjenama zakona je predviđeno da u slučaju kada je kolektivni žig registrovan suprotno članu 47a ovog zakona, osim ako nosilac žiga izmjenama opšteg akta o korišćenju kojima se uređuje upotreba ispuni uslove iz člana 47 ovog zakona. Izmjena je takođe i u tome što se umjesto tužbe sada podnosi zahtjev za poništavanje kolektivnog žiga.

**U članu 30** propisano je da se član 52 i 52a mijenjaju. Član 52 glasi "Nedostatak distinktivnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga koji sprečava poništavanje žiga". Ovim članom predviđeni su uslovi kada zahtjev za poništavanje žiga na osnovu ranijeg žiga se neće usvojiti na datum zahtjeva za poništavanje ukoliko zahtjev ne bi bio usvojen na datum podnošenja prijave kasnijeg žiga ili na datum prvenstva kasnijeg žiga. Član 52a se takođe mijenja i glasi: "Nemogućnost podnošenja zahtjeva za poništavanje". Ovim članom predviđeno je da nosilac ranijeg žiga iz člana 7 ovog zakona neće moći podnijeti zahtjev za poništavanje kasnijeg žiga ili da se usprotivi upotrebi kasnijeg žiga u odnosu na robe ili usluge za koje se koristi taj kasniji žig, osim ako je prijava za registraciju kasnijeg žiga podnesena u zloj vjeri.

**U članu 31** propisano je da se poslije člana 52a dodaju se tri nova člana koji glase: "Dokazivanje upotrebe žiga u postupcima za poništavanje", "Postupak za poništavanje" i "Pravno dejstvo poništavanja". Član 52b "Dokazivanje upotrebe žiga u postupcima za poništavanje" propisana je obaveza da nosilac ranijeg žiga ukoliko to nosilac kasnijeg žiga zatraži mora dokazati da je raniji žig tokom petogodišnjeg perioda koji prethodi datumu podnošenja zahtjeva za poništavanje žiga bio u stvarnoj upotrebi. Takođe je propisan rok u kome nadležni organ poziva nosioca ranijeg žiga da se izjasni, kao i da ukoliko se nosilac ranijeg žiga ne izjasni na zahtjev da će nadležni organ rješenjem odbiti zahtjev za poništavanje žiga. Članom 52c glasi "Postupak za poništavanje", propisano je da se postupak za poništavanje žiga, dok je članom 52d propisano "Pravno dejstvo poništavanja" kojim je regulisano kada se zahtjev za poništavanje registrovanog žiga može podnijeti, da kada razlozi za poništavanje žiga postoje samo u odnosu na neke robe ili usluge za koje je žig registrovan, poništavanje žiga obuhvata samo te robe ili usluge, da se u slučaju poništavanja žiga smatra da žig ne proizvodi pravno dejstvo od samog početka u mjeri u kojoj je žig poništen i da se poništavanje žiga upisuje u Registar i objavljuje u Službenom glasilu.

**U članu 32** propisano je da se mijenja član 53. Izmjena u odnosu na važeći zakon sastoji se u tome što umjesto suda nadležni organ je dužan da donese odluku o ukidanju registrovanog žiga a takođe umjesto nadležnog suda sada će nadležni organ odbiti tužbeni zahtjev za ukidanje žiga. Dodat je novi stav kojim je propisano da se pored razloga za ukidanje propisanih u ovom članu prava nosioca kolektivnog žiga ukidaju u tačno predviđenim situacijama.

**U članu 33** propisano je da se poslije člana 53 dodaje se novi član 53a koji glasi: "Postupak ukidanja žiga" a u kojem je određen postupak za ukidanje žiga.

**U članu 34** propisano je da se član 54 mijenja i glasi: „Pravno dejstvo ukidanja žiga” Novina je što se umjesto tužbe podnosi zahtjev za ukidanje registrovanog žiga. Novina je i da kada je žig ukinut, smatra se da žig nema dejstvo od datuma podnošenja zahtjeva za ukidanje, u mjeri u kojoj je taj žig ukinut, i da je na zahtjev jedne od stranaka u postupku, u rješenju o zahtjevu za ukidanje registrovanog žiga moguće utvrditi i neki raniji datum ukidanja žiga od datuma podnošenja zahtjeva za ukidanje, a na koji datum se pojavio neki od razloga za ukidanje. Izmjenama se ukida obaveza nadležnog suda da pravosnažnu presudu kojom je ukinuo žig, u cjelini ili djelimično, dostavi nadležnom organu i strankama u postupku, bez odlaganja.

**U članu 35** propisano je da se u članu 55 vrši izmjena na način da se dodaje novi stav kojim se propisuje da sud može izreći novčanu kaznu protiv lica koje ne poštuju bilo koju mjeru donesenu na osnovu st. 2 i 3 ovog člana i čl. 55a, 56 i 57 ovog zakona.”

**U članu 36** propisano je da se član 55b mijenja. Izmjena se sastoji u tome što je izbrisan stav kojim je prethodno bilo propisano da umjesto zahtjeva za naknadu štete, u slučaju kada okolnosti slučaja to opravdavaju i ako je tuženi postupao neovlašćeno, da nosilac žiga može tužbom da zahtijeva plaćanje naknade u iznosu koji bi s obzirom na okolnosti, mogao zahtijevati na osnovu ugovora o licenci, da je bio zaključen. Takođe, izmijenjen je i stav kojim je bilo propisano da ako dokaže da je tuženi postupao namjerno ili krajnjom nepažnjom, da nosilac žiga može tužbom zahtijevati trostruki iznos naknade iz stava 2 ovog člana. Izmjenama je propisano da se zahtjevi iz st. 1 i 2 ovog člana međusobno ne isključuju. Takođe su dodata dva nova stava kojim je propisano da će prilikom određivanja visine naknade štete sud uzeti u obzir sve okolnosti, kao što su negativne ekonomske posljedice, uključujući izmaklu dobit, koje je pretrpjelo oštećeno lice, svaku nepoštenu dobit koju je ostvario počinitelj povrede i kada to smatra primjerenim, elemente koji nisu ekonomski činioци, kao i da umjesto određivanja visine naknade štete sud može, kada to smatra primjerenim, odrediti visinu naknade štete protiv počinioca povrede u visini iznosa naknade koja bi se u tim okolnostima mogla zahtijevati da je lice koje je izvršilo povredu zatražio odobrenje za korišćenje žiga.”

**U članu 37** propisano je da se član 59b mijenja. Izmjena u odnosu na važeći zakon sastoji se u tome što je u stavu 1 izbrisana riječ isključiva koja se vezivala za riječ licenca, a nakon stava 1 dodata su 4 nova stava kojim je propisano da sticalac licence može da pokrene postupak zbog povrede žiga, samo uz saglasnost nosioca žiga, da sticalac licence može da pokrene postupak ako nosilac žiga ne pokrene postupak zbog povrede žiga u odgovarajućem roku, da sticalac licence ima pravo da se umiješa u postupak zbog povrede koji je pokrenuo nosilac žiga kao i da se odredbe ovog člana primjenjuju na svako lice koje je ovlašćeno da koristi kolektivni žig.

**U članu 38** propisano je da ako je zahtjev za poništavanje, odnosno ukidanje žiga pred nadležnim organom podniet nakon podnošenja zahtjeva za zaštitu žiga od povrede u smislu čl. 55 do 59 ovog zakona, da će nadležni sud cijeneći sve okolnosti slučaja, u skladu sa propisima kojima se uređuju parnični, odnosno izvršni postupak, donijeti odluku da li će zastati sa postupkom zaštite žiga od povrede i pod kojim uslovima.

**U članu 39** propisano je da se članovi 62b i 62 c mijenjaju i da glase: „Postupak inspeksijskog nadzora” i “Obezbjedenje, troškovi postupka, naknada štete i uništenje privremeno oduzete robe. Izmjena u odnosu na važeći zakon u članu 62b sastoji se u tome što je promijenjen naziv zahtjeva za zaštitu prava i to na način što je iz naziva izbrisana riječ “prava”. Izmjena člana 62 c sastoji se u tome što ovaj član sada glasi “Obezbjedenje, troškovi postupka, naknada štete i uništenje privremeno oduzete robe. Takođe, izmjena u odnosu na važeći zakon sastoji se u tome što je podnosilac zahtjeva dužan da u roku od tri dana od dana prijema obavještenja o obavezi pokretanja postupka kod nadležnog suda iz člana 62c stav 2 ovog zakona, pisanim putem obavijesti nadležnog inspektora, da osnovano sumnja da je povrijeđeno pravo na žig, da predlaže uništenje predmetne robe, i da neće pokrenuti postupak kod nadležnog suda dok je važećim zakonom bilo propisano u roku od dva dana od prijema obavještenja. Takođe, ako je lice od koga je roba privremeno oduzeta saglasno sa predlogom podnosioca zahtjeva za uništenje robe, odnosno ako to lice ne podnese prigovor nadležnom inspektor na predlog podnosioca zahtjeva za uništenju robe u roku od 3 dana od dana prijema obavještenja nadležnog inspektora o podnošenju predloga iz tačke 1 ovog stava. Razlika u odnosu na važeći zakon sastoji se i u tome što je izmjenama zakona propisano da ako lice od koga je roba oduzeta nije podnijelo prigovor na predlog podnosioca zahtjeva za uništenje robe odnosno ako nije dalo saglasnost za uništenje robe u roku iz stava 2 tačka 2 ovog člana, nadležni inspektor može smatrati da je lice od koga je roba oduzeta saglasno sa uništenjem.

**U članu 40** propisano je da vrši izmjena člana 62d na način što su dodata dva nova stava kojima je propisano da će se novčanom kaznom od 1.500 eura do 20.000 eura kazniti za prekršaj pravno lice koje bez dozvole nosioca žiga ili drugog lica koje je takvu dozvolu ovlašćeno da dâ: koristi znak kao trgovački naziv ili naziv trgovačkog društva ili dijela

trgovačkog naziva, odnosno dijela naziva trgovačkog društva ili koristi znak u uporednom oglašavanju na način koji je suprotan propisima o obmanjujućem i uporednom oglašavanju.”

**U članu 41** propisano je da se poslije člana 63 dodaje novi član 63a kojim je propisano da će se postupci za poništavanje i ukidanje žiga započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončati po Zakonu o žigu (“Službeni list CG, br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16 i 2/17).”

**U članu 42** propisano je da se vrši izmjena u članu 65a na način da se riječi: “Odredba člana 15 stav 2” zamjenjuju riječima: “Odredbe člana 6 stav 1 tač. 13, 14 i člana 15 stav 2”.

**U članu 43** propisano je da se 65b mijenja i da glasi: “Odložena primjena”. Ovim članom propisane su norme koje će važiti od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

**U članu 44** propisano je da će ovaj zakon stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

## **V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA**

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.

## **VI. PREGLED ODREDBA ZAKONA O ŽIGU ("SLUŽBENI LIST CG", BR. br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16 i 2/17) KOJE SE MIJENJAJU**

### Definicija žiga

#### Član 2

Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje roba, odnosno usluga jednog pravnog ili fizičkog lica od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog pravnog ili fizičkog lica.

Žigom se štiti znak koji se može grafički predstaviti i koji je pogodan za razlikovanje roba, odnosno usluga jednog pravnog ili fizičkog lica od roba, odnosno usluga drugog pravnog ili fizičkog lica.

Znak se može sastojati od riječi, slogana, slova, brojeva, slika, crteža, boje, rasporeda boja, trodimenzionalnih oblika, kombinacija tih znakova, kao i od muzičkih fraza prikazanih notnim pismom i sl.

Žig može biti individualni ili kolektivni.

Žigom, u smislu ovog zakona, ne smatraju se pečat, štambilj i punc (službeni znak za obilježavanje dragocjenih metala, mjera i sl.).

Priroda roba ili usluga na koje se žig odnosi ne mogu biti smetnja za registrovanje žiga.

### Registar žigova, registar prijava i službeno glasilo

#### Član 5

Registar žigova (u daljem tekstu: Registar) i registar prijava vodi nadležni organ.

Registar iz stava 1 ovog člana sadrži podatke: o nosiocu žiga, datum podnošenja prijave, broj prijave žiga, zatraženo pravo prvenstva, datum objave prijave, izgled žiga, spisak roba i usluga, promjene, podatke o trećim licima koja su dala mišljenje, podatke o podnosiocu prigovora, datum upisa žiga u Registar, broj registracije, podatke o međunarodnoj registraciji, podatke o obnovi žiga i datum prestanka žiga.

Registar prijava iz stava 1 ovog člana sadrži podatke: o podnosiocu (ime i adresu, odnosno naziv i sjedište), izgled znaka za koji se traži zaštita, spisak roba i usluga, podatke o uplati administrativne takse, broj prijave i datum podnošenja prijave.

Registar i registar prijava iz stava 1 ovog člana su javne knjige.

Izvod iz Registra i uvjerenje o važenju žiga nadležni organ izdaje na zahtjev zainteresovanog lica, uz koji se prilaže dokaz o uplati administrativne takse.

Podatke iz prijave koji se upisuju u registar iz stava 1 ovog člana i podatke o žigovima koji se upisuju u Registar iz stava 1 ovog člana nadležni organ objavljuje u Službenom glasilu.

Službeno glasilo iz stava 6 ovog člana izdaje nadležni organ.

Bliži sadržaj i način vođenja Registra i registra prijava iz stava 1 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za poslove industrijske svojine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

## Apsolutni razlozi za odbijanje registracije

### Član 6

Žigom se ne može zaštititi znak:

1) koji se ne može grafički predstaviti i od kojeg se žig ne može sastojati u skladu sa članom 2 ovog zakona;

2) koji nema nikakvo distinktivno obilježje;

3) koji se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koje u trgovinskom prometu označavaju vrstu, kvalitet, kvantitet, namjeravanu upotrebu, vrijednost ili vrijeme proizvodnje roba ili pružanja usluga ili druge karakteristike roba, odnosno usluga;

4) koji se sastoji isključivo od oznake koja u trgovinskom prometu označava geografsko porijeklo robe ili pružanja usluga;

5) koji se sastoji isključivo od oznaka koje su postale uobičajene u govornom jeziku ili su usvojene u poslovnoj praksi u dobroj vjeri;

6) koji se sastoji isključivo od oblika koji je rezultat prirode samih roba ili oblika roba koji je neophodan za postizanje nekog tehničkog rezultata ili od oblika koji daje proizvodima suštinsku vrijednost;

7) koji je protivan javnom interesu ili prihvaćenim moralnim normama;

8) koji je takve prirode da dovodi javnost u zabunu, naročito u pogledu prirode, kvaliteta ili geografskog porijekla roba ili usluga;

9) koji ne može biti registrovan u skladu sa članom 6ter Pariske konvencije;

10) koji predstavlja nacionalni ili religijski simbol;

11) koji sadrži zvanične znakove ili punceve za kontrolu ili garanciju kvaliteta;

12) koji obuhvata ili se sastoji iz geografske oznake za označavanje vina i jakih alkoholnih pića, ako se taj znak odnosi na vina i alkoholna jaka pića koja nijesu tog geografskog porijekla;

13) koji sadrži ili se sastoji od geografskih oznaka koje važe u Crnoj Gori, ako je zahtjev za registraciju žiga podnesen nakon datuma podnošenja zahtjeva za registraciju geografske oznake, u obimu koji je utvrđen propisima za registraciju geografske oznake i koji se odnose na istu vrstu roba ili usluga.

Registracija žiga ne može se odbiti i žig se ne može proglasiti ništavim u skladu sa stavom 1 tač. 2 do 5 ovog člana, ako je prije datuma podnošenja prijave za registraciju taj žig na osnovu korišćenja u prometu stekao distinktivno obilježje.

## Relativni razlozi za odbijanje registracije žiga na osnovu ranijih žigova

### Član 7

Na osnovu prigovora neće se registrovati žig:

1) ako je istovjetan ranije registrovanom žigu za istovjetne robe, odnosno usluga za koje je novi žig prijavljen;

2) ako zbog istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i zbog istovjetnosti ili sličnosti s robama, odnosno uslugama koje žig obuhvata postoji vjerovatnoća dovođenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerovatnoću asocijacije na raniji žig.

Ranijim žigom iz stava 1 ovog člana smatra se:

1) žig registrovan u Crnoj Gori koji uživa ranije pravo prvenstva iz čl. 22, 23 i 24 ovog zakona;

2) žig registrovan na osnovu potvrđenih međunarodnih ugovora koji važe u Crnoj Gori;

3) žig koji je na dan prijave za registraciju ili na dan prvenstva, ako je pravo prvenstva zatraženo, dobro poznat u Crnoj Gori u smislu člana 6bis Pariske konvencije.

Kao raniji žig smatra se i žig za koji je podnijeta prijava za registraciju iz stava 2 tač. 1 i 2 ovog člana, ukoliko prijavljeni žig bude registrovan.

Prilikom utvrđivanja da li je žig iz stava 2 tačka 3 ovog člana dobro poznat u Crnoj Gori u smislu člana 6bis Pariske konvencije, uzima se u obzir u kojoj mjeri je relevantni dio javnosti upoznat sa žigom, uključujući i poznavanje do koga je došlo promocijom žiga.

Relevantnim dijelom javnosti smatraju se stvarni i potencijalni korisnici roba, odnosno usluga koje se obilježavaju tim znakom, kao i lica koja vrše distribuciju i promet robe, odnosno usluga.

Na osnovu prigovora neće se registrovati prijavljeni žig koji je istovjetan sa ranijim žigom ili sličan ranijem žigu, a zatražena je registracija za robe, odnosno usluge koje nijesu slične robama, odnosno uslugama za koje je registrovan raniji žig kada taj raniji žig ima reputaciju u Crnoj Gori i kada bi korišćenje kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno iskoristilo ili štetilo distinktivnom karakteru ili ugledu ranijeg žiga.

#### Ostali relativni razlozi za odbijanje registracije žiga

##### Član 8

Na osnovu prigovora nosioca žiga iz države članice Pariske unije za zaštitu industrijske svojine (u daljem tekstu: Pariska unija) ili države članice Svjetske trgovinske organizacije, žig se ne može registrovati na ime njegovog trgovačkog zastupnika ili predstavnika bez saglasnosti nosioca žiga, osim ako trgovački zastupnik ili predstavnik opravda svoj postupak.

Na osnovu prigovora prijavljeni žig neće se registrovati ako sadrži lično ime, portret i ako se njime povređuju autorsko pravo ili druga prava industrijske svojine.

Na osnovu prigovora neće se registrovati prijavljeni žig koji je istovjetan ili sličan sa znakom koji se u dobroj vjeri koristio u prometu prije datuma podnošenja prijave za registraciju žiga, odnosno datuma prvenstva iz čl. 23 i 24 ovog zakona.

Na osnovu prigovora neće se registrovati prijavljeni žig ako je u momentu podnošenja podnosilac prijave žiga postupao nepošteno.

#### Isključiva prava

##### Član 10

Nosilac žiga ima isključivo pravo da znak zaštićen žigom koristi za obilježavanje roba, odnosno usluga na koje se taj znak odnosi.

Nosilac žiga ima pravo da drugim licima zabrani da u trgovinskom prometu neovlašćeno koriste:

1) znak koji je istovjetan sa njegovim žigom u odnosu na robe, odnosno usluge koje su istovjetne robama, odnosno uslugama za koje je žig registrovan;

2) svaki znak kod koga, zbog istovjetnosti ili sličnosti sa žigom i istovjetnosti ili sličnosti sa robama ili uslugama obuhvaćenim tim žigom i tim znakom, postoji vjerovatnoća dovođenja javnosti u zabludu, koja uključuje vjerovatnoću dovođenja u vezu tog znaka i žiga;

3) svaki znak koji je istovjetan sa njegovim žigom ili sličan njegovom žigu u odnosu na robe, odnosno usluge koje nijesu slične robama, odnosno uslugama za koje je žig registrovan, kad taj žig ima reputaciju u Crnoj Gori i kad korišćenje tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorišćava distinktivni karakter ili ugled žiga ili im šteti.

Prava koja proizilaze iz žiga imaju dejstvo prema trećim licima od datuma objave registracije žiga.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, nosilac žiga ima pravo na naknadu štete za radnje preduzete nakon dana objave prijave žiga, a koje će nakon objave registracije žiga biti zabranjene.

Sud ne može odlučiti o zahtjevu iz stava 4 ovog člana dok se ne objavi registracija žiga.

#### Upotreba žiga

##### Član 11

Nosilac žiga ima pravo da drugim licima dozvoli, odnosno zabrani:

1) stavljanje zaštićenog znaka na robu, njenu ambalažu ili sredstva za obilježavanje robe;

2) nuđenje robe, njeno stavljanje u promet, njeno skladištenje u te svrhe ili nuđenje ili obavljanje usluga pod zaštićenim znakom;

3) uvoz ili izvoz robe pod zaštićenim znakom ;

4) korišćenje zaštićenog znaka na poslovnim dokumentima ili u reklami.



Prava iz stava 1 ovog člana i člana 10 ovog zakona ima i nosilac žiga koji je dobro poznat u Crnoj Gori, u skladu sa članom 6bis Pariske konvencije.

Odredba stava 1 ovog člana i odredbe člana 10 st. 1 i 2 ovog zakona ne utiču na primjenu odredaba o zaštiti od korišćenja znaka osim za svrhe razlikovanja roba ili usluga, ako korišćenje tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorišćava distinktivni karakter ili ugled žiga ili im šteti.

#### Reprodukcija žiga u publikacijama

##### Član 12

Ako reprodukcija žiga u rječniku, enciklopediji ili sličnim publikacijama, uključujući i one u elektronskom obliku, stvara utisak da je taj žig generički naziv za robe, odnosno usluge za koje je registrovan, na zahtjev nosioca žiga, izdavač je dužan najkasnije u sljedećem izdanju naznačiti da se radi o registrovanom žigu.

Zabrana upotrebe žiga registrovanog na ime trgovačkog zastupnika ili predstavnika

##### Član 13

Ako je žig registrovan na ime trgovačkog zastupnika ili predstavnika nosioca žiga u državi članici Pariske unije ili državi članici Svjetske trgovinske organizacije bez saglasnosti nosioca žiga, nosilac žiga ima pravo da trgovačkom zastupniku ili predstavniku zabrani upotrebu žiga.

Nosilac žiga iz stava 1 ovog člana ima pravo da zatraži prenos žiga i da se upiše kao nosilac.

#### Ograničenje kao posljedica dopuštanja

##### Član 16

Nosilac ranije registrovanog žiga koji u neprekidnom periodu od pet godina svjesno dopušta upotrebu kasnije registrovanog žiga, nakon tog perioda nema više pravo da podnese zahtjev za proglašavanje ništavim kasnije registrovanog žiga ili se usprotivi upotrebi kasnije registrovanog žiga u odnosu na robe, odnosno usluge za koje se koristi kasnije registrovani žig, osim ako je prijava za registraciju kasnije registrovanog žiga podnesena u zloj namjeri. Nosilac kasnije registrovanog žiga, koji ima pravo daljeg korišćenja svog žiga u smislu stava 1 ovog člana, nema pravo da se protivi korišćenju ranije registrovanog žiga, bez obzira na to što nosilac ranijeg žiga nema više pravo podnošenja zahtjeva za proglašavanje ništavim kasnije registrovanog žiga ili da se protivi njegovoj upotrebi.

#### Korišćenje žiga nakon registracije

##### Član 17

Ako u periodu od pet godina od dana registracije žiga, nosilac prava nije stvarno koristio žig za robe, odnosno usluge za koje je registrovan ili ako je prestao sa korišćenjem u neprekidnom periodu od pet godina, primjenjuju se odredbe čl. 33, 33a, 53 i 54 ovog zakona, osim ako postoje opravdani razlozi za nekorišćenje žiga.

Korišćenje žiga iz stava 1 ovog člana predstavlja i korišćenje u obliku koji se razlikuje po elementima koji ne mijenjaju distinktivno obilježje žiga u obliku u kome je registrovan, kao i stavljanje žiga na robe ili njihovu ambalažu, odnosno usluge samo u svrhe izvoza.

Korišćenje žiga uz pristanak nosioca prava ili lica koje je ovlašćeno da koristi kolektivni žig smatra se korišćenjem od strane nosioca prava.

#### Sadržina prijave

##### Član 20

Prijava sadrži:

- 1) zahtjev za registraciju žiga;
- 2) podatke o podnosiocu prijave;
- 3) izgled znaka koji se želi zaštititi žigom;

- 4) spisak roba, odnosno usluga za koje se traži registracija, klasifikovan prema Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga utvrđenoj Ničanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova;
  - 5) dokaz o uplati administrativne takse;
  - 6) punomoćje za zastupanje, ako je prijava podnijeta putem zastupnika.
- Bliža sadržina prijave iz stava 1 ovog člana utvrđuje se propisom Ministarstva.

#### Ispitivanje urednosti prijave

##### Član 27

Nakon upisa prijave u registar prijava, nadležni organ ispituje da li prijava ispunjava uslove iz člana 20 stav 1 tač. 5 i 6 ovog zakona i da li sadrži sve elemente i priloge utvrđene propisom kojim se bliže uređuje postupak za priznanje žiga.

Ako prijava ne ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, nadležni organ je dužan da pozove podnosioca prijave da, u roku od 60 dana od dana prijema obavještenja, otkloni utvrđene nedostatke.

Ako podnosilac prijave u roku iz stava 2 ovog člana otkloni utvrđene nedostatke smatraće se da je prijava bila uredna od dana podnošenja.

Ako podnosilac prijave u roku iz stava 2 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke nadležni organ će odbiti prijavu.

Na zahtjev podnosioca prijave, rok iz stava 2 ovog člana može se produžiti najviše za 60 dana.

Ako podnosilac prijave ne podnese dokaze za priznanje prava prvenstva iz čl. 23 i 24 ovog zakona, zahtjev za priznanje prava prvenstva će se odbiti.

#### Ispitivanje apsolutnih razloga za odbijanje prijave

##### Član 28

Nadležni organ urednu prijavu ispituje u pogledu postojanja razloga za odbijanje registracije iz člana 6 ovog zakona.

Ako nadležni organ utvrdi postojanje razloga za odbijanje registracije iz člana 6 ovog zakona, o tome obavještava podnosioca prijave u pisanoj formi.

Podnosilac prijave ima pravo da, u roku od 60 dana od dana prijema pisanog obavještenja o razlozima odbijanja zatražene registracije iz stava 2 ovog člana, podnese dokaze o činjenicama koje bi mogle uticati na odluku nadležnog organa.

Na zahtjev podnosioca prijave rok iz stava 3 ovog člana može se produžiti najviše za 60 dana.

Ako se podnosilac prijave u roku iz st. 3 i 4 ovog člana ne izjasni o postojanju razloga za odbijanje registracije iz člana 6 ovog zakona u odnosu na sve robe ili usluge za koje se traži registracija ili u svom izjašnjenju ne ospori razloge za odbijanje registracije, nadležni organ će rješenjem odbiti prijavu za registraciju u cjelini.

Ako se podnosilac prijave u roku iz st. 3 i 4 ovog člana ne izjasni o postojanju razloga za djelimično odbijanje registracije iz člana 6 ovog zakona ili ako nakon dobijanja izjašnjenja o razlozima za odbijanje registracije u odnosu na sve robe ili usluge nadležni organ utvrdi da znak ne ispunjava uslove za registraciju u odnosu na pojedine robe ili usluge, rješenjem će djelimično odbiti prijavu za registraciju.

#### Mišljenje drugih lica

##### Član 30

Nakon objavljivanja prijave iz člana 29 ovog zakona, pravna i fizička lica ili udruženja proizvođača roba ili usluga, pružaoca usluga, trgovci i potrošači mogu, u roku od 90 dana od datuma objavljivanja prijave, dostaviti nadležnom organu obrazloženo mišljenje u pisanoj formi o apsolutnim razlozima za odbijanje registracije iz člana 6 ovog zakona.

Lica iz stava 1 ovog člana nijesu stranke u postupku.

Nakon prijema mišljenja iz stava 1 ovog člana, nadležni organ postupa u skladu sa članom 28 ovog zakona i donosi rješenje o odbijanju ili registraciji žiga, koje se objavljuje u Službenom glasilu.

## Prigovor na registraciju žiga

### Član 31

Prigovor za odbijanje registracije žiga zbog razloga iz čl. 7 i 8 ovog zakona podnosi se nadležnom organu u roku od 90 dana od dana objavljivanja prijave u Službenom glasilu. Prigovor iz stava 1 ovog člana može da podnese nosilac ranijeg žiga ili sticalac licence koji ima odobrenje nosioca žiga i nosilac prava na lično ime, portret, autorsko pravo ili druga prava industrijske svojine iz člana 8 stav 2 ovog zakona.

Ako je pokrenut postupak za brisanje ranijeg žiga ili postupak oglašavanja žiga ništavim pred nadležnim sudom, nadležni organ će sa postupkom razmatranja prigovora zastati do pravosnažnosti odluke suda.

Rok za podnošenje prigovora iz stava 1 ovog člana ne može se produžiti.

Na prigovor iz stava 1 ovog člana plaća se administrativna taksa.

## Razmatranje prigovora

### Član 33

Ako se podnosilac prijave izjasni o prigovoru u roku iz člana 32 stav 3 ovog zakona, nadležni organ cijeni opravdanost razloga navedenih u prigovoru i izjašnjenju podnosioca prijave.

Nosilac ranijeg žiga koji je na dan objavljivanja prijave bio registrovan najmanje pet godina, a koji je podnio prigovor na registraciju žiga dužan je da na zahtjev podnosioca prijave:

1) dokaže da je u periodu od pet godina koji prethodi datumu objavljivanja prijave stvarno koristio žig u Crnoj Gori u skladu sa članom 17 ovog zakona za robe, odnosno usluge za koje je registrovan i koje navodi kao razlog za prigovor, ili

2) pruži dokaze o opravdanim razlozima za njegovo nekorisćenje.

Ako nosilac ranijeg žiga ne dokaže korišćenje žiga iz stava 2 tačka 1 ovog člana ili ne pruži dokaze iz stava 2 tačka 2 ovog člana, nadležni organ će rješenjem odbiti prigovor.

Ako je raniji žig korišćen samo za dio roba, odnosno usluga za koje je registrovan, u postupku razmatranja prigovora smatraće se da je registrovan samo za taj dio roba, odnosno usluga.

## Nagodba

### Član 33b

Podnosilac prijave i podnosilac prigovora za odbijanje registracije žiga mogu, u toku postupka ispitivanja prigovora, podnijeti potpisani zajednički predlog nadležnom organu da privremeno prekine postupak odlučivanja po prigovoru, radi postizanja nagodbe.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, nadležni organ će donijeti rješenje kojim odobrava privremeni prekid postupka odlučivanja po prigovoru, na period ne duži od šest mjeseci od dana podnošenja predloga.

Nadležni organ nastaviće sa postupkom odlučivanja po prigovoru, ako do isteka roka iz stava 2 ovog člana podnosilac prijave i podnosilac prigovora ne postignu nagodbu.

Nadležni organ nastaviće sa postupkom odlučivanja po prigovoru i prije isteka roka iz stava 2 ovog člana, ako to zatraže podnosilac prijave ili podnosilac prigovora.

Ukoliko podnosilac prijave i podnosilac prigovora postignu nagodbu u roku iz stava 2 ovog člana, dužni su da o tome sačine i potpišu zapisnik i dostave ga nadležnom organu.

Nakon prijema zapisnika iz stava 5 ovog člana, nadležni organ će donijeti rješenje o odbijanju prigovora ili rješenje o odbijanju registracije žiga.

## Nastavak postupka

### Član 34

Podnosilac prijave ili drugo lice koje je propustilo da u roku izvrši neku radnju u postupku pred nadležnim organom može podnijeti zahtjev za nastavak postupka ako je usljed tog propuštanja došlo do gubitka prava iz prijave žiga ili gubitka prava na žig.

Zahtjev za nastavak postupka može se podnijeti u roku od 60 dana od isteka roka u kojem je propuštena radnja morala biti izvršena.

Nadležni organ će dozvoliti nastavak postupka pod uslovom da podnosilac zahtjeva za nastavak postupka plati administrativnu taksu i izvrši propuštenu radnju u roku iz stava 2 ovog člana.

Nastavak postupka ne može se zahtijevati zbog propuštanja rokova za podnošenje zahtjeva iz stava 2 ovog člana, zahtjeva za priznanje prava prvenstva iz čl. 23 i 24 ovog zakona, za podnošenje prigovora iz člana 31 ovog zakona, zahtjeva za povraćaj u pređašnje stanje iz člana 38 ovog zakona i zahtjeva za obnovu žiga iz člana 42 ovog zakona.

Ako nadležni organ prihvati zahtjev za nastavak postupka iz stava 1 ovog člana, smatraće se da posljedice propuštanja roka nijesu nastupile i poništiće odluke koje je donio u vezi sa propuštanjem.

#### Upis promjena u Registar

##### Član 37

Na zahtjev nosioca žiga u Registar se upisuju promjene koje se odnose na promjenu imena i adrese nosioca žiga, promjenu spiska roba, odnosno usluga, ispravljanje grešaka u tekstu ili prepisu ili ispravljanje druge očigledne greške.

Promjenama iz stava 1 ovog člana ne može se mijenjati izgled registrovanog žiga ni dopunjavati spisak roba, odnosno usluga.

Promjene upisane u Registar objavljuju se u Službenom glasilu.

Sadržaj zahtjeva za upis promjena u Registar iz stava 1 ovog člana i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev utvrđuje Ministarstvo.

Odredbe st. 1 do 4 ovog člana primjenjuju se i na upis promjena u prijavi za registraciju žiga. Ako je prijava objavljena, promjene izvršene upisom u registar prijava objavljuju se u Službenom glasilu.

#### Povraćaj u pređašnje stanje

##### Član 38

Podnosilac prijave ili nosilac žiga koji, uprkos dužnoj pažnji, iz opravdanih razloga nije mogao u roku izvršiti neku radnju u postupku pred nadležnim organom može zahtijevati povraćaj u pređašnje stanje, ako je usljed tog propuštanja došlo do gubitka prava.

Zahtjev za povraćaj u pređašnje stanje iz stava 1 ovog člana podnosi se u pisanoj formi, u roku od 60 dana od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje.

Povraćaj u pređašnje stanje iz st. 1 i 2 ovog člana ne može se podnijeti nakon isteka roka od godinu dana od dana propuštanja.

Podnosilac zahtjeva za povraćaj u pređašnje stanje dužan je u zahtjevu iznijeti okolnosti zbog kojih je bio spriječen da u roku izvrši radnje iz stava 1 ovog člana i da te okolnosti učini dovoljno vjerovanim.

Nadležni organ će razmatrati zahtjev za povraćaj u pređašnje stanje ako podnosilac zahtjeva u roku iz stava 2 ovog člana plati administrativnu taksu i izvrši propuštenu radnju.

Povraćaj u pređašnje stanje ne može se podnijeti zbog propuštanja rokova za podnošenje zahtjeva za povraćaj u pređašnje stanje iz st. 2 i 3 ovog člana, zahtjeva za priznavanje ili uspostavljanje prava prvenstva iz čl. 23 i 24 ovog zakona, zahtjeva za nastavak postupka iz člana 34 ovog zakona i zahtjeva za ispravke ili dopune.

Ako nosilac žiga povraćajem u pređašnje stanje ponovo uspostavi pravo na žig, taj žig nema dejstvo prema drugom licu koje je u periodu od gubitka prava iz stava 1 ovog člana do ponovnog uspostavljanja prava na taj žig u dobroj namjeri stavilo robu na tržište ili pružalo usluge pod znakom koji je identičan ili sličan tom žigu.

#### Licenca

##### Član 39

Nosilac žiga može na osnovu ugovora o licenci ustupiti pravo korišćenja žiga za sve robe, odnosno usluge ili samo za neke robe, odnosno usluge.

Ugovor o licenci iz stava 1 ovog člana upisuje se u Registar na zahtjev nosioca žiga ili sticaoca prava.

Upis u Registar ugovora o licenci iz stava 1 ovog člana vrši se rješenjem.

Upis ugovora o licenci iz stava 3 ovog člana objavljuje se u Službenom glasilu.  
Ugovor o licenci iz stava 1 ovog člana, prenos žiga, zaloga i prinudno izvršenje proizvode pravno dejstvo prema trećim licima nakon upisa u Registar.  
Nosilac žiga može se pozvati na prava iz žiga protiv sticaoca licence koji krši bilo koju odredbu iz ugovora o licenci u pogledu njegovog trajanja, registracijom utvrđenog načina na koji se žig može koristiti, obima roba i usluga za koje se ustupa licenca, teritorije na kojoj se žig može koristiti, ili kvaliteta robe koja se proizvodi ili usluga koje nudi sticalac licence.  
Žig ne može biti predmet prinudne licence.

#### Prenos žiga Član 40

Nosilac žiga može prenijeti žig na drugo lice za sve ili neke robe ili usluge za koje je registrovan.

U slučaju prenosa žiga u odnosu na samo neke od roba, odnosno usluga za koje je žig registrovan, registracija će se razdvojiti u skladu sa članom 36 ovog zakona.

Postupak za upis prenosa žiga pokreće se pisanim zahtjevom, uz koji se podnosi:

- 1) dokaz o pravnom osnovu upisa koji se traži;
- 2) punomoćje, ako se postupak za upis prenosa prava, licence ili zaloge pokreće preko punomoćnika;
- 3) dokaz o uplati administrativne takse za upis prenosa prava, licence ili zaloge.

Jednim zahtjevom iz stava 3 ovog člana može se tražiti upis i licence, odnosno zaloge, pod uslovom da su nosilac žiga i sticalac licence, odnosno zaloge isti.

Prenos žiga upisuje se u Registar i objavljuje se u Službenom glasilu.

Bliži sadržaj zahtjeva iz stava 3 ovog člana i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev utvrđuje Ministarstvo.

#### Zaloga, prinudno izvršenje i stečaj Član 41

Žig može biti predmet zaloge na osnovu ugovora o zalozi i predmet prinudnog izvršenja. Na zahtjev založnog povjerioca ili založnog dužnika založno pravo upisuje se u Registar. Sud koji sprovodi prinudno izvršenje po službenoj dužnosti dužan je, bez odlaganja, da obavijesti nadležni organ o pokrenutom prinudnom izvršenju na žigu, radi upisa u Registar. Zaloga i prinudno izvršenje objavljuju se u Službenom glasilu.

Kad je žig predmet stečaja, na zahtjev nadležnog suda, podatak o stečaju upisuje se u Registar i objavljuje u Službenom glasilu.

U postupcima u slučaju zaloge ili prinudnog izvršenja primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaloga.

#### Prestanak prava Član 43

Žig prestaje da važi istekom roka od 10 godina, ako se ne obnovi važenje žiga.

Žig prestaje da važi prije isteka roka iz stava 1 ovog člana:

- 1) ako se nosilac žiga odrekne svog prava, danom predaje izjave o odricanju nadležnom organu;
- 2) na osnovu sudske odluke, odnosno odluke nadležnog organa, u slučajevima predviđenim ovim zakonom, danom određenim tom odlukom;
- 3) ako je prestalo pravno lice, odnosno ako je umrlo fizičko lice koje je nosilac prava, danom prestanka pravnog lica, odnosno smrti fizičkog lica, osim ako je žig prešao na pravne sljedbenike tog lica.

Nosilac žiga može se pisanom izjavom odreći žiga u odnosu na neke ili u odnosu na sve robe, odnosno usluge za koje je registrovan.

O prestanku žiga iz stava 2 ovog člana nadležni organ donosi rješenje.

Ako je u Registar upisano određeno pravo u korist drugog lica, nosilac žiga se ne može odreći žiga bez pisane saglasnosti lica na čije je ime upisano to pravo.

Ako nosilac žiga u određenom roku ne plati administrativnu taksu, nadležni organ će to lice obavijestiti da nije plaćena administrativna taksa i da je može platiti u roku od šest mjeseci od početka godine u kojoj započinje naredni period važenja žiga. Prestanak žiga iz stava 2 tač. 1 i 3 ovog člana upisuje se u Registar i objavljuje u Službenom glasilu.

#### Definicija kolektivnog žiga

##### Član 44

Kolektivni žig je žig pravnog lica koje predstavlja određeni oblik udruživanja proizvođača, odnosno davalaca usluga koji imaju pravo da koriste subjekti koji su članovi tog udruženja, pod uslovima predviđenim ovim zakonom.

Kolektivnim žigom može se zaštititi svaki znak u skladu sa članom 2 st. 2 i 3 ovog zakona i za koji ne postoje razlozi za odbijanje registracije iz čl. 6, 7 i 8 ovog zakona.

Kolektivni žig ne može biti predmet licence.

#### Podnošenje prijave za kolektivni žig

##### Član 46

Podnosilac prijave, odnosno nosilac kolektivnog žiga može biti pravno lice koje u svoje ime može ostvarivati prava, preuzimati obaveze, zaključivati ugovore ili obavljati druge pravne radnje.

#### Izmjene i dopune opšteg akta o kolektivnom žigu

##### Član 48

Nosilac kolektivnog žiga dužan je da izmjene i dopune opšteg akta koje se odnose na korišćenje kolektivnog žiga dostavi nadležnom organu.

Nadležni organ provjerava da li izmjene i dopune opšteg akta ispunjavaju uslove iz člana 47 ovog zakona.

Izmjene i dopune opšteg akta imaju dejstvo prema drugim licima nakon objavljivanja u Službenom glasilu.

Podaci o izmjenama i dopunama opšteg akta upisuju se u Registar.

#### Dokazivanje upotrebe međunarodno registrovanog žiga

##### Član 50c

Za potrebe dokazivanja upotrebe međunarodno registrovanog žiga u postupku povodom prigovora, tužbe za brisanje žiga ili tužbe za osporavanje prava na žig, datum međunarodne registracije žiga je datum kada je istekao jednogodišnji rok koji teče od dana koji slijedi nakon datuma prijema obavještenja (notifikacije) Međunarodnog biroa o zahtjevu za proširenje zaštite međunarodno registrovanog žiga na teritoriju Crne Gore.

Ako istekom jednogodišnjeg roka iz stava 1 ovog člana postupak po zahtjevu za proširenje zaštite međunarodno registrovanog žiga na teritoriju Crne Gore nije okončan, datum međunarodne registracije je datum kada je nadležni organ obavijestio Međunarodni biro o svojoj odluci o odobravanju zaštite.

#### Poništaj žiga

##### Član 51

Kada je izvršena registracija žiga suprotno čl. 6 do 8 ovog zakona, nadležni sud može poništiti registrovani žig, u cjelini ili djelimično.

Tužba za poništaj registrovanog žiga može se podnijeti za svo vrijeme trajanja prava na žig, kao i nakon isteka vremena trajanja prava.

U slučajevima registracije žiga suprotno članu 6 ovog zakona, tužbu može da podnese svako zainteresovano lice, državni tužilac i nadležni organ po službenoj dužnosti.

U slučajevima registracije žiga suprotno članu 7 ovog zakona, tužbu može da podnese nosilac ranijeg žiga.

U slučajevima registracije žiga suprotno članu 8 ovog zakona, tužbu može da podnese lice čije je pravo povrijeđeno.

Kada je žig registrovan suprotno članu 6 ovog zakona, žig će se poništiti ako razlozi za poništaj postoje u trenutku donošenja odluke o poništavanju žiga.

#### Poništaj kolektivnog žiga

##### Član 51a

Nadležni sud može poništiti registrovani kolektivni žig iz razloga utvrđenih članom 51 stav 1 ovog zakona, kao i u slučaju kada su izmjene i dopune opšteg akta o korišćenju kolektivnog žiga suprotne članu 47 ovog zakona.

Tužbu za poništaj kolektivnog žiga iz stava 1 ovog člana može podnijeti svako zainteresovano lice, državni tužilac i nadležni organ po službenoj dužnosti.

#### Dodatni uslovi

##### Član 52

Kada je žig registrovan suprotno članu 6 stav 1 tač. 2 do 5 ovog zakona, žig može biti poništen samo ako je tužba za poništaj podnijeta u roku od deset godina od datuma registracije žiga.

Kada je žig registrovan suprotno članu 6 stav 1 tač. 2 do 5 ovog zakona, žig neće biti poništen ako nosilac žiga dokaže da je žig nakon registracije i usljed njegovog korišćenja stekao distinktivno obilježje u odnosu na robe ili usluge za koje je registrovan.

Žig ne može biti poništen na osnovu ranijeg žiga koji nije stekao reputaciju u Crnoj Gori u skladu sa ovim zakonom do datuma prava prvenstva kasnijeg žiga.

Žig ne može biti poništen zato što je u sukobu s ranijim žigom, ako taj raniji žig ne ispunjava uslove iz člana 17 ovog zakona i ako je raniji žig na datum podnošenja tužbe za poništaj žiga bio registrovan najmanje pet godina.

Ako je raniji žig iz stava 4 ovog člana korišćen samo u odnosu na dio roba ili usluga za koje je registrovan, za potrebe ispitivanja tužbe za poništaj žiga smatraće se da je registrovan samo za taj dio roba ili usluga.

Kada razlozi za poništaj žiga postoje u odnosu na samo neke robe ili usluge za koje je žig registrovan, poništaj žiga obuhvata samo te robe ili usluge.

#### Dostavljanje presude

##### Član 52a

Sud je dužan da pravosnažnu presudu kojom je poništio žig u cjelini ili djelimično dostavi nadležnom organu i strankama u postupku, bez odlaganja.

Proglašenje žiga ništavim nadležni organ upisuje u Registar i objavljuje u Službenom glasilu.

#### Ukidanje žiga

##### Član 53

Nadležni sud dužan je da donese odluku o ukidanju registrovanog žiga, u cjelini ili djelimično, ako nosilac žiga ili lice koje je on ovlastio, u neprekidnom vremenskom periodu od pet godina od datuma registracije, odnosno od datuma kad je žig poslednji put korišćen, bez opravdanih razloga, nije u skladu sa članom 17 ovog zakona, stvarno koristilo u Crnoj Gori žig za robe ili usluge za koje je taj žig registrovan.

Nadležni sud će odbiti tužbeni zahtjev za ukidanje žiga, ako je korišćenje žiga započeto ili je nastavljeno poslije isteka neprekidnog vremenskog perioda od pet godina u kome žig nije korišćen, a prije podnošenja tužbe za ukidanje žiga, osim ako je do započinjanja ili nastavljanja korišćenja žiga došlo nakon što je nosilac žiga saznao da će biti podnijeta tužba za ukidanje njegovog žiga i ako je korišćenje započeto ili nastavljeno u periodu od tri mjeseca prije podnošenja tužbe za ukidanje.

Nadležni sud dužan je da donese odluku o ukidanju registrovanog žiga, u cjelini ili djelimično i, ako taj žig nakon datuma registracije zbog:

1) činjenja ili nečinjenja nosioca žiga postane u trgovini uobičajeni pojam za robe, odnosno usluge za koje je registrovan;

2) korišćenja od strane nosioca žiga ili uz njegovu saglasnost za robe, odnosno usluge za koje je registovan može dovesti javnost u zabludu, naročito u pogledu prirode, kvaliteta i geografskog porijekla te robe odnosno usluga.

#### Tužba i odluka po tužbi Član 54

Tužbu za ukidanje registrovanog žiga može da podnese svako zainteresovano lice. Kada razlozi za ukidanje registrovanog žiga postoje samo u vezi nekih roba, odnosno usluga za koje je žig registrovan, odlukom o ukidanju registrovanog žiga obuhvataju se samo te robe, odnosno usluge. Sud je dužan da pravosnažnu presudu kojom je ukinuo žig, u cjelini ili djelimično, dostavi nadležnom organu i strankama u postupku, bez odlaganja. Ukidanje registrovanog žiga nadležni organ upisuje u Registar i objavljuje u Službenom glasilu.

#### Zahtjev za utvrđivanje i zahtjev za prestanak povrede žiga Član 55

Protiv lica koje je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz čl. 10 i 11 ovog zakona povrijedilo žig, nosilac žiga može tužbom kod nadležnog suda zahtijevati utvrđivanje povrede žiga.

Protiv lica iz stava 1 ovog člana, nosilac žiga može tužbom zahtijevati prestanak povrede i zabranu takve ili slične povrede i ubuduće, pod prijetnjom plaćanja novčane kazne.

Protiv lica koje je vršenjem neke radnje prouzrokovalo ozbiljnu opasnost da će žig biti povrijeđen u smislu čl. 10 i 11 ovog zakona, nosilac žiga može tužbom zahtijevati prestanak vršenja te radnje i zabranu povrede žiga, pod prijetnjom plaćanja novčane kazne.

Novčana kazna iz st. 2 i 3 ovog člana može se izreći pravnom licu u iznosu od 2.000 eura do 10.000 eura, preduzetniku u iznosu od 500 eura do 3.000 eura, a fizičkom licu i odgovornom licu u pravnom licu u iznosu od 250 eura do 1.500 eura.

Zahtjevi iz st. 1, 2 i 3 ovog člana mogu se postaviti i protiv lica koje u obavljanju svoje privredne djelatnosti pruža usluge koje se koriste u radnjama kojima se vrši povreda žiga, odnosno od kojih prijeti povreda žiga.

Tužbe iz st. 1 i 2 ovog člana mogu se podnijeti u roku od pet godina od dana izvršene povrede žiga.

Ako tužilac dokaže da je lice iz stava 1 ovog člana postupalo namjerno, tužbe iz st. 1 i 2 ovog člana mogu se podnositi za svo vrijeme trajanja zaštite žiga.

Tužba iz stava 3 ovog člana može se podnijeti u roku od pet godina od dana preduzimanja radnje od koje prijeti povreda žiga.

#### Zahtjev za naknadu štete, uobičajenu naknadu i povraćaj stečenog bez osnova Član 55b

Nosilac žiga može od lica koje mu je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz čl. 10 i 11 ovog zakona prouzrokovalo štetu tužbom da zahtijeva naknadu štete prema opštim pravilima o naknadi štete utvrđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Umjesto zahtjeva za naknadu štete iz stava 1 ovoga člana, kada okolnosti slučaja to opravdavaju i ako je tuženi postupao neovlašćeno, nosilac žiga može tužbom da zahtijeva plaćanje naknade u iznosu koji bi, obzirom na okolnosti, mogao zahtijevati na osnovu ugovora o licenci, da je zaključen.

Ako dokaže da je tuženi postupao namjerno ili krajnjom nepažnjom, nosilac žiga može tužbom zahtijevati trostruki iznos naknade iz stava 2 ovog člana.

Protiv lica koje je bez osnova u pravnom poslu ili u zakonu preduzimanjem neke od radnji iz čl. 10 i 11 ovog zakona povrijedilo žig i time steklo neku korist, nosilac žiga može, bez obzira na krivicu tuženog, tužbom zahtijevati vraćanje ili naknadu vrijednosti ostvarenih koristi prema opštim pravilima o sticanju bez osnova u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.



Tužbe iz st. 1 i 4 ovog člana mogu se podnijeti u rokovima koji su određeni zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Tužbe iz st. 2 i 3 ovog člana mogu se podnijeti u roku od tri godine od dana kada je tužilac saznao za povredu i učinioca, odnosno najkasnije u roku od pet godina od dana kada je povreda učinjena.

#### Lica ovlašćena za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava

##### Član 59b

Pored nosioca žiga, odnosno lica koje ovlasti u skladu s opštim propisima o zastupanju, zaštitu žiga od povrede u skladu sa čl. 55 do 59 ovog zakona mogu zahtijevati i sticalac isključive licence u mjeri u kojoj je stekao pravo iskorišćavanja žiga, kao i profesionalna organizacija za zaštitu prava koja ima pravo da zastupa nosioca prava intelektualne svojine u skladu sa zakonom.

#### Podnošenje tužbe za poništaj i ukidanje žiga

##### Član 59d

Povodom postupaka pokrenutih u svrhu zaštite žiga u skladu sa čl. 55 do 59 ovog zakona, tuženi može da podnese tužbe za poništaj i ukidanje žiga iz čl. 51 do 54 ovog zakona.

U slučaju podnošenja tužbi za poništaj i/ili ukidanje žiga, sud će, s obzirom na sve okolnosti slučaja i u skladu sa opštim propisima kojima se uređuju parnični, odnosno izvršni postupak, odrediti hoće li zastati s postupkom zaštite žiga od povrede i pod kojim uslovima, odnosno da li će spojiti postupke radi zajedničkog raspravljanja.

#### Postupak inspeksijskog nadzora

##### Član 62b

Na pitanja inspeksijskog nadzora koja ovim zakonom nijesu posebno uređena primjenjuje se zakon kojim se uređuje inspeksijski nadzor.

Postupak inspeksijskog nadzora pokreće se po službenoj dužnosti ili na pisani zahtjev nosioca žiga (u daljem tekstu: zahtjev) ili lica koje ima njegovo ovlašćenje za podnošenje zahtjeva na osnovu opštih pravila o zastupanju.

Zahtjev iz stava 2 ovog člana može biti pojedinačan, kada se odnosi na određenu vrstu i količinu robe ili opšti, kada se odnosi na sve količine određene robe za određeni vremenski period.

Zahtjev iz stava 2 ovog člana obavezno sadrži podatke na osnovu kojih se može identifikovati roba kojom se vrši povreda žiga, kao i dokaz da je podnosilac zahtjeva nosilac žiga, a ako se radi o opštem zahtjevu i vremenski period na koji se zahtjev odnosi.

Podnosilac zahtjeva iz stava 2 ovog člana može da dostavi i:

- 1) detalje na osnovu kojih se može identifikovati pošiljka ili pakovanje;
- 2) podatke o mjestu na kome se roba nalazi, odnosno predviđenom odredištu;
- 3) naziv proizvođača, uvoznika, vlasnika ili držaoca robe;
- 4) podatke o predviđenom datumu dopremanja ili otpremanja robe;
- 5) podatke o prevoznom sredstvu korišćenom za transport;
- 6) uzorak robe, fotografije i sl.

Nadležni inspektor je dužan da postupi po zahtjevu iz stava 2 ovog člana i o izvršenom nadzoru i eventualno preduzetim mjerama obavijesti podnosioca zahtjeva u pisanoj formi, u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ako se zahtjevom iz stava 2 ovog člana predlaže hitno preduzimanje mjera i ako zahtjev sadrži dovoljno podataka o isporukama robe za koju se osnovano sumnja da se robom povređuje žig, nadležni inspektor je dužan da, u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva, obavijestiti podnosioca zahtjeva o izvršenom nadzoru i eventualno preduzetim mjerama.

Podnosilac zahtjeva iz stava 2 ovog člana je dužan da obavijesti nadležnog inspektora o prestanku prava na žig, ukoliko to pravo prestane u toku postupka po zahtjevu.

## Obezbjedenje, troškovi postupka i naknada štete

### Član 62c

Kada u postupku inspekcijskog nadzora ocijeni da je u proizvodnji ili prometu robe povrijeđen žig, nadležni inspektor je ovlašten da:

- 1) privremeno zabrani proizvodnju, odnosno obavljanje djelatnosti;
- 2) privremeno oduzme robu.

U slučaju preduzimanja mjera iz stava 1 ovog člana, nadležni inspektor je dužan da odmah, a najkasnije u roku od dva dana od dana preduzimanja mjera, u pisanoj formi obavijesti nosioca žiga, odnosno podnosioca zahtjeva, o obavezi pokretanja postupka za zaštitu žiga pred nadležnim sudom, a nosilac žiga je dužan da, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja, nadležnom inspektoru dostavi dokaz o pokrenutom postupku kod nadležnog suda ili određenoj privremenoj mjeri.

Obavještenje iz stava 2 ovog člana sadrži podatke o nazivu ili imenu i sjedištu ili adresi lica od koga je roba oduzeta, a po mogućnosti i o imenu i adresi vlasnika, uvoznika i proizvođača oduzete robe, kao i podatke o količini i vrsti robe i druge podatke od značaja.

Ako ocijeni da je s obzirom na okolnosti slučaja to opravdano, nadležni inspektor može, u postupku pokrenutom po zahtjevu, određivanje mjera iz stava 1 ovog člana usloviti davanjem odgovarajućeg obezbjeđenja podnosioca zahtjeva u svrhu naknade troškova čuvanja privremeno oduzete robe ili štete koja nastane zbog propusta podnosioca zahtjeva ili neosnovanog oduzimanja predmeta.

Troškovi postupka pokrenutog po zahtjevu nosioca prava koji se povoljno okončao po subjekat nadzora padaju na teret podnosioca zahtjeva u suprotnom padaju na teret subjekta nadzora.

Nadležni inspektor nije odgovoran za naknadu štete koja nastane zbog neosnovanog privremenog oduzimanja robe po zahtjevu nosioca prava.

Ukoliko se u postupku utvrdi da je roba po zahtjevu nosioca prava oduzeta neosnovano, podnosilac zahtjeva dužan je da vlasniku robe, odnosno licu od kojeg je roba oduzeta nadoknadi štetu nastalu zbog privremenog oduzimanja robe.

Privremeno oduzeta roba vraća se licu od koga je oduzeta ako:

- 1) nosilac žiga, odnosno lice koje ima njegovo ovlaštenje za podnošenje zahtjeva, u roku iz stava 2 ovog člana, ne dostavi nadležnom inspektoru dokaz o pokrenutom postupku pred nadležnim sudom ili određenoj privremenoj mjeri;

- 2) je postupak pokrenut pred nadležnim sudom, a sud nije odredio privremenu mjeru o zabrani proizvodnje i prometa robe.

Na zahtjev nosioca žiga, lica koje ima njegovo ovlaštenje za podnošenje zahtjeva ili lica od koga je roba oduzeta, nadležni inspektor je dužan da omogući uzimanje uzoraka robe u količini koja je potrebna kao dokaz u postupku pred nadležnim sudom.

Nadležni inspektor privremeno oduzetu robu može uništiti po:

- 1) nalogu suda, ili
- 2) službenoj dužnosti ako vlasnik, odnosno lice od koga je roba privremeno oduzeta, nije dostupan nadležnom inspektoru u roku od 30 dana od dana oduzimanja robe.

## Prekršaji protiv žiga

### Član 62d

Novčanom kaznom od 1.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice koje bez dozvole nosioca žiga ili drugog lica koje je takvu dozvolu ovlašteno da da:

- 1) stavlja zaštićeni znak na robu, njenu ambalažu ili sredstva za obilježavanje robe (član 11 stav 1 tačka 1);

- 2) nudi robu, stavlja je u promet, skladišti u te svrhe ili nudi ili obavlja usluge pod zaštićenim znakom (član 11 stav 1 tačka 2);

- 3) uvozi ili izvozi robu pod zaštićenim znakom (član 11 stav 1 tačka 3);

- 4) koristi zaštićeni znak na poslovnim dokumentima ili u reklamama (član 11 stav 1 tačka 4).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 Eur-a do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 1.300 eura do 6.000 eur-a.

Predmeti koji su bili namijenjeni ili korišćeni samo za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja iz stava 1 ovog člana oduzeće se i uništiti, bez obzira da li su svojina učinioca.

#### Odložena primjena

##### Član 65a

Odredba člana 15 stav 2 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

##### Član 65b

Od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji:

- 1) ranijim žigom iz člana 7 stav 1 ovog zakona smatraće se:
  - a) žig Zajednice i prijava žiga Zajednice;
  - b) žig Zajednice za koji se zahtijeva senioritet, u odnosu na žigove iz člana 7 stav 2 tač. 1 i 2 ovog zakona, i u slučaju da je kasniji žig prestao da važi;
- 2) neće se registrovati prijavljeni žig koji je istovjetan ili sličan sa ranijim žigom Zajednice, a zatražena je registracija za robe, odnosno usluge koje nijesu slične robama, odnosno uslugama za koje je registrovan raniji žig Zajednice kada taj raniji žig ima reputaciju u Zajednici i kada bi korišćenje kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno iskoristilo ili štetilo distinktivnom karakteru ili reputaciji ranijeg žiga Zajednice;
- 3) nacionalni žig je žig registrovan u postupku pred nadležnim organom u skladu sa odredbama ovog zakona;
- 4) nacionalna prijava žiga je prijava za registraciju žiga podnesena nadležnom organu u skladu sa odredbama ovog zakona;
- 5) prijave žigova Zajednice podnesene prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i žigovi Zajednice stečeni prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, imaće dejstvo na teritoriji Crne Gore;
- 6) nacionalni žig ne može biti proglašen ništavim iz razloga što je u sukobu s ranijim žigom Zajednice ako nosilac ranijeg žiga Zajednice nije stvarno koristio žig Zajednice na teritoriji Evropske unije u odnosu na robe, odnosno usluge za koje je registrovan ili ako je prestao sa korišćenjem u neprekidnom periodu od pet godina, osim ako postoje opravdani razlozi za nekorišćenje;
- 7) nosilac ranijeg žiga registrovanog u Crnoj Gori ili ranijeg žiga registrovanog u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima, koji podnosi prijavu za registraciju istovjetnog žiga kao žiga Zajednice za proizvode ili usluge koji su istovjetni sa proizvodima ili uslugama za koje je registrovan raniji žig ili su sadržani u tim proizvodima i uslugama, može za žig Zajednice zahtijevati senioritet ranijeg žiga u odnosu na žig registrovan u Crnoj Gori;
- 8) nosilac žiga Zajednice koji je nosilac ranijeg istovjetnog žiga registrovanog u Crnoj Gori ili žiga registrovanog u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima, za proizvode ili usluge koji su istovjetni sa proizvodima ili uslugama za koje je registrovan raniji žig ili su sadržani u tim proizvodima ili uslugama, može zahtijevati senioritet ranijeg žiga u odnosu na žig registrovan u Crnoj Gori;
- 9) senioritet nacionalnog žiga može se zahtijevati u odnosu na žig Zajednice ako:
  - a) je nacionalni žig stečen prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, i
  - b) nacionalni žig ima prioritet u odnosu na žig Zajednice za koji se senioritet zahtijeva;
- 10) u slučajevima kada se prijava žiga Zajednice podnese nadležnom organu, nadležni organ će upisati datum podnošenja prijave i proslijediti je, bez ispitivanja, Zavodu za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu, uz plaćanje propisane administrativne takse i naknade troškova za prosljeđivanje;
- 11) nadležni organ će, postupajući po zahtjevu za pretvaranje prijava žiga Zajednice ili žiga Zajednice u nacionalnu prijavu žiga, sprovesti postupak za registraciju žiga u skladu sa odredbama ovog zakona, a podnosilac zahtjeva je dužan da plati propisane administrativne takse i naknade troškova postupka;

12) nadležni organ će po prijemu zahtjeva iz tačke 11 ovog člana pozvati podnosioca zahtjeva da u roku od 60 dana od dana prijema poziva dostavi prevod prijave žiga Zajednice na crnogorski jezik;

13) nosilac nacionalnog žiga stečenog prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno stečenog na osnovu nacionalne prijave žiga podnijete prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji može tužbom zahtijevati zabranu korišćenja u Crnoj Gori žiga Zajednice koji u skladu sa tačkom 5 ovog člana ima dejstvo na teritoriji Crne Gore ako je korišćenje žiga Zajednice suprotno korišćenju nacionalnog žiga, pri čemu mora dokazati da se žig Zajednice suprotstavlja njegovom nacionalnom žigu;

14) na pravnu zaštitu u slučaju povrede žiga Zajednice shodno će se primjenjivati odredbe o pravnoj zaštiti u slučaju povrede nacionalnog žiga;

15) nosilac ranijeg nacionalnog žiga koji u neprekidnom periodu od pet godina svjesno dopušta upotrebu kasnijeg žiga Zajednice nema pravo da podnese zahtjev za proglašavanje ništavim kasnijeg žiga ili da se protivi upotrebi kasnijeg žiga u odnosu na robe, odnosno usluge za koje se koristi taj kasniji žig, osim ako prijava za registraciju kasnijeg žiga Zajednice nije podnesena u dobroj vjeri;

16) Privredni sud će biti nadležni sud za odlučivanje u prvom stepenu u sporovima povodom žiga Zajednice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje, organizacija i nadležnost sudova;

17) Apelacioni sud će biti nadležni sud za odlučivanje u drugom stepenu u sporovima povodom žiga Zajednice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje, organizacija i nadležnost sudova.



Crna Gora

**Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis  
odnosi/donosilac akta**

**MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA I TURIZMA**

<b>Naziv propisa</b>	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu	
<b>Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja</b>	<b>oblast</b>	<b>podoblast</b>
	XVII. Tržište, ugostiteljstvo i turizam	5. Pravo intelektualne svojine
<b>Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije</b>	<b>poglavlje</b>	<b>podpoglavlje</b>
	<b>07. Pravo intelektualne svojine</b>	-
<b>Ključni termini - eurovok deskriptori</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Registracija žiga</li><li>- Razlozi za odbijanje registracije</li><li>- Poništaj i ukidanje žiga</li><li>- Uništenje privremeno oduzete robe</li></ul>	

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
NAZIV PROPISA	Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu
<p><b>1. Definisanje problema</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?</li> <li>- Koji su uzroci problema?</li> <li>- Koje su posljedice problema?</li> <li>- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?</li> <li>- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Donošenju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu pristupilo se sa ciljem harmonizacije crnogorskog zakonodavstva sa pravom Evropske unije i međunarodnim sporazumima iz oblasti žigovnog prava.</li> <li>- Uzroci problema su: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) djelimična usklađenost postojećeg zakona sa Direktivom (EU) 2015/2436 Evropskog parlamenta i Savjeta o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima;</li> <li>b) uslov u postojećem zakonu da žig mora biti znak koji se može grafički predstaviti;</li> <li>c) nepotpuna lista apsolutnih i relativnih razloga za odbijanje žiga;</li> <li>d) nedostatak prava nosioca žiga da zahtijeva da se trećim licima onemogući unošenje odnosno puštanje u slobodan promet u Crnoj Gori robe, uključujući njeno pakovanje, koja dolaze iz trećih zemalja i koja bez odobrenja nosi žig koji je istovjetan sa žigom registrovanim za tu robu ili koji se po svojim bitnim obilježjima ne može razlikovati od toga žiga.</li> <li>e) Postupak za poništaj i ukidanje žiga koji se vodi pred sudom umjesto pred nadležnim organom, itd.</li> </ul> </li> <li>- Posljedice problema su: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) postojanje sistema zaštite žiga kao prava intelektualne svojine koji je u pojedinim aspektima različit od sistema koji je trenutno na snazi u Evropskoj uniji;</li> <li>b) nemogućnost registracije žiga koji se ne može grafički predstaviti;</li> <li>c) nemogućnost preduzimanja adekvatnih mjera od strane nosioca žiga za robu u tranzitu.</li> <li>d) duži i skuplji postupak za zaštitu prava pred sudom u odnosu na postupak pred nadležnim organom.</li> </ul> </li> <li>- Oštećeni mogu biti nosioci prava na žigu i podnosioci prijava za registraciju žiga zbog nemogućnosti potpunog ostvarivanja i zaštite svojih prava.</li> <li>- Bez navedenih promjena ovaj zakon ne bi bio u potpunosti usklađen sa pravom EU i potvrđenim međunarodnim ugovorima u ovoj oblasti, što bi moglo predstavljati prepreku na daljem putu integracije Crne Gore u Evropsku uniju.</li> </ul>	
<p><b>2. Ciljevi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?</li> <li>- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cilj ovog propisa je osiguranje veće pravne sigurnosti i efikasne pravne zaštite nosilaca prava na žig. Takođe, cilj je i ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz postupka pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.</li> <li>- Usvajanje ovog zakona predviđeno je Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2021-2023.</li> </ul>	



### 3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- **Obrazložiti preferiranu opciju?**

- Ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema moguće je postići jedino donošenjem predloženog propisa. "Status quo" opcija bi podrazumijevala da će problem ostati neriješen.
- S obzirom na pravnu prirodu odnosa koji su predmet regulisanja, kao i činjenicu da se u konkretnom slučaju radi o ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz postupka pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, donošenje predloženog propisa je jedina moguća opcija.

### 4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- **Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.**

- Rješenja u propisu će uticati na podnosice prijave za registraciju žiga i nosioce žiga u pogledu načina ostvarivanja i zaštite njihovih prava, kao i na lica na koja su ta prava prenijeta. Ne postoje negativni uticaji ovog propisa, a pozitivni se ogledaju u usklađenosti sa pravom EU i međunarodnim standardima u ovoj oblasti.
- Primjena propisa neće stvoriti dodatne troškove građanima i privredi. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu ne prepoznaje nove administrativne takse u odnosu na takse koje su već prepoznate važećim Zakonom o administrativnim taksama.
- Vidjeti prethodni odgovor.
- Ovim propisom se na direktan način ne podržava stvaranje novih privrednih subjekata, ali se posredno doprinosi unaprjeđenju poslovnog ambijenta kroz podizanje nivoa zaštite nosilaca prava na žig.
- Ovaj propis ne stvara administrativna opterećenja i biznis barijere.

### 5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? **Obrazložiti.**
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? **Obrazložiti.**
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- **Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.**
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? **Obrazložiti.**
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? **Obrazložiti.**



- Nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa.
- Vidjeti prethodni odgovor.
- Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.
- Vidjeti prethodni odgovor.
- Nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistići finansijske obaveze.
- Implementacijom propisa ostvariće se prihod za budžet, a koji će zavisi od broja podnijetih prijava za registraciju žiga, broja zahtjeva za produženje važenja žiga i drugih vrsta zahtjeva u vezi sa prijavom i registrovanim žigom, kao i prihoda po osnovu naknada posebnih troškova postupka i naknada za pružanje informacionih usluga.
- Nije korišćena posebna metodologija.
- Vidjeti prethodni odgovor.
- Nisu postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa.
- Vidjeti prethodni odgovor.

#### 6. Konsultacije zainteresovanih strana

- **Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertna podrška i ako da, kako.**
- **Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).**
- **Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.**

- Korišćena je eksterna ekspertiza tj. ekspertna pomoć pružena od strane projekta TAIEK.
- O Nacrtu zakona o žigu sprovedena je javna rasprava, nakon čega je tekst nacrta zakona upućen u proceduru međuresorskog usaglašavanja. Sekretarijat za zakonodavstvo je sugerisao da bi imajući u vidu obim izmjena koje dostavljeni Predlog zakona o žigu donosi u odnosu na važeći Zakon o žigu, bilo svrsishodnije pripremiti Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu. S tim u vezi, Ministarstvo ekonomskog razvoja je izvršilo dodatnu analizu obima neophodnih izmjena i saglasno sugestijama Sekretarijata za zakonodavstvo, pripremlilo Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu. Interesovanje za javnu raspravu o Nacrtu zakona o žigu iskazalo je samo jedno, fizičko lice. Najveći dio primjedbi bio je pravno-tehničke ili slične prirode, koje zbog neosnovanosti nijesu prihvaćene i to: skraćivanje pojma nadležnog ministarstva; utvrđivanje bliže sadržine prijave za registraciju žiga; upućivanje na primjenu i terminološko usaglašavanje sa drugim propisima; zamjena pojedinih termina drugim ili njihovo pojašnjenje iako su više nego jasni, npr. počinitelj povrede; preciziranje pojedinih mjera i definisanje rokova iako su već utvrđeni nactom zakona; naglašavanje uloge carinskog organa kao upravnog organa u odredbama nacrta zakona koje uređuju sudsku građansko-pravnu zaštitu; preciznije uređivanje pitanja zastupnika i podzakonskih akata kojima će se to bliže urediti iako je ovo pitanje već adekvatno sadržano i razrađeno u važećem zakonu; odloženu primjenu pojedinih odredbi iako se radi o odredbama koje su zbog svog sadržaja i upućivanja na Evropsku uniju i njeno pravo neprimjenjive prije pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao i navođenje podzakonskih akata koje treba donijeti i rok za njihovo donošenje iako je i ovo pitanje adekvatno uređeno. Djelimično je uvažena primjedba koja se odnosi na žig kao predmet stečaja. S tim u vezi, sačinjen je i objavljen izvještaj sa Javne rasprave u kom su bliže navedene sve primjedbe i sugestije i dat osvrt na iste.

#### 7: Monitoring i evaluacija

- **Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?**
- **Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?**
- **Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?**
- **Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?**



- Nema potencijalnih prepreka za implementaciju propisa.
- Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i Uprava za inspekcijske poslove će sprovesti ovaj propis u dijelu vođenja upravnih postupaka i postupaka vršenja inspekcijskog nadzora, dok će nadležni sudovi sprovesti zakon u pogledu vođenja sudskih postupaka za zaštitu prava od povrede, što će doprinijeti efikasnijoj implementaciji propisa i realizaciji ciljeva.
- Broj podnijetih prijava i registrovanih žigova, kao i broj pokrenutih postupaka za zaštitu prava.
- Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma će vršiti monitoring i evaluaciju primjene propisa.

**Datum i mjesto**

14.06.2022. godine  
Podgorica

---

**MINISTAR**

Goran Đurović





Crna Gora  
Ministarstvo finansija

Crna Gora  
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA I TURIZMA  
PODGORICA

Primljeno: 06. 07. 2022				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
009	328	21	170	19

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 242 835  
fax: +382 20 224 450  
www.mif.gov.me

Br: 02-03-040/22-14174/2

Podgorica, 05.07.2022. godine

**MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA**  
-n/r ministra, gospodina mr Gorana Đurovića -

Poštovani gospodine Đuroviću,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

**MIŠLJENJE**

Uvidom u dostavljeni Predlog zakona, navedeno je da se donošenjem ovog Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu pristupilo sa ciljem harmonizacije crnogorskog zakonodavstva sa pravom Evropske unije i međunarodnim sporazumima iz oblasti žigovnog prava.

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa sa aspekta uticaja na poslovni ambijent, nemamo primjedbi, imajući u vidu obrazloženje iz RIA izvještaja da propis ne prepoznaje nove administrativne takse od onih koje su već prepoznate važećim Zakonom o administrativnim taksama.

U Izvještaju o analizi uticaja propisa navedeno je da za implementaciju Predloga zakona nisu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore. Takođe, navedeno je da će se za sprovođenje propisa ostvariti prihod za budžet, a koji će zavisiti od broja podnijetih prijava za registraciju žiga, broja zahtjeva za produženje važenja žiga i drugih vrsta zahtjeva u vezi sa prijavom i registrovanim žigom, kao i prihoda po osnovu naknada posebnih troškova postupaka i naknada za pružanje informacionih usluga.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo finansija, sa aspekta budžeta, nema primjedbi na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu*.

S poštovanjem,



**MINISTAR**  
mr. Aleksandar Damjanović



Crna Gora  
Ministarstvo evropskih poslova



Br: 01-907/22- 791/2

18. jul 2022.

Za: **MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA I TURIZMA**  
ministru Goranu Đuroviću

Crna Gora  
**MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA I TURIZMA**  
PODGORICA

Veza: Dopis br: 009-328/21-5663/13

Primljeno: 20. 07. 22.

Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
009	328	21	5663	13

Predmet: Mišljenje o usklađenosti **Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu s pravnom tekovinom EU**

Poštovani,

Dopisom broj 009-328/21-5663/13 od 18. jula 2022. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu s pravnom tekovinom Evropske unije.**

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 18 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 49/22 i 52/22) **Ministarstvo evropskih poslova** je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

Aleksandar Mašković

DRŽAVNI SEKRETAR



Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti **Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu s pravnom tekovinom EU**

Dostavljeno:

- Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma;
- a/a

Adresa: Bulevar revolucije 15  
81 000 Podgorica, Crna Gora  
Tel: +382 20 481 301

me4 eu  
014 100



**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM  
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MER-IU/PZ/22/10
<b>1. Naziv nacrt/predloga propisa</b>		
- na crnogorskom jeziku	Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Trademarks	
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma	
- Sektor/odsjek	Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	v.d.direktorice direktorata – Jasna Vujović br.tel. 020 482 362 <a href="mailto:jasna.vujovic@mek.gov.me">jasna.vujovic@mek.gov.me</a>	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	samostalna savjetnica III – Lidija Radusinović br.tel. 020 482 362 <a href="mailto:lidija.radusinovic@mek.gov.me">lidija.radusinovic@mek.gov.me</a>	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>		
- Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma - Direkcija za intelektualnu svojinu	
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
SSP, Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 75		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
<b>5. Veza nacrt/predloga propisa sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>		
- PPCG za period	2022-2023	
- Poglavlje, potpoglavlje	07. Pravo intelektualne svojine, 2.2. Zakonodavni okvir	
- Rok za donošenje propisa	III kvartal 2022	
- Napomena		
<b>6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>		
a) Usklađenost nacrt propisa sa primarnim izvorima prava Evropske unije:		
UFEU, Naslov VII, Zajednički propisi o konkurenciji, poreskom sistemu i približavanju zakonodavstava, Poglavlje 3, Usklađivanje pravnih propisa, član 118 / TFEU, Title VII, Common Rules on Competition, Taxation and Approximation of Laws, Chapter 3, Approximation of Laws, Article 118		
<b>Potpuno usklađeno / fully harmonized</b>		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
<b>32015L2436</b>		
Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. decembra 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima / Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 October 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks OJ		

L 336, 23.12.2015	
<b>Potpuno usklađeno/ Fully harmonized</b>	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
<b>6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti</b>	
/	
<b>7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu</b>	
/	
<b>8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa</b>	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojim je potrebno uskladiti predlog propisa	/
<b>9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)</b>	
Direktiva 32015L2436 prevedena je na hrvatski jezik.	
<b>10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)</b>	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu preveden je na engleski jezik.	
<b>11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti</b>	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu učestvovala je profesor dr Ana Rački Marinković, angažovana po projektu TAIEX	
<b>Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa</b>	<b>Potpis / državni sekretar</b>
 <b>Goran Đurović</b> <b>MINISTAR</b> Datum: 07.07.2022. godine	 Datum: 

**Prilog obrasca:**

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

**TABELA USKLAĐENOSTI**

<b>1. Identifikacioni broj (IB) nacarta/predloga propisa</b>		<b>1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacarta/predloga propisa na Vladi</b>		
<b>MER-TU/PZ/22/10</b>		<b>MER-IU/PZ/22/10</b>		
<b>2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka</b>				
Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. decembra 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima <b>32015L2436</b>				
<b>3. Naziv nacarta/predloga propisa Crne Gore</b>				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Trademarks		
<b>4. Usklađenost nacarta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije</b>				
<b>a)</b>	<b>b)</b>	<b>c)</b>	<b>d)</b>	<b>e)</b>
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacarta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacarta/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
<b>Direktiva 2015/2436</b>				
<p align="center"><i>Član 1.</i></p> <p align="center"><b>Područje primjene</b></p> <p>Ova se Direktiva primjenjuje na svaki žig u odnosu na proizvode i usluge koji je predmet registracije ili prijave za registraciju pojedinačnog žiga, jemstvenog ili certifikacijskog žiga ili zajedničkog žiga u državi članici, ili koji je predmet registracije ili prijave za registraciju pri Zavod Beneluksa za</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba je regulisana članom 1 Zakona o žigu ("Službeni list Crne Gore", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)	

<p>intelektualnu svojinu ili međunarodne registracije koja ima dejstvo u državi članici.</p>				
<p style="text-align: center;"><i>Član 2.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Definicije</b></p> <p>Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>(a) „zavod” znači centralni zavod za industrijsku svojinu države članice ili Zavod Beneluksa za intelektualnu svojinu koji je zadužen za registraciju žigova;</p> <p>(b) „registar” znači registar žigova koji vodi zavod.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Član 3.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Znakovi od kojih se žig može sastojati</b></p> <p>Žig se može sastojati od bilo kakvih znakova, osobito riječi, uključujući lična imena, ili od crteža, slova, brojeva, boja, oblika proizvoda ili pakovanja proizvoda, ili zvukova, pod uslovom da su takvi znakovi prikladni za:</p> <p>(a) razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga preduzeća od proizvoda ili usluga drugih preuzeća; i</p> <p>(b) prikazivanje u registru na način koji omogućava nadležnim tijelima i javnosti da odrede tačan i jasan predmet zaštite koja je pružena njihovom nosiocu.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 1</b></p> <p>U Zakonu o žigu ("Službeni list CG", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16 i 2/17) u članu 2 st. 2 i 3 mijenjaju se i glase:</p> <p>“Žigom se štiti znak koji je pogodan za razlikovanje roba, odnosno usluga pravnog ili fizičkog lica od roba, odnosno usluga drugog pravnog ili fizičkog lica i koji je upisan u registar na način koji omogućava da se odredi tačan i jasan predmet zaštite znaka koju žig pruža nosiocu žiga.</p> <p>Znak iz stava 2 ovog člana može se sastojati od riječi, ličnih imena, slogana, slova, brojeva, slika, crteža, boje, rasporeda boja, oblika proizvoda ili pakovanja proizvoda, kombinacija tih znakova, kao i zvukova.”.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p style="text-align: center;"><b>Član 4.</b></p> <p><b>Apsolutni razlozi za odbijanje ili ništavost</b></p> <p>1. Neće se registrovati ili, ako su registrovani, mogu se proglasiti ništavima:</p> <p>(a) znakovi koji ne mogu činiti žig;</p> <p>(b) žigovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter;</p> <p>(c) žigovi koji se sastoje isključivo od znakova ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označivanje vrste, kvaliteta, količine, namjene, vrijednosti, geografskog porijekla ili vremena proizvodnje, ili pružanja usluge ili za označivanje drugih karakteristika proizvoda i usluga;</p> <p>(d) žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi;</p> <p>(e) znakovi koji se sastoje isključivo od:</p> <p>i.oblika, ili drugog obilježja, koji proizlazi iz prirode samih proizvoda;</p> <p>ii.oblika, ili drugog obilježja, proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata;</p> <p>iii.oblika, ili drugog obilježja, koji proizvodima daje bitnu vrijednost;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 3</b></p> <p>U članu 6 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:</p> <p>“1) koji ne ispunjava uslove iz člana 2 st. 2 i 3 ovog zakona;”.</p> <p>Tačka 6 mijenja se i glasi:</p> <p>“6) koji se sastoji isključivo od oblika ili drugog obilježja proizvoda koji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- je rezultat prirode samih proizvoda,</li> <li>- je neophodan za postizanje nekog tehničkog rezultata,</li> <li>- daje proizvodima suštinsku vrijednost;” <p>Tač. 12 i 13 mijenjaju se i glase:</p> <p>“12) koji ne može biti registrovan u skladu sa pravom Evropske unije ili propisima u Crnoj Gori ili međunarodnim sporazumima u kojima je Evropska unija ili Crna Gora članica, a kojima se osigurava zaštita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla, ili</li> <li>- tradicionalnih izraza za vina, ili</li> <li>- garantovano tradicionalnih specijaliteta;” <p>“13) koji se sastoji od ranije denominacije biljne sorte ili je reprodukuje u svojim bitnim elementima i koja je registrovana u Crnoj Gori, u skladu sa zakonom, a koji pružaju zaštitu prava na biljnu sortu i koji se odnose na biljne sorte iste ili blisko</p> </li></ul></li></ul>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba regulisana je i članom 6 stav 1 tač. 2, 3, 5, 7, 8 i 9 Zakona o žigu ("Službeni list Crne Gore", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)</p>	



<p>(f) žigovi koji su protivni javnom poretku ili prihvaćenim moralnim načelima;</p> <p>(g) žigovi koji su takve prirode da javnost mogu dovesti u zabludu, na primjer u odnosu na vrstu, kvalitet ili geografsko porijeklo proizvoda ili usluga;</p> <p>(h) žigovi koji nemaju odobrenje nadležnih organa i koji moraju biti odbijeni ili proglašeni ništavim prema članu 6.b Pariške konvencije;</p> <p>(i) žigovi koji su isključeni iz registracije u skladu sa zakonodavstvom Unije, nacionalnim pravom dotične države članice ili međunarodnim sporazumima kojih je Unija ili dotična država članica stranka, kojima se osigurava zaštita oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla;</p> <p>(j) žigovi koji su isključeni iz registracije u skladu sa zakonodavstvom Unije ili međunarodnim sporazumima kojih je Unija stranka, kojima se osigurava zaštita tradicionalnih izraza za vina;</p> <p>(k) žigovi koji su isključeni iz registracije u skladu sa zakonodavstvom Unije ili međunarodnim sporazumima kojih je Unija stranka, kojima se osigurava zaštita garantovano tradicionalnih specijaliteta;</p> <p>(l) žigovi koji se sastoje od ranije denominacije biljne sorte, ili je reproduciraju u svojim bitnim elementima, koja je registrovana u skladu sa</p>	<p>srodne vrste;”.</p> <p>Poslije tačke 13 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>“14) koji se sastoji od ranije denominacije biljne sorte ili je reprodukuje u svojim bitnim elementima, koja je registrovana u skladu sa pravom Evropske unije ili međunarodnim sporazumima u kojim je Evropska unija članica, a koji pružaju zaštitu prava na biljnu sortu i koji se odnose na biljne sorte iste ili blisko srodne vrste.”</p> <p>U stavu 2 riječi: “proglasiti ništavim” zamjenjuju se riječju “poništiti”, a poslije riječi: “prijave za registraciju” dodaju se zarez i riječi: “odnosno prije datuma podnošenja zahtjeva za poništavanje”.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 28</b></p> <p>Član 51 i 51a mijenjaju se i glase:</p> <p style="text-align: center;"><b>“Poništavanje žiga na osnovu apsolutnih razloga</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 51</b></p> <p>Postupak za poništavanje registrovanog žiga nadležni organ može da pokrene po službenoj dužnosti ili na zahtjev zainteresovanih lica, ako podnosilac prijave nije postupao u dobroj vjeri</p>			
--	--	--	--	--

<p>zakonodavstvom Unije ili nacionalnim pravom dotične države članice ili međunarodnim sporazumima kojih je Unija ili dotična država članica stranka, koji pružaju zaštitu pravâ na biljnu sortu i koji se odnose na biljne sorte iste ili blisko srodne vrste.</p> <p>2. Žig se može proglasiti ništavim ako je podnosilac podnio prijavu za registraciju žiga u zloj vjeri. Svaka država članica takođe može osigurati da takav žig ne bude registrovan.</p> <p>3. Svaka država članica može omogućiti da žig ne bude registrovan ili, ako je registrovan, da se može proglasiti ništavim, ako i u mjeri u kojoj:</p> <p>(a) upotreba žiga zabranjena je u skladu s odredbama drugog propisa koji nije propis o žigu dotične države članice ili Unije;</p> <p>(b) žig uključuje znak velike simbolične vrijednosti, naročito religijski simbol;</p> <p>(c) žig sadrži oznake, ambleme i grbove koji nisu obuhvaćeni članom 6.b Pariške konvencije i koji su od javnog interesa, osim uz odobrenje nadležnog tijela za njihovu registraciju u skladu s pravom države članice.</p> <p>4. Registracija žiga ne odbija se u skladu sa stavom 1. tačkama (b), (c) ili (d) ako je, prije datuma prijave za registraciju, slijedom svoje upotrebe žig stekao razlikovni karakter. Žig se ne proglašava ništavim iz istih razloga ako je, prije datuma podnošenja zahtjeva za</p>	prilikom podnošenja prijave.			
---	------------------------------	--	--	--

<p>proglašenje žiga ništavim, slijedom svoje uporabe žig stekao razlikovni karakter.</p> <p>5. Svaka država članica može osigurati da se stav 4. takođe primjenjuje ondje gdje je razlikovni karakter stečen nakon datuma prijave za registraciju, ali prije datuma registracije.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>Član 5.</b></p> <p><b>Relativni razlozi za odbijanje ili ništavost</b></p> <p>1. Žig se neće registrovati ili, ako je registrovan, može se proglasiti ništavim:</p> <p>(a) ako je istovjetan ranijem žigu, a proizvodi ili usluge za koje je žig prijavljen ili registrovan istovjetni su proizvodima ili uslugama za koje je raniji žig zaštićen;</p> <p>(b) ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih žigovima postoji vjerovatnoća dovođenja javnosti u zabludu; vjerovatnoća dovođenja javnosti u zabludu uključuje vjerovatnost dovođenja u vezu s ranijim žigom.</p> <p>2. „Raniji žigovi” u smislu stava 1. znači:</p> <p>(a) sljedeće vrste žigova s datumom prijave za registraciju koji je raniji od datuma prijave za registraciju žiga, uzimajući u obzir, ako je to primjereno, prava prvenstava tražena za te žigove:</p> <p>i. žigovi EU-a;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 4</b></p> <p>U članu 7 stav 6 poslije riječi: “ranijem žigu” zarez se briše, a riječi: “a zatražena je registracija za robe, odnosno usluge koje nijesu slične” zamjenjuju riječima: “nezavisno od toga da li su robe ili usluge za koje je podnijeta prijava za registraciju istovjetne, slične ili nijesu slične”.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 5</b></p> <p>Član 8 mijenja se i glasi:</p> <p>“Na osnovu prigovora nosioca žiga, žig se ne može registrovati:</p> <p>1) na ime zastupnika ili predstavnika kojem je povjereno da obavlja poslove u privrednom društvu u granicama ovlašćenja za zastupanje u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom društva (u daljem tekstu: trgovački zastupnik) bez saglasnosti nosioca žiga;</p> <p>2) ako bi njegovo korišćenje predstavljalo povredu prava na lično ime, prava na portret, autorskog prava ili drugog prava industrijske</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba regulisana je i članom 7 i članom 9 Zakona o žigu ("Službeni list Crne Gore", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)</p>	

<p>ii. žigovi registrovani u dotičnoj državi članici ili, u slučaju Belgije, Luksemburga ili Holandije, u Zavodu Beneluksa za intelektualnu svojinu;</p> <p>iii. žigovi registrovani u skladu s međunarodnim sporazumima koji imaju dejstvo u dotičnoj državi članici;</p> <p>(b) žigovi EU-a za koje se u skladu s Zavodom (EZ) br. 207/2009 pravovaljano zahtijeva senioritet u odnosu na žig iz tačke (a) podtočaka ii. i iii., čak i kada je on bio predmet odricanja od zaštite ili je dopušteno da istekne;</p> <p>(c) prijave za žigove iz tačaka (a) i (b), pod uslovom da ih se registrira;</p> <p>(d) žigovi koji su na datum prijave za registraciju žiga ili, kada je to primjereno, na datum zahtjeva za priznavanje prava prvenstva za prijavu za registraciju žiga, dobro poznati u dotičnoj državi članici, pri čemu izraz „dobro poznat“ ima značenje kao u članu 6.a Pariške konvencije.</p> <p>3. Nadalje, žig se neće registrovati ili, ako je registrovan, može se proglasiti ništavim:</p> <p>(a) ako je istovjetan ili sličan ranijem žigu nezavisno o toga jesu li proizvodi ili usluge za koje je prijavljen ili registrovan istovjetni, slični ili nisu slični onim proizvodima i uslugama za koje je registrovan raniji žig, ako raniji žig ima ugled u državi članici u odnosu na koju je</p>	<p>svojine;</p> <p>3) koji je istovjetan ili sličan sa znakom koji se u dobroj vjeri koristio u prometu prije datuma podnošenja prijave za registraciju žiga, odnosno datuma prvenstva iz čl. 23 i 24 ovog zakona;</p> <p>4) ako se može zamijeniti sa ranijim žigom koji je registrovan u drugoj državi, pod uslovom da u trenutku podnošenja podnosilac prijave žiga nije postupao u dobroj vjeri;</p> <p>5) ako je zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla već podnijet u skladu sa zakonom, prije datuma podnošenja prijave za registraciju žiga ili datuma prvenstva zatraženog u prijavi, pod uslovom da ta oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bude registrovana, i</li> <li>- daje licu ovlašćenom u skladu sa zakonom pravo zabrane upotrebe kasnijeg žiga;</li> </ul> <p>6) ako je zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla već podnijet u skladu sa pravom Evropske unije kojim se propisuje zaštita oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla, pod uslovom da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- je zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla već podnesen u skladu sa pravom</li> </ul>			
---	--	--	--	--

<p>podnesena prijava za registraciju ili u kojoj je žig registrovan ili, u slučaju žiga EU-a, ima ugled u Uniji, a upotreba kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno bi iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetila;</p> <p>(b) ako trgovački zastupnik ili predstavnik nosioca žiga podnese prijavu za njegovu registraciju u svoje ime bez odobrenja nosioca žiga, osim ako takav zastupnik ili predstavnik ne opravda svoj postupak;</p> <p>(c) ako i u mjeri u kojoj, u skladu sa zakonodavstvom Unije ili pravu dotične države članice kojim se predviđa zaštita oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla:</p> <p>i. zahtjev za oznaku porijekla ili oznaku geografskog porijekla već je podnesen u skladu sa zakonodavstvom Unije ili pravom dotične države članice prije datuma prijave za registraciju žiga ili datuma prvenstva zatraženog u prijavi, pod uslovom njene kasnije registracije;</p> <p>ii. ta oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla daje licu ovlaštenom u okviru mjerodavnog prava za ostvarivanje prava koja proizlaze iz nje pravo zabrane upotrebe kasnijeg žiga.</p> <p>4. Svaka država članica može omogućiti da žig ne bude registrovan ili, ako je registrovan, da se može proglašiti ništavim, ako i u mjeri u kojoj:</p>	<p>Evropske unije prije datuma podnošenja prijave za registraciju žiga ili datuma prvenstva zatraženog u prijavi, pod uslovom da kasnije bude registrovana,</p> <p>- da ta oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla daje licu ovlaštenom u skladu sa zakonom pravo zabrane upotrebe kasnijeg žiga.</p> <p>Izuzetno od stava 1 tačka 1 ovog člana, trgovački zastupnik može registrovati žig, bez saglasnosti nosioca žiga, ako taj zastupnik u postupku koji se vodi pred nadležnim organom navede opravdane razloge kojima se izbjegava povreda interesa nosioca žiga.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 28</b></p> <p>Čl. 51 i 51a mijenjaju se i glase:</p> <p style="text-align: center;"><b>Poništaj žiga na osnovu relativnih razloga</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 51a stav 5</b></p> <p>Žig se ne može poništiti ako je nosilac nekog od prava iz čl. 7 ili 8 ovog zakona, na kojem se zasniva zahtjev za poništavanje žiga, izričito odobrio registraciju žiga prije podnošenja tog zahtjeva.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 42</b></p> <p>Član 65b mijenja se i glasi:</p>			
--	---	--	--	--

<p>(a) prava na neregistrovani žig ili na drugi znak koji je u upotrebi u trgovačkom prometu bila su stečena prije datuma prijave za registraciju kasnijeg žiga ili datuma zahtjeva za pravo prvenstva za prijavu za registraciju kasnijeg žiga, a taj neregistrovani žig ili drugi znak daju svojem nosiocu pravo na zabranu upotrebe kasnijeg žiga;</p> <p>(b) upotreba žiga može se zabraniti na osnovu ranijeg prava koje se razlikuje od prava iz stava 2. i tačke (a) ovog stava, a naročito:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. prava na ime;</li> <li>ii. prava na portret;</li> <li>iii. autorskog prava;</li> <li>iv. prava industrijske svojine;</li> </ol> <p>(c) žig se može zamijeniti s ranijim žigom koji je zaštićen u inostranstvu, pod uslovom da je u trenutku podnošenja prijave podnosilac prijave djelovao u zloj vjeri.</p> <p>5. Države članice osiguravaju da u primjerenim okolnostima ne postoji obaveza odbijanja registracije ili proglašenja žiga ništavim ako se nosilac ranijeg žiga ili drugog ranijeg prava saglasi s registracijom kasnijeg žiga.</p> <p>6. Bilo koja država članica može odrediti da se, odstupajući od odredbi stavova od 1. do 5., razlozi za odbijanje registracije ili proglašenja žiga ništavim, koji su na snazi u</p>	<p>“Od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ranijim žigom iz člana 7 stav 1 ovog zakona smatraće se: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) žig Evropske unije i prijava žiga Evropske unije,</li> <li>b) žig Evropske unije za koji se zahtijeva senioritet, u odnosu na žigove iz člana 7 stav 2 tač. 1 i 2 ovog zakona, i u slučaju da je kasniji žig bio predmet odricanja ili je dopušteno da istekne;</li> </ol> </li> <li>2) neće se registrovati prijavljeni žig koji je istovjetan ili sličan sa ranijim žigom Evropske unije, nezavisno od toga jesu li roba ili usluge za koje je zatražena registracija istovjetne, slične ili nijesu slične robama, odnosno uslugama za koje je registrovan raniji žig Evropske unije kada taj raniji žig ima reputaciju u Evropskoj uniji i kada bi korišćenje kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno iskoristilo ili štetilo distinktivnom karakteru ili reputaciji ranijeg žiga Evropske unije;</li> </ol>			
--	--	--	--	--

<p>toj državi članici prije datuma stupanja na snagu odredaba potrebnih za usklađenje s Direktivom 89/104/EEZ, trebaju primjenjivati na žigove za koje je prijava podnesena prije tog datuma.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>Član 6.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Naknadno utvrđenje ništavosti ili opoziva žiga</b></p> <p>Kada se za žig EU-a zahtijeva senioritet nacionalnog žiga ili žiga registrovanog u skladu s međunarodnim sporazumima koji imaju dejstvo u državi članici, a kojega se nosilac odrekao ili je dopustio da istekne, ništavost ili opoziv žiga koji je osnov zahtjeva za senioritet može se utvrditi naknadno pod uslovom da su se ništavost ili opoziv mogli proglašiti u trenutku kad je došlo do odricanja žiga ili njegova isteka. U tom slučaju senioritet prestaje proizvoditi svoje učinke.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Odložena primjena Član 65b stav 7</b></p> <p>7) ako se za žig Evropske unije u skladu sa Uredbom o žigu Evropske unije zahtijeva senioritet nacionalne registracije žiga ili međunarodne registracije žiga koja ima učinak u Crnoj Gori, a kojeg se nosilac odrekao ili je dopustio da istekne, poništenje ili ukidanje žiga koji je osnov zahtjeva za senioritet može se u skladu sa ovim zakonom utvrditi naknadno pod uslovom da su se poništenje i ukidanje mogli proglašiti u trenutku kad je došlo do odricanja žiga ili njegovog isteka i u tom slučaju senioritet prestaje da proizvodi pravno dejstvo;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Član 7.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Razlozi za odbijanje ili ništavost samo nekih proizvoda ili usluga</b></p> <p>Kada razlozi za odbijanje registracije ili</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 31</b></p> <p>Poslije člana 52a dodaju se tri nova člana koji glase:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pravno dejstvo poništaja Član 52d stav 2</b></p> <p>Kada razlozi za poništavanje žiga postoje u</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba regulisana je i članom 28 stav 6, članom 33a stav 2 Zakona o žigu ("Službeni list Crne Gore", br. 72/10, 44/12, 18/14,</p>	

<p>proglašavanje žiga ništavim postoje u odnosu na samo neke proizvode ili usluge iz prijave za registraciju žiga ili za koje je žig registriran, odbijanje registracije ili ništavost obuhvata isključivo te proizvode i usluge.</p>	<p>odnosu na samo neke robe ili usluge za koje je žig registrovan, poništavanje žiga obuhvata samo te robe ili usluge.</p>		40/16, 2/17)	
<p style="text-align: center;"><i>Član 8.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Nedostatak distinktivnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga koji sprečava proglašenje registrovanog žiga ništavim</b></p> <p>Zahtjev za proglašenje ništavosti na osnovu ranijeg žiga neće biti usvojen na datum zahtjeva za ništavost ako ne bi bio usvojen na datum podnošenja prijave ili na datum prvenstva kasnijeg žiga iz bilo kojeg od sljedećih razloga:</p> <p>(a) raniji žig, koji se može proglasiti ništavim u skladu s članom 4. stavom 1. tačkama (b), (c) ili (d), još nije stekao distinktivni karakter kako je navedeno u članku 4. stavu 4.;</p> <p>(b) zahtjev za proglašenje ništavosti temelji se na članu 5. stavu 1. tački (b), a raniji žig još nije postigao dovoljnu distinktivnost koja bi opravdala vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu u skladu sa značenjem člana 5. stava 1. tačke (b);</p> <p>(c) zahtjev za proglašenje ništavosti temelji se na članu 5. stavu 3. tački (a), a raniji žig još nije stekao ugled u skladu sa značenjem</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 30</b></p> <p>Čl. 52 mijenja se i glasi:</p> <p><b>“Nedostatak distinktivnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga koji sprečava poništavanje žiga</b></p> <p>Zahtjev za poništavanje žiga na osnovu ranijeg žiga neće biti usvojen na datum podnošenja zahtjeva za poništavanje, ako zahtjev ne bi bio usvojen na datum podnošenja prijave kasnijeg žiga ili na dan prvenstva kasnijeg žiga ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. raniji žig može da se poništi u skladu sa članom 6 stav 1 tač. 2 do 5 ovog zakona, a još nije stekao distinktivni karakter iz člana 6 stav 2 ovog zakona;</li> <li>2. se zahtjev za poništavanje žiga podnosi u skladu sa članom 7 stav 6 ovog zakona, a raniji žig još nije stekao reputaciju u Crnoj Gori u skladu sa ovim zakonom;</li> <li>3. se zahtjev za poništavanje žiga podnosi u skladu sa članom 7 stav 1 tačka 2 ovog zakona, a raniji žig još uvijek nije stekao dovoljnu distinktivnost, koja bi opravdala vjerovatnoću dovođenja javnosti u</li> </ol>	<p>Potpuno usklađeno</p>		



člana 5. stava 3. tačke (a).	zabludu.			
<p style="text-align: center;"><b>Član 9.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Prekluzija proglašenja ništavosti kao posljedica tolerisanja</b></p> <p>1. Kada u državi članici nosilac ranijeg žiga iz člana 5. stava 2. ili člana 5. stava 3. tačke (a) u neprekinutom razdoblju od pet godina svjesno toleriše upotrebu kasnijeg žiga registrovanog u toj državi članici, taj nosilac žiga više nema pravo na temelju ranijeg žiga podnijeti zahtjev za proglašenje kasnijeg žiga ništavim za proizvode ili usluge za koje se koristi kasniji žig, osim ako je prijava za registraciju kasnijeg žiga podnesena u zloj vjeri.</p> <p>2. Države članice mogu omogućiti da se stav 1. ovog člana treba primjenjivati na nosiocu bilo kojeg ranijeg prava iz člana 5. stava 4. tačaka (a) ili (b).</p> <p>3. U slučajevima iz stavova 1. i 2. nosilac kasnije registrovanog žiga nema pravo usprotiviti se upotrebi ranijeg prava iako se nosilac ranijeg prava na to pravo više ne može pozvati protiv kasnijeg žiga.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 30</b></p> <p>Čl. 52a mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Nemogućnost podnošenja zahtjeva za poništavanje</b></p> <p>Nosilac ranijeg žiga iz člana 7 ovog zakona, koji u neprekidnom periodu od pet godina, svjesno dopušta upotrebu kasnijeg žiga, nema pravo da na osnovu ranijeg žiga podnese zahtjev za poništavanje kasnijeg žiga u odnosu na robe ili usluge za koje se koristi taj kasniji žig, osim ako prijava za registraciju kasnijeg žiga nije podnesena u dobroj vjeri.</p> <p>Odredba stava 1 ovog člana primjenjuje se i na nosioce prava iz člana 8 ovog zakona.</p> <p>U slučajevima iz st. 1 i 2 ovog člana nosilac:</p> <p>1) kasnijeg žiga nema pravo da se protivi upotrebi ranijeg žiga,</p> <p>2) ranijeg žiga nema pravo da se protivi upotrebi kasnijeg žiga.</p>	Potpuno usklađeno		
<p style="text-align: center;"><b>Član 10.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Prava koja proizlaze iz žiga</b></p> <p>1. Registracija žiga nosiocu žiga daje isključiva prava koja proizlaze iz njega.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 6</b></p> <p>U članu 10 stav 2 tačka 3 mijenja se i glasi: "3) znak koji je istovjetan ili sličan sa</p>	Potpuno usklađeno	Navedena odredba regulisana je i članom 10 st.1 i st. 2 tač 1, 2 i 3	

<p>2. Ne dovodeći u pitanje prava nosioca stečena prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva registrovanog žiga, nosilac tog registriranog žiga ima pravo spriječiti sva treća lica koje nemaju njegovu saglasnost da koriste u trgovačkom prometu, u vezi s proizvodima i uslugama, bilo koji znak ako je:</p> <p>(a)znak istovjetan žigu i koristi se u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registrovan;</p> <p>(b)znak istovjetan ili sličan žigu te se koristi u odnosu na proizvode i usluge istovjetne ili slične proizvodima ili uslugama za koje je žig registrovan, ako postoji vjerojatnoća dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnoća dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnošću dovođenja u vezu tog znaka i žiga;</p> <p>(c)znak istovjetan ili sličan žigu, nezavisno o činjenici jesu li proizvodi ili usluge u odnosu na koje se žig koristi istovjetni, slični ili nisu slični onima za koje je registrovan žig, te ako taj žig ima ugled u državi članici i upotreba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava distinktivni karakter ili ugled žiga ili im šteti.</p> <p>3. U skladu s odredbama stava 2. naročito se može zabraniti sljedeće:</p> <p>(a)isticanje znaka na proizvodima ili na njihovim pakiranjima;</p>	<p>njegovim žigom nezavisno od toga jesu li robe ili usluge u odnosu na koje se žig koristi istovjetne, slične ili nijesu slične robama, odnosno uslugama za koje je žig registrovan, kad taj žig ima reputaciju u Crnoj Gori i kad korišćenje tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorišćava distinktivni karakter ili ugled žiga ili im šteti.”</p> <p>Stav 4 mijenja se i glasi:</p> <p>„Izuzetno od stava 3 ovog člana, nosilac žiga ima pravo na naknadu štete za radnje preduzete nakon dana objave prijave žiga, a prije datuma objave registracije žiga, koje će nakon objave registracije žiga biti zabranjene.“</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 7</b></p> <p>Član 11 mijenja se i glasi:</p> <p>“U skladu sa odredbama člana 10 stav 2 ovog zakona, druga lica ne mogu bez odobrenja nosioca žiga da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) stavljaju zaštićeni znak na robu, njenu ambalažu ili sredstva za obilježavanje robe;</li> <li>2) nude robu, da je stavljaju u promet, ili da je skladište u svrhu stavljanja u promet, ili da je nude ili obavljaju usluge pod zaštićenim znakom;</li> <li>3) uvoze ili izvoze robu pod zaštićenim</li> </ol>		<p>Zakona o žigu ("Službeni list Crne Gore", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)</p>	
---	--	--	--	--

<p>(b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom ili nuđenje i pružanje usluga pod tim znakom;</p> <p>(c) uvoz ili izvoz proizvoda obilježenih tim znakom;</p> <p>(d) upotreba znaka kao trgovačkog naziva ili naziva trgovačkog društva ili dijela trgovačkog naziva, odnosno dijela naziva trgovačkog društva;</p> <p>(e) upotreba tog znaka na poslovnim dokumentima i u oglašavanju;</p> <p>(f) upotreba tog znaka u komparativnom oglašavanju na način koji je protivan Direktivi 2006/114/EZ.</p> <p>4. Ne dovodeći u pitanje prava nosioca stečena prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva registrovanog žiga, nosilac tog registrovanog žiga takođe ima pravo onemogućiti trećim licima da u trgovačkom prometu u državu članicu u kojoj je žig registrovan unose proizvode koji na tom području nisu pušteni u slobodan promet, ako ti proizvodi, uključujući njihovo pakovanje, dolaze iz trećih zemalja i bez odobrenja nose žig koji je istovjetan žigu registrovanom za te proizvode ili koji se po svojim bitnim obilježjima ne može razlikovati od tog žiga.</p> <p>Pravo nosioca žiga u skladu s prvim podstavom prestaje važiti ako tokom</p>	<p>znakom;</p> <p>4) koriste zaštićeni znak na poslovnim dokumentima ili u reklamama;</p> <p>5) koriste znak kao trgovački naziv ili naziv trgovačkog društva ili dijela trgovačkog naziva, odnosno dijela naziva trgovačkog društva;</p> <p>6) koriste znak u uporednom oglašavanju na način koji je suprotan propisima o obmanjujućem i uporednom oglašavanju.</p> <p>Prava iz stava 1 ovog člana i člana 10 ovog zakona ima i nosilac žiga koji je dobro poznat u Crnoj Gori u skladu sa članom 6bis Pariske konvencije.</p> <p>Odredbe stava 1 ovog člana i člana 10 st. 1 i 2 ovog zakona ne utiču na primjenu odredaba o zaštiti od korišćenja znaka, osim za svrhe razlikovanja roba ili usluga, ako se korišćenjem tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorišćava distinktivni karakter ili ugled žiga ili im šteti.</p> <p>Nosilac registrovanog žiga, nezavisno od prava nosioca stečenim prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva registrovanog žiga, ima pravo i da zahtijeva da se onemogući trećim licima da na teritoriju Crne Gore u kojoj je žig registrovan unose robu koja na tom području nije u slobodnom prometu ako ta roba, uključujući njeno pakovanje:</p> <p>- dolazi iz trećih zemalja, i</p>			
--	---	--	--	--

<p>postupka za utvrđivanje počinioca povrede registrovanog žiga, pokrenutog u skladu s Zavodom (EU) br. 608/2013, <b>deklarant ili držatelj proizvodâ</b> dokaže da nosilac registrovanog žiga nije ovlašten zabraniti stavljanje proizvoda na tržište u zemlji krajnjeg odredišta.</p> <p>5. Kada se na temelju prava države članice upotreba znaka pod uslovima iz stava 2. tačke (b) ili (c) ne može zabraniti prije stupanja na snagu odredaba potrebnih za usklađenje s Direktivom 89/104/EEZ u dotičnoj državi članici, nije moguće pozvati se na prava koja proizlaze iz žiga da bi se spriječila dalja uporaba znaka.</p> <p>6. Stavovi 1., 2., 3. i 5. ne utiču ni u jednoj državi članici na odredbe koje se odnose na zaštitu upotrebe znaka u druge svrhe -osim upotrebe za razlikovanje proizvoda ili usluga, ako upotreba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava distinktivni karakter ili ugled žiga ili im šteti.</p>	<p>- bez odobrenja nosi žig koji je istovjetan sa žigom registrovanim za tu robu ili koji se po svojim bitnim obilježjima ne može razlikovati od tog žiga.</p> <p>Pravo nosioca žiga iz stava 4 ovog člana prestaje da važi ako u toku postupka za utvrđivanje vršenja povrede registrovanog žiga, pokrenutog u skladu sa carinskim propisima o primjeni prava intelektualne svojine, <b>deklarant ili vlasnik robe</b> dokaže da nosilac registrovanog žiga nije ovlašćen da zabrani stavljanje robe na tržište u zemlji krajnjeg odredišta.</p> <p>Ako postoji rizik da se pakovanje, naljepnice, etikete, sigurnosne oznake ili oznake autentičnosti ili druge oznake na kojima je žig istaknut mogu upotrijebiti u vezi sa robom ili uslugama i da bi se takvim korišćenjem počinila povreda prava nosioca žiga u skladu sa stavom 1 ovog člana i članom 10 stav 2 ovog zakona, nosilac tog žiga ima pravo da zahtijeva od organa uprave nadležnog za poslove carina i organa uprave nadležnog za inspekcijske poslove da se zabrani:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. isticanje znaka istovjetnog ili sličnog žigu na pakovanju, naljepnicama, etiketama, sigurnosnim oznakama ili oznakama autentičnosti, ili na drugim sredstvima na kojima žig može biti istaknut,</li></ol>			
---	--	--	--	--

	<p>2. nudoenje ili stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe ili uvoz ili izvoz, pakovanja, naljepnica, etiketa, sigurnosnih oznaka ili oznaka autentičnosti ili drugih sredstava na kojima je žig istaknut.”</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 11.</i></p> <p><b>Pravo zabrane pripremljenih radnji povezanih s upotrebom pakovanja ili drugih sredstava</b></p> <p>Ako postoji rizik da bi se pakovanje, naljepnice, etikete, sigurnosna obilježja ili oznake ili obilježja ili oznake autentičnosti, ili bilo koja druga sredstva na kojima je žig istaknut, moglo upotrebljavati u vezi s proizvodima ili uslugama te da bi se tom upotrebom počinila povreda prava nosioca žiga u skladu s članom 10. stavovima 2. i 3., nosilac tog žiga ima pravo zabraniti sljedeće radnje preduzete tokom poslovanja u trgovačkom prometu:</p> <p>(a) isticanje znaka istovjetnog ili sličnog žigu na pakovanju, naljepnicama, etiketama, sigurnosnim obilježjima ili oznakama ili obilježjima ili oznakama autentičnosti ili</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 7</b></p> <p>Član 11 mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Stav 6 tač 1 i 2</b></p> <p>Ako postoji rizik da se pakovanje, naljepnice, etikete, sigurnosne oznake ili oznake autentičnosti ili druge oznake na kojima je žig istaknut mogu upotrijebiti u vezi sa robom ili uslugama i da bi se takvim korišćenjem počinila povreda prava nosioca žiga u skladu sa stavom 1 ovog člana i članom 10 stav 2 ovog zakona, nosilac tog žiga ima pravo da zahtijeva od organa uprave nadležnog za poslove carina i organa uprave nadležnog za inspekcijske poslove da se zabrani:</p> <p>1. isticanje znaka istovjetnog ili sličnog žigu na pakovanju, naljepnicama, etiketama, sigurnosnim oznakama ili oznakama autentičnosti, ili na</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>na bilo kojim drugim sredstvima na kojima žig može biti istaknut;</p> <p>(b)nuđenje ili stavljanje na tržište, ili skladištenje u te svrhe, ili uvoz ili izvoz, pakovanja, naljepnica, etiketa, sigurnosnih obilježja ili oznaka ili obilježja ili oznaka autentičnosti ili bilo kojih drugih sredstava na kojima je žig istaknut.</p>	<p>drugim sredstvima na kojima žig može biti istaknut,</p> <p>2. nuđenje ili stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe ili uvoz ili izvoz, pakovanja, naljepnica, etiketa, sigurnosnih oznaka ili oznaka autentičnosti ili drugih sredstava na kojima je žig istaknut."</p>			
<p><i>Član 12.</i></p> <p><b>Navođenje žigova u rječnicima</b></p> <p>Ako navođenje žiga u rječniku, enciklopediji ili sličnim referentnim publikacijama, u štampanom ili elektronskom obliku, ostavlja utisak da je taj žig generički naziv za proizvode ili za usluge za koje je registrovan, izdavač te publikacije, na zahtjev nosioca žiga, osigurava da bez odlaganja i, u slučaju publikacija u štampanom obliku, najkasnije u sljedećem izdanju publikacije navođenje žiga bude popraćeno napomenom da je žig registrovan.</p>	<p><b>Član 8</b></p> <p>U članu 12 stav 1 poslije riječi "dužan" dodaju se riječi: "da bez odlaganja i u slučaju publikacije u štampanom obliku".</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba regulisana je i članom 12 Zakona o žigu ("Službeni list Crne Gore", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)</p>	
<p><i>Član 13.</i></p> <p><b>Zabrana upotrebe žiga registriranog na ime trgovačkog zastupnika ili predstavnika</b></p> <p>1. Ako je žig registrovan na ime trgovačkog</p>	<p><b>Član 9</b></p> <p>U članu 13 stav 1 mijenja se i glasi: "Ako je žig registrovan na ime trgovačkog zastupnika nosioca žiga bez</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>zastupnika ili predstavnika lica koje je nosilac tog žiga bez odobrenja nosioca žiga, nosilac žiga ima pravo na jedno ili oboje od sljedećega:</p> <p>(a) osporavati upotrebu žiga od strane njegova trgovačkog zastupnika ili predstavnika;</p> <p>(b) zahtijevati prenos žiga u svoju korist.</p> <p>2. Stav 1. ne primjenjuje se ako trgovački zastupnik ili predstavnik opravdaju svoj postupak.</p>	<p>saglasnosti nosioca žiga, a trgovački zastupnik ne navede opravdane razloge u smislu člana 8 stav 2 ovog zakona, nosilac žiga ima pravo da mu zabrani upotrebu žiga.”</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 14.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Ograničenje dejstva žiga</b></p> <p>1. Žig ne daje nosiocu pravo da trećem licu u trgovačkom prometu zabrani upotrebu:</p> <p>(a) imena ili adrese trećeg lica ako je to treće lice fizičko lice;</p> <p>(b) znakova ili podataka koji nisu distinktivni ili koji se odnose na vrstu, kvalitet, količinu, namjenu, vrijednost, geografsko porijeklo, vrijeme proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili druge karakteristike proizvoda ili usluga;</p> <p>(c) žiga u svrhu prepoznavanja ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nosiocu tog žiga, naročito ako je upotreba žiga neophodna za označivanje predviđene namjene proizvoda ili usluge, naročito ako je riječ o dodatnim ili</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba je regulisana članom 14 Zakona o žigu ("Službeni list Crne Gore", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)</p>	

<p>rezervnim dijelovima.</p> <p>2. Stav 1. primjenjuje se samo kada treće lice koristi žig u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini.</p> <p>3. Žig ne daje nosiocu žiga pravo da zabrani trećem licu da se u trgovačkom prometu koristi ranijim pravom koje se odnosi samo na određeni lokalitet, ako je to pravo priznato prema zakonodavstvu dotične države članice i ono se izvršava u granicama područja na kojem je priznato.</p>				
<p><i>Član 15.</i></p> <p><b>Iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga</b></p> <p>1. Žig ne daje nosiocu žiga pravo da zabrani njegovu upotrebu za proizvode koji su stavljani na tržište u Zavodu pod tim žigom od strane samog nosioca žiga ili uz odobrenje nosioca žiga.</p> <p>2. Stav 1. ne primjenjuje se ako postoje zakoniti razlozi zbog kojih se nosilac žiga protivi daljoj komercijalizaciji proizvoda, naročito ako je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što su stavljani na tržište.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba je regulisana članom 15 Zakona o žigu ("Službeni list Crne Gore", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)</p>	
<p><i>Član 16.</i></p> <p><b>Upotreba žigova</b></p> <p>1. Ako u roku od pet godina od datuma</p>	<p><b>Član 10</b></p> <p>Član 17 mijenja se i glasi:</p>			



<p>okončanja postupka registracije nosilac nije stvarno koristio žig u državi članici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registrovan, ili ako je takva upotreba suspendovana tokom neprekidnog perioda od pet godina, žig podliježe ograničenjima i sankcijama iz člana 17., člana 19. stava 1., člana 44. stava 1. i 2. te člana 46. stavaka 3. i 4., osim ako za nekorišćenje ne postoje opravdani razlozi.</p> <p>2. Ako država članica omogućava postupak prigovora nakon registracije, razdoblje od pet godina iz stava 1. računa se od datuma kad se na žig više ne može podnijeti prigovor ili, ako je prigovor podnesen, od datuma kada je odluka o okončanju postupka povodom prigovora postala konačna ili kada je povučen prigovor.</p> <p>3. S obzirom na žigove koji su registrovani na osnovu međunarodnih sporazuma i koji vrijede u državi članici, razdoblje od pet godina iz stava 1. računa se od datuma od kojeg se žig više ne može odbiti ili se na njega više ne može uložiti prigovor. Ako je prigovor podnesen ili ako je dato obavještenje o prigovoru na osnovu apsolutnih ili relativnih razloga, razdoblje se računa od datuma kada je odluka o okončanju postupka povodom prigovora ili presuda o apsolutnim i relativnim razlozima za odbijanje postala konačna ili kada je prigovor povučen.</p> <p>4. Datum početka razdoblja od pet godina iz stavova 1. i 2. unosi se u registar.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Korišćenje žiga nakon registracije</b> <b>Član 17</b></p> <p>Ako u periodu od pet godina od dana okončanja postupka registracije žiga, nosilac prava nije stvarno koristio žig za robe, odnosno usluge za koje je registrovan ili ako je prestao sa korišćenjem u neprekidnom periodu od pet godina, primjenjivaće se odredbe čl. 17a, 33, 52 b i 53 ovog zakona, osim ako postoje opravdani razlozi za nekorišćenje žiga.</p> <p>Korišćenje žiga iz stava 1 ovog člana je i korišćenje u obliku koji se razlikuje po elementima koji ne mijenjaju dinstinktivno obilježje žiga u obliku u kojem je registrovan, kao i stavljanje žiga na robe ili njihovu ambalažu, odnosno usluge samo u svrhe izvoza.</p> <p>Korišćenje žiga uz pristanak nosioca prava ili lica koje je ovlašćeno da koristi kolektivni žig smatra se korišćenjem od strane nosioca prava.</p> <p>Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako tuženi zahtijeva zabranu upotrebe žiga, nosilac žiga mora da dokaže da je u toku perioda od pet godina, prije datuma podnošenja tužbe žig bio u stvarnoj upotrebi u vezi sa robom ili uslugama za koje je registrovan i koji se navode kao razlozi za tužbu ili da postoje opravdani razlozi za nekorišćenje žiga, pod uslovom da je postupak registracije žiga bio</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
---	---	--------------------------	--	--

<p>5. Upotrebom u smislu stava 1. takođe se smatra sljedeće:</p> <p>(a) upotreba žiga u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju distinktivni karakter žiga u odnosu na oblik u kojem je registrovan, bez obzira na to je li žig u obliku u kojem se upotrebljava takođe registrovan na ime nosioca;</p> <p>(b) obilježavanje žigom proizvoda ili njihovih pakovanja u dotičnoj državi članici isključivo za potrebe izvoza.</p> <p>6. Upotreba žiga uz odobrenje nosioca smatra se upotrebom od strane nosioca.</p>	<p>završen najmanje pet godina, prije datuma podnošenja tužbe.</p> <p>Datum početka roka iz stava 1 ovog člana unosi se u Registar.”</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 27</b></p> <p style="text-align: center;">Član 50c mijenja se i glasi:  <b>“Dokazivanje upotrebe međunarodno registrovanog žiga</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 50c</b></p> <p>Radi dokazivanja upotrebe međunarodno registrovanog žiga u postupku povodom prigovora, poništavanja žiga ili ukidanja žiga, uzima se datum na koji je izjava nadležnog organa o priznanju zaštite međunarodne registracije žiga u Crnoj Gori objavljena u službenom glasilu Međunarodnog biroa.</p> <p>Ako u roku od godinu dana, od dana obavještenja Međunarodnog biroa o zahtjevu za proširenje zaštite međunarodne registracije na teritoriji Crne Gore nadležni organ nije obavijestio Međunarodni biro o privremenom odbijanju zaštite, niti mu je dostavio izjavu o priznanju zaštite međunarodne registracije žiga, prilikom utvrđivanja datuma od kojeg se takav žig mora koristiti uzima se prvi dan nakon isteka tog roka.</p> <p>Ako istekom roka iz stava 2 ovog člana, postupak po zahtjevu za proširenje zaštite međunarodno registrovanog žiga na teritoriji</p>			
---	--	--	--	--

	<p>Crne Gore nije okončan, datum međunarodne registracije je datum kad je nadležni organ obavijestio Međunarodni biro o svojoj odluci o odobravanju zaštite.”</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 17.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Neupotreba kao način obrane u postupcima zbog povrede</b></p> <p>Nosilac žiga ima pravo zabraniti upotrebu znaka samo u mjeri u kojem prava nosioca u vrijeme podnošenja tužbe zbog povrede ne podliježu mogućnosti opoziva u skladu s članom 19. Ako tuženi to zatraži, nosilac žiga mora dokazati da je tokom razdoblja od pet godina prije datuma podnošenja tužbe žig bio u stvarnoj upotrebi kako je predviđeno članom 16. u vezi s proizvodima ili uslugama za koje je registrovan i koji se navode kao opravdanje za tužbu ili da postoje opravdani razlozi za neupotrebu, pod uslovom da je postupak registracije žiga bio dovršen prije najmanje pet godina na datum podnošenja</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 10</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 17 stav 4</b></p> <p>Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako tuženi zahtijeva zabranu upotrebe žiga, nosilac žiga mora da dokaže da je u toku perioda od pet godina, prije datuma podnošenja tužbe žig bio u stvarnoj upotrebi u vezi sa robom ili uslugama za koje je registrovan i koji se navode kao razlozi za tužbu ili da postoje opravdani razlozi za nekorišćenje žiga, pod uslovom da je postupak registracije žiga bio završen najmanje pet godina, prije datuma podnošenja tužbe.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>tužbe.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 32 stav 4</b></p> <p>Nosilac žiga ima pravo da zahtijeva zabranu upotrebe žiga, samo u mjeri u kojoj prava nosioca u vrijeme podnošenja tužbe zbog povrede ne podliježu mogućnosti ukidanja žiga.”</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 18.</i></p> <p><b>Pravo nosioca kasnije registrovanog žiga da se radi obrane uključi u postupak zbog povrede prava</b></p> <p>1. U postupcima zbog povrede nosilac žiga nema pravo zabraniti upotrebu kasnije registrovanog žiga ako kasniji žig ne bi bio proglašen ništavim u skladu s članom 8., članom 9. stavovima 1. ili 2. ili članom 46. stavom 3.</p> <p>2. U postupcima zbog povrede nosilac žiga nema pravo zabraniti upotrebu kasnije registrovanog žiga EU-a ako kasniji žig ne bi bio proglašen ništavim u skladu s članom 53. stavom 1., 3. ili 4., članom 54. stavom 1. ili 2. ili članom 57. stavom 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009.</p> <p>3. Ako nosilac žiga nema pravo zabraniti upotrebu kasnije registrovanog žiga u skladu sa stavom 1. ili 2., nosilac kasnije registrovanog žiga nema pravo zabraniti upotrebu ranijeg žiga u postupcima zbog</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 10</b></p> <p>Član 16 mijenja se i glasi:</p> <p><b>“Pravo nosioca kasnije registrovanog žiga</b></p> <p>U postupcima zbog povrede prava nosilac žiga nije ovlašćen da zahtijeva zabranu upotrebe kasnije registrovanog žiga ako taj žig nije poništen u skladu sa članom 52, članom 52a st. 1 i 2 i članom 52b stav 3 ovog zakona.</p> <p>Ako nosilac žiga nije ovlašćen da zahtijeva zabranu upotrebe kasnije registrovanog žiga u skladu sa stavom 1 ovog člana, nosilac kasnije registrovanog žiga nema pravo da zahtijeva zabranu upotrebe ranijeg žiga u postupcima zbog povrede prava nosioca žiga.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>povrede, iako se na to ranije pravo više ne može pozivati protiv kasnijeg žiga.</p>				
<p><b>Član 19.</b></p> <p><b>Izostanak stvarne upotrebe kao razlog za opoziv</b></p> <p>1. Žig može biti opozvan ako se u neprekinutom razdoblju od pet godina nije stvarno koristio u državi članici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registrovan, a ne postoje opravdani razlozi za neupotrebu.</p> <p>2. Niko ne može zahtijevati da se prava nosioca iz žiga opozovu ako je u razdoblju između isteka petogodišnjeg perioda i podnošenja zahtjeva za opoziv započela ili se nastavila stvarna upotreba žiga.</p> <p>3. Početak ili nastavak upotrebe u razdoblju od tri mjeseca koje prethodi podnošenju zahtjeva za opoziv, a koje je započelo najranije nakon isteka neprekinutoga petogodišnjeg perioda neupotrebe, ne uzima se u obzir ako su pripreme za početak ili nastavak upotrebe počele tek nakon što je nosilac saznao da zahtjev za opoziv može biti podnesen.</p>	<p><b>Član 32</b></p> <p>(1) U članu 53 st. 1 i 3 riječ "sud" zamjenjuje se riječju "organ".</p> <p>(2) U stavu 2 riječi: "sud će odbiti tužbeni" zamjenjuju se riječima: "organ će odbiti".</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba regulisana je i članom 53 st. 1 i 2 Zakona o žigu ("Službeni list Crne Gore", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)</p>	
<p><b>Član 20.</b></p> <p><b>Žig koji je postao generički ili obmanjujuća oznaka kao razlog za opoziv</b></p> <p>Žig može biti opozvan ako nakon datuma</p>	<p><b>Član 32 stav 1</b></p> <p>U članu 53 st. 1 i 3 riječ "sud" zamjenjuje se riječju "organ".</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba je regulisana i članom 53 stav 3 Zakona o žigu</p>	

<p>registracije:</p> <p>(a)zbog djelovanja ili nedjelovanja nosioca on u trgovini postane uobičajeni naziv za proizvod ili uslugu za koje je registrovan;</p> <p>(b)zbog upotrebe od strane nosioca žiga ili uz odobrenje nosioca, a u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registrovan, javnost može dovesti u zabludu, naročito u pogledu vrste, kvaliteta ili geografskog porijekla tih proizvoda ili usluga.</p>			<p>("Službeni list Crne Gore", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)</p>	
<p><i>Član 21.</i></p> <p><b>Opoziv povezan samo s nekim proizvodima ili uslugama</b></p> <p>Kada razlozi za opoziv žiga postoje u odnosu na samo neke proizvode ili usluge za koje je taj žig registrovan, opoziv obuhvata isključivo te proizvode i usluge.</p>	<p><b>Član 34</b></p> <p>Član 54 mijenja se i glasi:</p> <p><b>„Pravno dejstvo ukidanja žiga</b></p> <p><b>Stav 2</b></p> <p>Kad razlozi za ukidanje registrovanog žiga postoje samo u vezi roba, odnosno usluga za koje je žig registrovan, rješenjem o ukidanju registrovanog žiga obuhvataju se samo te robe, odnosno usluge.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p><i>Član 22.</i></p> <p><b>Prenos registrovanih žigova</b></p> <p>1. Žig se može prenijeti <u>nezavisno o bilo kojem prenosu preduzeća, u odnosu na neke ili u odnosu na sve proizvode ili usluge za koje je registrovan.</u></p> <p>2. Prenos cijelog preduzeća uključuje i</p>	<p><b>Član 20</b></p> <p>Čl. 38 do 41 mijenjaju se i glase:</p> <p><b>Prenos žiga</b></p> <p><b>Član 40</b></p> <p>Nosilac žiga, može prenijeti žig, na drugo lice za robe, odnosno usluge ili samo za dio roba, odnosno usluga za koje je registrovan.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>prenos žiga, osim ako postoji sporazum u kojemu se navodi drukčije ili okolnosti koje jasno nalažu drukčije. Ova se odredba primjenjuje na ugovornu obvezu prenosa preduzeća.</p> <p>3. Države članice imaju uspostavljene postupke za upis prenosa u svoje registre.</p>	<p>Prilikom prenosa udjela akcija, odnosno spajanja privrednog društva, prenosi se i žig tog privrednog društva, osim ako sporazumom između privrednih društava nije drugačije određeno.</p> <p>U slučaju prenosa žiga u odnosu na samo dio roba, odnosno usluga za koje je žig registrovan, postupak razdvajanja registracije izvršiće se u skladu sa članom 36 ovog zakona.</p> <p>Postupak za upis prenosa žiga pokreće se zahtjevom, uz koji se podnosi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) dokaz o pravnom osnovu upisa koji se traži;</li><li>2) punomoćje, ako se postupak za upis prenosa žiga, licence ili zaloge pokreće preko punomoćnika;</li><li>3) dokaz o uplati administrativne takse za upis prenosa prava, licence ili zaloge.</li></ol> <p>Zahtjevom iz stava 4 ovog člana može se tražiti upis i licence, odnosno zaloge, pod uslovom da su nosilac žiga i sticalac licence, odnosno zaloge isto lice.</p> <p>Prenos žiga upisuje se u Registar i objavljuje se u Službenom glasilu.</p> <p>Obrazac zahtjeva i bližu dokumentaciju koja se podnosi uz zahtjev iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p>			
--	---	--	--	--

<p style="text-align: center;"><b>Član 23.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Stvarna prava</b></p> <p>1. Žig se neovisno o preduzeću može dati u zalog <u>ili biti predmetom drugih stvarnih prava.</u></p> <p>2. Države članice imaju uspostavljene postupke za upis stvarnih pravâ u svoje registre.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 20</b></p> <p>Čl. 38 do 41 mijenjaju se i glase:</p> <p style="text-align: center;"><b>Zaloga, prinudno izvršenje i stečaj</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 41</b></p> <p>Žig može samostalno biti predmet zaloge na osnovu ugovora o zalozi, predmet drugih stvarnih prava ili predmet prinudnog izvršenja, u odnosu na privredno društvo koje je nosilac tog žiga.</p> <p>Na zahtjev založnog povjerioca ili založnog dužnika založno pravo upisuje se u Registar.</p> <p>Sud po službenoj dužnosti ili javni izvršitelj koji sprovodi prinudno izvršenje, dužni su da bez odlaganja, obavijeste nadležni organ o pokrenutom prinudnom izvršenju na žigu, radi upisa u Registar.</p> <p>Upis iz stava 2 ovog člana se može pokrenuti i na zahtjev lica iz stava 2 ovog člana.</p> <p>O upisu iz stava 2 ovoga člana nadležni organ će donijeti rješenje.</p> <p>Upis zaloge i podatak da je nad žigom pokrenuto prinudno izvršenje objavljuju se u Službenom glasilu.</p> <p>Nakon dostavljanja obavještenja od strane nadležnog suda ili stečajnog upravnika, podatak o stečaju upisuje se u Registar i objavljuje u Službenom glasilu.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
--	---	--	--	--



	Bliža sadržina zahtjeva za upis licence i zaloge i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev propisuje Ministarstvo.”			
<p><b>Član 24.</b> <b>Izvršenje</b></p> <p>1. Žig može biti predmet izvršenja. 2. Države članice imaju uspostavljene postupke za upis izvršenja u svoje registre.</p>	<p><b>Član 20</b> Čl. 38 do 41 mijenjaju se i glase: <b>Zaloga, prinudno izvršenje i stečaj</b> <b>Član 41</b></p> <p>Žig može samostalno biti predmet zaloge na osnovu ugovora o zalozi, predmet drugih stvarnih prava ili predmet prinudnog izvršenja, u odnosu na privredno društvo koje je nosilac tog žiga.</p> <p>Na zahtjev založnog povjerioca ili založnog dužnika založno pravo upisuje se u Registar.</p>	Potpuno usklađeno		
<p><b>Član 25.</b> <b>Licenciranje</b></p> <p>1. Žig može biti predmet licence za dio proizvoda ili usluga ili za sve proizvode ili</p>	<p><b>Član 20</b> Čl. 38 do 41 mijenjaju se i glase: <b>Licenca</b> <b>Član 39</b></p> <p>Nosilac žiga može da na osnovu ugovora o licenci ustupi pravo korišćenja žiga za robe,</p>	Potpuno usklađeno		

<p>usluge za koje je registrovan te za cijelo područje ili dio područja dotične države članice. Licenca može biti isključiva ili neisključiva.</p> <p>2. Nosilac žiga može se pozvati na prava koja proizlaze iz žiga protiv sticaoca licence koji krši neku odredbu iz ugovora o licenci u odnosu na:</p> <p>(a) njeno trajanje;</p> <p>(b) oblik, obuhvaćen registracijom, u kojem se žig može koristiti;</p> <p>(c) obim proizvoda ili usluga za koje je izdata licenca;</p> <p>(d) područje na kojem se žig može isticati; ili</p> <p>(e) kvalitet proizvedenih proizvoda ili usluga pruženih od sticaoca licence.</p> <p>3. Ne dovodeći u pitanje odredbe ugovora o licenci, sticaoc licence može pokrenuti postupak zbog povrede žiga samo uz saglasnost nosioca žiga. Međutim, sticalac isključive licence može pokrenuti takav postupak ako nosilac žiga nakon službenog obavještenja sam ne pokrene postupak zbog povrede žiga u odgovarajućem roku.</p> <p>4. U svrhu dobijanja naknade za štetu koju je pretrpio, sticalac licence ima pravo uključivanja u postupak zbog povrede koji je pokrenuo nosilac žiga.</p> <p>5. Države članice imaju uspostavljene postupke za upis licence u svoje registre.</p>	<p>odnosno usluge ili samo za dio roba, odnosno usluga.</p> <p>Licenca može biti isključiva ili neisključiva.</p> <p>Isključiva licenca je licenca na osnovu koje sticalac licence stiče isključivo pravo korišćenja žiga, ako je to pravo izričito ugovoreno.</p> <p>Neisključiva licenca je licenca na osnovu koje sticalac licence ne stiče isključivo pravo korišćenja žiga.</p> <p>Ugovor iz stava 1 ovog člana upisuje se u Registar na zahtjev nosioca žiga ili sticaoca licence, ako je nadležnom organu uz zahtjev podnijeta sljedeća dokumentacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ovjeren prepis iz ugovora o licenci ili ugovor o prenosu upisane licence iz kojeg se vide ugovorne strane i prava koja se licenciraju, odnosno prava iz upisane licence koja se prenose, ili</li> <li>- ovjerena izjava o davanju ili prenosu upisane licence, potpisana od strane davaoca i sticaoca licence.</li> </ul> <p>Podaci o ugovoru o licenci koji su upisani u Registar na način iz stava 5 mijenjaju se ili brišu na zahtjev nosioca žiga ili sticaoca licence.</p> <p>Nosilac žiga može se pozvati na prava iz žiga protiv sticaoca licence koji ne poštuje odredbe ugovora o licenci u odnosu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trajanje ugovora o licenci,</li> <li>- registracijom utvrđenog načina na koji se žig može koristiti, u smislu člana 11 ovog zakona,</li> </ul>			
---	--	--	--	--

	<p>- obim roba i usluga za koje se ustupa licenca, - teritoriju na kojoj se žig može koristiti ili kvalitet robe koja se proizvodi ili usluge koje nudi sticalac licence.</p> <p>Žig ne može biti predmet prinudne licence.</p> <p>Upisi u Registar iz st. 5 i 6 ovog člana vrše se rješenjem.</p> <p>Upisi ugovora o licenci u Registar objavljuju se u Službenom glasilu.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 37</b></p> <p>Član 59b mijenja se i glasi:</p> <p>“Pored nosioca žiga, odnosno lica koje on ovlasti, zaštitu žiga od povrede u skladu sa čl. 55 do 59 ovog zakona mogu zahtijevati i sticalac licence u mjeri u kojoj je stekao pravo iskorišćavanja žiga, kao i profesionalna organizacija za zaštitu prava koja ima pravo da zastupa nosioca prava intelektualne svojine u skladu sa zakonom.</p> <p>Sticalac licence može da pokrene postupak zbog povrede žiga, samo uz saglasnost nosioca žiga.</p> <p>Sticalac isključive licence može da pokrene postupak ako nosilac žiga nakon pisanog obavještenja sam ne pokrene postupak zbog povrede žiga u roku, koji ne može da bude duži od 15 dana.</p> <p>Sticalac licence, u svrhu dobijanja naknade za štetu koju je pretrpio, ima pravo da</p>			
--	--	--	--	--

	<p>se umiješa u postupak zbog povrede koji je pokrenuo nosilac žiga.</p> <p>Odredbe ovog člana koje se odnose na sticaoca licence primjenjuju se na lice koje je ovlašćeno da koristi kolektivni žig."</p>			
<p><b>Član 26.</b></p> <p><b>Prijava žiga kao predmet vlasništva</b></p> <p>Članovi od 22. do 25. primjenjuju se na prijave žiga.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba je regulisana članom 41a Zakona o žigu ("Službeni list Crne Gore", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)</p>	
<p><b>Član 27.</b></p> <p><b>Definicije</b></p> <p>Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>(a) „jamstveni ili certifikacijski žig” znači žig koji je kao takav opisan u prijavi žiga i koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga koje je odobrio nosilac žiga u odnosu na materijal, način proizvodnje proizvoda ili izvedbe usluga, kvaliteta, ispravnost ili druge karakteristike od proizvoda i usluga koji nisu na taj način odobreni;</p> <p>(b) „zajednički žig” znači žig koji je kao takav</p>	<p><b>Član 23</b></p> <p>U članu 44 stav 1 mijenja se i glasi:</p> <p>“Kolektivni žig je žig koji je kao takav opisan u prijavi žiga i koji je podoban za razlikovanje roba ili usluga, članova udruženja koje je nosilac tog žiga od roba ili usluga drugog pravnog ili fizičkog lica.”</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>opisan u prijavi žiga i koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga članova udruženja koje je nosilac tog žiga od proizvoda ili usluga drugih preduzeća.</p>				
<p style="text-align: center;"><i>Član 28.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Jamstveni ili certifikacijski žigovi</b></p> <p>1. Države članice mogu omogućiti registraciju jamstvenih ili certifikacijskih žigova.</p> <p>2. Svako fizičko ili pravno lice, uključujući institucije, tijela vlasti i javnopravna tijela, može podnijeti prijavu za jamstvene ili certifikacijske žigove pod uslovom da to lice ne obavlja posao koji uključuje nabavku proizvoda ili usluga one vrste koja je certificirana.</p> <p>Države članice mogu odrediti da se jamstveni ili certifikacijski žig ne treba registovati osim ako je podnosilac zahtjeva nadležan za certificiranje proizvoda ili usluga za koje se žig registruje.</p> <p>3. Države članice mogu omogućiti da se jamstveni ili certifikacijski žigovi ne registruju ili da ih treba opozvati ili proglasiti ništavima iz razloga koji nisu navedeni u članovima 4., 19. i 20. ako tako zahtijeva funkcija tih žigova.</p> <p>4. Odstupajući od odredaba člana 4. stava 1. tačke (c), države članice mogu odrediti da znakovi ili oznake koji mogu služiti u trgovini</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>S obzirom da usklađivanje nije obavezno navedeni taveute se ne uvodi u pravni sistem zbog slijedećih razloga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- taveute nema pravnu tradiciju u Crnoj Gori</li> <li>- ne procjenjuje se da postoji stvarna potreba pravnih subjekata za ovakvim oblikom zaštite</li> <li>- postoji mogućost zbunjivanja podnosilaca u odnosu na taveute kolektivnog žiga</li> </ul>	

<p>za označivanje geografskog porijekla proizvoda ili usluga mogu činiti jamstvene ili certifikacijske žigove. Takav jamstveni ili certifikacijski žig ne daje nosiocu pravo da trećem licu u trgovačkom prometu zabrani upotrebu tih znakova ili oznaka, pod uslovom da ih treće lice koristi u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini. Naročito se na takav žig ne može pozvati protiv trećeg lica koja ima pravo da koristi geografski naziv.</p> <p>5. Uslovi utvrđeni u članu 16. zadovoljeni su ako bilo koje lice koje je ovlašćeno za upotrebu jamstvenog ili certifikacijskog žiga taj žig stvarno koristi u skladu s članom 16.</p>				
<p><i>Član 29.</i></p> <p><b>Zajednički žigovi</b></p> <p>1. Države članice omogućuju registraciju zajedničkih žigova.</p> <p>2. Udruženja proizvođača, pružaoca usluga ili trgovaca koja, prema pravu koje se na njih primjenjuje, u svoje vlastito ime mogu ostvarivati prava i preuzimati obaveze, sklapati ugovore ili poduzimati druge pravne radnje, tužiti i biti tužene, kao i pravna lica javnog prava, mogu podnositi prijave za zajedničke žigove.</p> <p>3. Odstupajući od člana 4. tave 1. Tačke ©,</p>	<p><b>Član 24</b></p> <p>Član 46 mijenja se i glasi:  <b>“Podnošenje prijave za registraciju kolektivnog žiga</b>  <b>Član 46</b></p> <p>Podnosioci prijave za registraciju kolektivnog žiga mogu biti udruženje proizvođača, pružaoca usluga ili trgovaca, kao i pravna lica javnog prava koji u svoje ime mogu ostvarivati prava, preuzimati obaveze, zaključivati ugovore ili obavljati druge pravne radnje.</p> <p>U slučaju povrede kolektivnog žiga u ime lica koja su ovlašćena da koriste žig, ako su ta lica pretrpjela štetu koja je posljedica neovlašćene upotrebe žiga, nosilac kolektivnog žiga ima pravo da traži naknadu štete.”</p> <p>Pod licima iz stava 1 ovog člana smatraju se</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba je regulisana članom 45 Zakona o žigu (“Službeni list Crne Gore”, br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)</p>	

<p>države članice <u>mogu</u> odrediti da znakovi ili oznake koji mogu služiti u trgovini za označivanje geografskog porijekla proizvoda ili usluga mogu činiti zajedničke žigove. Takav zajednički žig ne daje nosiocu pravo da trećem licu u trgovačkom prometu zabrani upotrebu tih znakova ili oznaka, pod uslovom da ih treće lice koristi u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini. Naročito se na takav žig ne može pozvati protiv trećeg lica koje ima pravo upotrebljavati geografsko ime.</p>	<p>državni organi, organi državne uprave, organi uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, pravna lica i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja.</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 30.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Pravila kojima se uređuje upotreba zajedničkog žiga</b></p> <p>1. Podnosilac prijave za zajednički žig podnosi zavodu pravila kojima se uređuje njegova upotreba.</p> <p>2. Pravila kojima se uređuje upotreba moraju sadržavati barem popis lica ovlašćenih za upotrebu tog žiga, uslove članstva u udruženju i uslove za upotrebu žiga, uključujući sankcije. Pravilima kojima se uređuje upotreba žiga iz člana 29. tave 3. Mora se dopustiti svakom licu čiji proizvodi ili usluge potiču iz dotičnog geografskog područja da postane članicom udruženja koje je nosilac žiga, pod uslovom da to lice ispunjava sve druge uslove iz pravila.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba je regulisana članom 47 Zakona o žigu ("Službeni list Crne Gore", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)</p>	

<p style="text-align: center;"><b>Član 31.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Odbijanje prijave</b></p> <p>1. Pored razloga za odbijanje prijave žiga predviđenih članom 4., kad je to primjereno, uz izuzetak člana 4. stava 1. tačke (c) koja se odnosi na znakove ili oznake koji u trgovini mogu služiti za označivanje geografskog porijekla proizvoda ili usluga, te članom 5. i ne dovodeći u pitanje pravo pojedinačnog zavoda da ne sprovodi ispitivanje relativnih razloga po službenoj dužnosti, prijava zajedničkog žiga odbija se ako odredbe člana 27. tačke (b), člana 29. ili člana 30. nisu zadovoljene ili ako su pravila kojima se uređuje upotreba tog zajedničkog žiga protivna javnom poretku ili prihvaćenim moralnim načelima.</p> <p>2. Prijava za zajednički žig također se odbija ako postoji vjerovatnoća dovođenja javnosti u zabludu u odnosu na karakter ili značenje žiga, osobito ako postoji vjerovatnost da se smatra nečim drugim, a ne zajedničkim žigom.</p> <p>3. Prijava se ne odbija ako podnosilac prijave nakon izmjene pravila kojima se uređuje upotreba zajedničkog žiga ispunjava uslove navedene u stavovima 1. i 2.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 25</b></p> <p style="text-align: center;">Poslije člana 47 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p style="text-align: center;"><b>“Odbijanje prijave za registraciju kolektivnog žiga</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 47a</b></p> <p>Prijavu za registraciju kolektivnog žiga nadležni organ odbiće ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ne ispunjava uslove predviđene članom 6 ovog zakona, osim u slučaju zaštite geografske oznake kolektivnim žigom;</li> <li>2) nije podnesena u skladu sa odredbama člana 44 stav 1 ili člana 46 ovog zakona;</li> <li>3) opšti akt o kolektivnom žigu nije u skladu sa zakonom;</li> <li>4) postoji vjerovatnoća dovođenja javnosti u zabludu u odnosu na karakter ili značenje žiga, naročito ako postoji vjerovatnoća dovođenja u zabludu da se smatra nečim drugim, a ne kolektivnim žigom.</li> </ol> <p>Nadležni organ neće odbiti prijavu ako podnosilac prijave izmijeni opšti akt o kolektivnom žigu, tako da ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana.</p> <p>Primjedbe trećih lica na prijavu za registraciju kolektivnog žiga, u skladu sa članom</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
---	---	--	--	--



	30 ovog zakona, mogu da se zasnivaju i na razlozima za odbijanje registracije kolektivnog žiga propisanim stavom 1 ovog člana.”			
<p><i>Član 32.</i></p> <p><b>Upotreba zajedničkih žigova</b></p> <p>Uslovi iz člana 16. zadovoljeni su ako bilo koje lice koje je ovlašćeno za upotrebu zajedničkog žiga taj žig stvarno koristi u skladu s tim članom.</p>	<p><b>Član 10</b></p> <p>Čl. 17 mijenja se i glasi:</p> <p><b>Korišćenje žiga nakon registracije</b></p> <p><b>Član 17 stav 3</b></p> <p>Korišćenje žiga uz pristanak nosioca prava ili lica koje je ovlašćeno da koristi kolektivni žig smatra se korišćenjem od strane nosioca prava.</p>	Potpuno usklađeno		
<p><i>Član 33.</i></p> <p><b>Izmjene pravila kojima se uređuje upotreba zajedničkog žiga</b></p> <p>1. Nosioc zajedničkog žiga podnosi zavodu sva izmijenjena pravila kojima se uređuje upotreba.</p> <p>2. Izmjene pravila kojima se uređuje upotreba navode se u registru, osim ako izmijenjena pravila ne ispunjavaju uslove iz člana 30. ili ako uključuju neki od razloga za odbijanje iz člana 31.</p>	<p><b>Član 26</b></p> <p>U članu 48 riječi: “člana 47” zamjenjuju se riječima: “čl. 47 i 47a”.</p>	Potpuno usklađeno	Navedena odredba regulisana je članom 48 Zakona o žigu (“Službeni list Crne Gore”, br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)	

<p>3. Za potrebe ove Direktive, izmjene pravila kojima se uređuje upotreba stupaju na snagu tek od datuma upisa podatka o tim izmjenama u registar.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>Član 34.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Lica koje imaju pravo pokrenuti postupak zbog povrede</b></p> <p>1. Član 25. stavovii 3. i 4. primjenjuju se na svako lice koje je ovlašćeno upotrebljavati zajednički žig.</p> <p>2. Nosilac zajedničkog žiga ima pravo tražiti naknadu u ime lica koja koje su ovlašćena koristiti žig ako su ta lica pretrpjela štetu koja je posljedica neovlašćene upotrebe žiga.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 37</b></p> <p>Član 59b mijenja se i glasi:</p> <p>“Pored nosioca žiga, odnosno lica koje on ovlasti, zaštitu žiga od povrede u skladu sa čl. 55 do 59 ovog zakona mogu zahtijevati i sticalac licence u mjeri u kojoj je stekao pravo iskorišćavanja žiga, kao i profesionalna organizacija za zaštitu prava koja ima pravo da zastupa nosioca prava intelektualne svojine u skladu sa zakonom.</p> <p>Sticalac licence može da pokrene postupak zbog povrede žiga, samo uz saglasnost nosioca žiga.</p> <p>Sticalac isključive licence može da pokrene postupak ako nosilac žiga nakon pisanog obavještenja sam ne pokrene postupak zbog povrede žiga u roku, koji ne može da bude duži od 15 dana.</p> <p>Sticalac licence, u svrhu dobijanja naknade za štetu koju je pretrpio, ima pravo da se umiješa u postupak zbog povrede koji je pokrenuo nosilac žiga.</p> <p>Odredbe ovog člana koje se odnose na sticaoca licence primjenjuju se na lice koje je ovlašćeno da koristi kolektivni žig.”</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p style="text-align: center;"><b>Član 35.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Dodatni razlozi za opoziv</b></p> <p>Osim zbog razloga za opoziv predviđenih članovima 19. i 20., prava nosioca zajedničkog žiga opozivaju se ako:</p> <p>(a) nosilac ne preduzme razumne mjere radi sprječavanja upotrebe žiga na način koji nije usklađen s uslovima upotrebe utvrđenima u pravilima kojima se uređuje upotreba, uključujući sve njihove izmjene navedene u registru;</p> <p>(b) način na koji ovlaštena lica koriste žig uzrokuje to da žig dovodi javnost u zabludu na način utvrđen u članu 31. stavu 2.;</p> <p>(c) izmjena pravila kojima se uređuje upotreba žiga navedena u registru nije u skladu s odredbama člana 33. stava 2., osim ako nosilac žiga daljnjim izmjenama pravila kojima se uređuje upotreba uspije ispuniti uslove tog člana.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 32</b></p> <p>U članu 53 st. 1 i 3 riječ "sud" zamjenjuje se riječju "organ".</p> <p>U stavu 2 riječi: "sud će odbiti tužbeni" zamjenjuju se riječima: "organ će odbiti".</p> <p>Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:</p> <p>"Pored razloga za ukidanje žiga iz stava 3 ovog člana, prava nosioca kolektivnog žiga ukidaju se i na osnovu zahtjeva koji je podnesen nadležnom organu, ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nosilac kolektivnog žiga ne preduzima mjere kojima bi spriječio da se žig koristi na način koji nije u skladu sa uslovima upotrebe utvrđenim u opštem aktu, uključujući sve njegove izmjene upisane u Registru;</li> <li>2) način na koji ovlašćena lica koriste kolektivni žig dovodi javnost u zabludu u smislu člana 47a stav 1 tačka 4 ovog zakona;</li> <li>3) izmjena opšteg akta upisana u Registar, nije u skladu sa članom 47 ovog zakona, osim ako nosilac žiga daljim izmjenama</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

	<p>opšteg akta uspije da ispuni uslove navedene u tom članu.</p> <p>Nosilac žiga ima pravo da zahtijeva zabranu upotrebe žiga, samo u mjeri u kojoj prava nosioca u vrijeme podnošenja tužbe zbog povrede ne podliježu mogućnosti ukidanja žiga.”</p>			
<p><b>Član 36.</b></p> <p><b>Dodatni razlozi za ništavost</b></p> <p>Pored razloga za ništavost predviđenih članom 4., kad je to primjereno, uz izuzetak člana 4. stava 1. tačke (c) koja se odnosi na znakove ili oznake koji u trgovini mogu služiti za označivanje geografskog porijekla proizvoda ili usluga te člana 5., zajednički žig koji je registrovan suprotno članu 31. proglašava se ništavim osim ako nosilac žiga izmjenama pravila kojima se uređuje upotreba ispuni uslove iz člana 31.</p>	<p><b>Član 29</b></p> <p>Poslije člana 51a dodaje se novi član koji glasi:</p> <p><b>“Poništavanje kolektivnog žiga</b></p> <p><b>Član 51b</b></p> <p>Nadležni organ može poništiti registrovani kolektivni žig:</p> <p>1) iz razloga utvrđenih u čl. 51 i 51a ovog zakona,</p> <p>2) kad kolektivni žig nije registrovan u skladu sa članom 47a ovog zakona,</p> <p>Izuzetno od stava 1 tačka 2 ovog člana registrovani kolektivni žig neće se poništiti ako nosilac žiga izmjenama opšteg akta ispuni uslove iz člana 47a ovog zakona.</p> <p>Postupak za poništavanje kolektivnog žiga iz stava 1 ovog člana nadležni organ može da pokrene po službenoj dužnosti ili na zahtjev zainteresovanog lica.”</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p style="text-align: center;"><i>Član 37.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Uslovi za prijavu</b></p> <p>1. Prijava za registraciju žiga mora sadržavati barem sve od navedenog:</p> <p>(a) zahtjev za registraciju;</p> <p>(b) podatke o podnosiocu prijave;</p> <p>(c) popis proizvoda ili usluga za koje se traži registracija;</p> <p>(d) izgled žiga koji ispunjava uslove navedene u članu 3. tački (b).</p> <p>2. Prijava žiga podliježe plaćanju naknade koju je određuje dotična država članica.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 11</b></p> <p>Član 20 mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 20</b></p> <p>stav 1</p> <p>„Prijava sadrži:</p> <p>1) zahtjev za registraciju žiga;</p> <p>2) podatke o podnosiocu prijave;</p> <p>3) izgled znaka koji podnositelj prijave ima namjeru da zaštiti žigom;</p> <p>4) spisak roba, odnosno usluga za koje se traži registracija;</p> <p>5) dokaz o uplati administrativne takse;</p> <p>6) punomoćje za zastupanje, ako je prijava podnijeta preko zastupnika.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Član 38.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Datum podnošenja</b></p> <p>1. Datum podnošenja prijave žiga jest datum na koji je podnositelj prijave zavoda podnio dokumente koji sadrže podatke navedene u članu 37. stavu 1.</p> <p>2. Osim toga, države članice <b>mog</b>u omogućiti da priznavanje datuma podnošenja prijave treba podlijegati plaćanju naknade kako je navedeno u članu 37. stavu 2.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Stav 1 odredbe regulisan je članom 26a stav 1 Zakona o žigu ("Službeni list Crne Gore", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)</p>	

<p style="text-align: center;"><b>Član 39.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Označavanje i klasifikacija proizvoda i usluga</b></p> <p>1. Proizvodi i usluge iz prijave za registraciju žiga klasificiraju se u skladu sa sustavom klasifikacije uspostavljenim Ničanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. juna 1957. („Ničanska klasifikacija“).</p> <p>2. Podnosilac prijave mora dovoljno jasno i precizno naznačiti proizvode i usluge za koje se traži zaštita žiga kako bi nadležna tijela i Privredni subjekti isključivo na osnovu prijave mogli odrediti opseg zaštite koja se traži.</p> <p>3. U svrhu stava 2. mogu se rupožbljavati opšte oznake uključene u naslove razreda Ničanske klasifikacije ili drugi opšti izrazi pod uslovom da zadovoljavaju potrebne standarde jasnoće i preciznosti određene u ovom članu.</p> <p>4. Zavod odbija prijavu u odnosu na oznake ili izraze koji su nejasni ili neprecizni ako podnosilac prijave ne podnese prihvatljiv izraz u roku koji u tu svrhu odredi zavod.</p> <p>5. Upotreba opštih izraza, uključujući opće oznake naslova razreda Ničanske klasifikacije, tumači se tako da uključuje sve proizvode i usluge koji su jasno obuhvaćeni doslovnim značenjem oznake ili izraza. Upotreba takvih izraza ili oznaka neće se</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 11</b></p> <p>Član 20 mijenja se i glasi:</p> <p>(2) Robe i usluge iz prijave iz stava 1 tačka 4 ovog člana razvrstavaju se u klase prema Međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga utvrđenoj Ničanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registrovanja žigova (u daljem tekstu: Ničanske klasifikacije).</p> <p>(3) Podnosilac prijave dužan je da jasno i precizno identifikuje robu i usluge za koje se traži zaštita žiga kako bi se isključivo na osnovu prijave mogao odrediti obim zaštite koja se traži.</p> <p>(4) Identifikacija roba i usluga iz stava 3 ovog člana, vrši se u skladu sa Ničanskom klasifikacijom.</p> <p>(5) Klase i oznake roba i usluga čija se identifikacija vrši u skladu sa Ničanskom klasifikacijom obuhvataju sve robe i usluge navedene u toj klasi, odnosno oznaci.</p> <p>(6) Robe i usluge koje nijesu obuhvaćene klasom ili oznakom iz stava 5 ovog člana ne smatraju se predmetom prijave za registraciju žiga ili registrovanog žiga.</p> <p>(7) Ako podnosilac prijave zahtijeva registraciju više od jedne klase, tada klasifikuje robu i usluge prema klasama Ničanske klasifikacije, pri čemu svakoj grupi prethodi broj klase kojem ta grupa robe ili usluga pripada i</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
---	---	--------------------------	--	--

<p>mjerodavnog prava za ostvarivanje prava koja proistječu iz zaštićene oznake izvornosti ili oznake geografskog porijekla iz člana 5. stava 3. tačke (c) ovlaštene podnijeti prigovor. Prigovor se može podnijeti na osnovu jednog ili više ranijih prava, pod uslovom da sva pripadaju istom nosiocu, te na osnovu dijela ili svih proizvoda ili usluga u odnosu na koje je ranije pravo zaštićeno ili za koje je podnesena prijava, te se može odnositi na dio ili sve proizvode ili usluge iz prijave osporavanog žiga.</p> <p>3. Stankama se, na njihov zajednički zahtjev, odobrava razdoblje od najmanje dva mjeseca tokom postupka prigovora kako bi se omogućilo prijateljsko rješenje spora između podnosioca prigovora i podnosioca prijave.</p>	<p>lično ime, prava na portret, autorskog prava ili drugog prava industrijske svojine iz člana 8 stav 1 tačka 2 ovog zakona, zainteresovano lice kad se prigovor podnosi na osnovu člana 8 stav 1 tač. 3 i 4 ovog zakona i lica koja su:</p> <p>1) u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita oznake geografskog porijekla, ovlašćena da ostvaruju prava iz člana 8 stav 1 tačka 5 ovog zakona;</p> <p>2) na osnovu pravnih propisa Evropske unije kojima se predviđa zaštita oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla, ovlašćena da ostvaruju prava iz člana 8 stav 1 tač. 5 i 6 ovog zakona.</p> <p>Ako je na dan objavljivanja prijave žiga, pokrenut postupak za ukidanje ranijeg žiga ili postupak poništavanja žiga, nadležni organ će sa postupkom razmatranja prigovora zastati do pravosnažnosti rješenja u tim postupcima.</p> <p>Prigovor se može podnijeti na osnovu jednog ili više ranijih prava iz člana 8 stav 1 tačka 2 ovog zakona, pod uslovom da sva pripadaju istom nosiocu.</p> <p>Prigovor se može podnijeti za robe, odnosno usluge ili samo za dio robe, odnosno usluge u odnosu na koje je ranije pravo zaštićeno ili za koje je podnesena prijava.</p> <p>Rok za podnošenje prigovora iz stava 1 ovog člana ne može se produžiti.</p> <p>Za podnošenje prigovora iz stava 1 ovog</p>			
---	--	--	--	--

<p style="text-align: center;"><b>Član 41.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Razdvajanje prijava i registracija</b></p> <p>Podnosilac prijave ili nosilac žiga može razdvojiti prijavu ili registraciju nacionalnog žiga u dvije ili više odvojenih prijava ili registracija podnošenjem izjave zavodu i navodeći za svaku razdvojenu prijavu ili registraciju proizvode ili usluge obuhvaćene izvornom prijavom ili registracijom koje treba obuhvatiti razdvojenim prijavama ili registracijama.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba regulisana je čl. 21 i čl. 36 Zakona o žigu ("Službeni list Crne Gore", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Član 42.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Naknade prema razredima</b></p> <p>Države članice mogu odrediti da prijaya i produženje žiga trebaju biti podložni dodatnoj naknadi za svaki razred proizvoda i usluga nakon prvog razreda.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Nije potrebno usklađivanje (opciona odredba)</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Član 43.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Postupak povodom prigovora</b></p> <p>1. Države članice u svojim zavodima osiguravaju djelotvoran i brz administrativni postupak za odbijanje registracije prijave žiga na osnovu razloga iz člana 5.</p> <p>2. Administrativnim postupkom iz stava 1. ovog člana omogućuje se barem da su nosilac ranijeg žiga iz člana 5. stava 2. i člana 5. stava 3. tačke (a) i lica ovlaštena u okviru</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 15</b></p> <p style="text-align: center;">Čl. 31 mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Prigovor na registraciju žiga</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 31</b></p> <p>Prigovor za odbijanje registracije žiga u slučaju iz čl. 7 i 8 ovog zakona podnosi se nadležnom organu, u roku od 90 dana od dana objavljivanja prijave u Službenom glasilu.</p> <p>Prigovor iz stava 1 ovog člana, može da podnese nosilac ranijeg žiga ili sticalac licence koji ima odobrenje nosioca žiga, nosilac prava na</p>	<p style="text-align: center;">Popuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba regulisana je i članom 33b st. 2, 3 i 4 Zakona o žigu ("Službeni list Crne Gore", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)</p>	



<p>člana, svako fizičko ili pravno lice i svaka grupa ili tijelo koji predstavljaju proizvođače, pružaoce usluga, trgovce ili potrošače mogu zavodu podnijeti primjedbe u pisanom obliku u kojima se obrazlaže na osnovu kojih konkretnih razloga navedenih u članu 31. Stavovima 1. i 2. bi prijava za registraciju zajedničkog žiga trebala biti odbijena. Ova se odredba može proširiti kako bi obuhvatila certifikacijske i jamstvene žigove gdje su predviđeni u državama članicama.</p>	<p>postupku.</p> <p>Nakon prijema primjedbi iz stava 1 ovog člana, nadležni organ ih dostavlja podnosiocu prijave za registraciju žiga, koji se na njih može izjasniti u roku od 15 dana, od dana prijema primjedbi.</p> <p>Ako se podnosilac prijave za registraciju žiga u roku iz stava 3 ovog člana ne izjasni na primjedbe nadležni organ donosi rješenje o odbijanju ili registraciji žiga, koje se objavljuje u Službenom glasilu.</p> <p>Nadležni organ može, po službenoj dužnosti, prije registracije, ponovo da pokrene ispitivanje apsolutnih razloga za odbijanje registracije iz člana 6 ovog zakona.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 25</b></p> <p style="text-align: center;">Poslije člana 47 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p style="text-align: center;"><b>“Odbijanje prijave za registraciju kolektivnog žiga</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 47a</b></p> <p style="text-align: center;">(3)Primjedbe trećih lica na prijavu za registraciju kolektivnog žiga, u skladu sa članom 30 ovog zakona, mogu, da se zasnivaju i na razlozima za odbijanje registracije kolektivnog žiga propisanim stavom 1 ovog člana.”</p>			
---	---	--	--	--

<p>tumačiti kao da obuhvaća zahtjev prema proizvodima i uslugama koji se tako ne mogu shvatiti.</p> <p>6. Ako podnosilac prijave zatraži registraciju više od jednog razreda, podnosilac prijave grupira proizvode i usluge prema razredima Nicanske klasifikacije, s tim da svakoj grupi prethodi broj razreda kojem ta grupa proizvoda ili usluga pripada te ih navodi prema redoslijedu razreda.</p> <p>7. Proizvodi i usluge ne smatraju se međusobno sličnima na osnovu toga što se pojavljuju u istom razredu Nicanske klasifikacije. Proizvodi i usluge ne smatraju se međusobno različitim na osnovu toga što se pojavljuju u različitim razredima Nicanske klasifikacije.</p>	<p>navodi ih prema redoslijedu klasa.</p> <p>(8) Roba i usluge iz stava 3 ovog člana ne smatraju se međusobno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sličnim jer se pojavljuju u istoj klasi Ničanske klasifikacije,</li> <li>- različitim jer se pojavljuju u različitim klasama Ničanske klasifikacije.</li> </ul> <p>(9) Obrazac prijave iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.“</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 40.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Primjedbe trećih lica</b></p> <p>1. Države članice mogu omogućiti da prije registracije žiga svako fizičko ili pravno lice i svaka grupa ili tijelo koji predstavljaju proizvođače, pružatelje usluga, trgovce ili potrošače može zavodu podnijeti primjedbe u pisanom obliku u kojima se obrazlaže na osnovu kojih razloga žig ne bi trebao biti registrovan po službenoj dužnosti.</p> <p>Lica i grupe ili tijela iz prvog podstavka nisu stranke u postupku pred zavodom.</p> <p>2. Osim razloga navedenih u stavu 1. ovog</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 15</b></p> <p>Čl. 30 mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;"><b>“Primjedbe drugih lica</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 30</b></p> <p>Nakon objavljivanja prijave iz člana 29 ovog zakona, pravna i fizička lica ili udruženja proizvođača roba ili pružaoca usluga, trgovci i potrošači mogu, da dostave nadležnom organu u pisanoj formi, obrazloženo mišljenje (u daljem tekstu: primjedbe) o apsolutnim razlozima za odbijanje registracije iz člana 6 ovog zakona, u roku od 90 dana, od dana objavljivanja prijave.</p> <p>Lica iz stava 1 ovog člana nijesu stranke u</p>	<p>Potpuno uskađeno</p>		

	<p>člana plaća se administrativna taksa.”</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 17</b></p> <p>U članu 33b stav 2 riječi: “duži od šest mjeseci” zamjenjuju se riječima: “kraći od 24 mjeseca”.</p> <p>Na kraju stava 3 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: “odnosno ako postupak ne bude okončan na drugi način.”.</p> <p>U stavu 6 riječi: “odbijanju prigovora ili rješenje o odbijanju registracije žiga.” zamjenjuju se riječima: “obustavi postupka povodom prigovora.”.</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 44.</i></p> <p><b>Neuporaba kao način obrane u postupcima povodom prigovora</b></p> <p>1. U postupcima povodom prigovora u skladu s članom 43., kada je na datum podnošenja prijave ili na datum prvenstva kasnijeg žiga isteklo petogodišnje razdoblje iz člana 16. tokom kojega je raniji žig trebao biti u stvarnoj upotrebi, na zahtjev podnosioca prijave nosilac ranijeg žiga koji je podnio prigovor mora dokazati da je tokom petogodišnjeg perioda koje je prethodilo datumu podnošenja prijave ili datumu prava prvenstva kasnijeg žiga raniji žig bio u stvarnoj upotrebi, kako je predviđeno u članu</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 16</b></p> <p>U članu 33 stav 2 riječi: “na dan objavljivanja prijave” zamjenjuju se riječima: „na datum podnošenja prijave ili na datum prvenstva kasnijeg žiga”.</p>	<p>Poptpuno usklađno</p>	<p>Navedena odredba regulisana je i članom 33 st.2, 3 i 4 Zakona o žigu ("Službeni list Crne Gore", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)</p>	

<p>16., ili da su postojali valjani razlozi za neuportrebu. U nedostatku dokaza za to prigovor se odbija.</p> <p>2. Ako je raniji žig kjorišten u odnosu na samo dio proizvoda ili usluga za koje je registrovan, za potrebe ispitivanja prigovora kako je određeno stavom 1. smatra se da je registrovan samo za taj dio proizvoda ili usluga.</p> <p>3. Stavovi 1. i 2. ovog člana takođe se primjenjuju ako je raniji žig EU-a. U tom slučaju, stvarna upotreba žiga EU-a utvrđuje se u skladu s članom 15. Uredbe (EZ) br. 207/2009.</p>				
<p style="text-align: center;"><i>Član 45.</i></p> <p><b>Postupak za opoziv ili proglašenje ništavosti</b></p> <p>1. Države članice u svojim uredima osiguravaju učinkovit i brz administrativni postupak za opoziv ili proglašenje žiga ništavim, ne dovodeći u pitanje pravo stranaka na postupak pred sudovima.</p> <p>2. Administrativni postupak za opoziv osigurava opoziv žiga na osnovu razloga iz članova 19. i 20.</p> <p>3. Administrativni postupak za ništavost osigurava proglašenje ništavosti žiga barem na osnovu sljedećih razloga:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 28</b></p> <p>Čl. 51 i 51a mijenjaju se i glase:</p> <p style="text-align: center;"><b>“Poništavanje žiga na osnovu apsolutnih razloga</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 51</b></p> <p>Ako nije izvršena registracija žiga u skladu sa članom 6 ovog zakona, nadležni organ može da poništi registrovani žig, u cjelini ili djelimično.</p> <p>Postupak za poništavanje registrovanog žiga nadležni organ može da pokrene po službenoj dužnosti ili na zahtjev zainteresovanih lica, ako podnosilac prijave nije postupao u dobroj vjeri prilikom podnošenja prijave.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usaglašeno</p>	<p>Navedena odredba regulisana je i članom 7 st. 1 i 2 i čl. 53 st. 1, 2 i 3 Zakona o žigu ("Službeni list Crne Gore", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)</p>	

<p>(a) žig se nije smio registrovati jer ne ispunjava uslove iz člana 4.;</p> <p>(b) žig se nije smio registrovati zbog postojanja ranijeg prava u skladu sa značenjem člana 5. stavova od 1. do 3.</p> <p>4. Administrativni postupak osigurava da su za podnošenje zahtjeva za opoziv ili proglašenje ništavosti ovlašćeni barem:</p> <p>(a) u slučaju stava 2. i stava 3. tačke (a) svako fizičko ili pravno lice i svaka grupa ili tijelo koji su ustrojeni s ciljem predstavljanja interesa proizvođača, pružaoca usluga, trgovaca ili potrošača, te koji u skladu uslovima mjerodavnog prava mogu u vlastito ime podnijeti tužbu i biti tuženi;</p> <p>(b) u slučaju ovog člana stava 3. tačke (b) nosilac ranijeg žiga iz člana 5. stava 2. i člana 5. stava 3. tačke (a) i lica ovlašćena na osnovu mjerodavnog prava za ostvarivanje prava koja proizlaze iz zaštićene oznake izvornosti ili oznake geografskog porijekla iz člana 5. stava 3. tačke (c).</p> <p>5. Zahtjev za opoziv ili proglašenje ništavim može se odnositi na dio ili sve proizvode ili usluge u odnosu na koje je osporavani žig registovan.</p> <p>6. Zahtjev za proglašenje žiga ništavim može se podnijeti na osnovu jednog ili više ranijih prava, pod uslovom da sva pripadaju istom nosiocu.</p>	<p>U slučaju da registracija žiga nije izvršena u skladu sa članom 6 ovog zakona, zahtjev može da podnese svako zainteresovano lice.</p> <p>Zainteresovano lice iz stava 3 ovog člana je fizičko ili pravno lice, grupa ili tijelo koji su osnovani radi predstavljanja interesa proizvođača, pružaoca usluga, trgovaca ili potrošača, koji u svoje ime mogu tužiti i biti tuženi.</p> <p>Ako žig nije registrovan u skladu sa članom 6 ovog zakona, žig će se poništiti ako razlozi za poništavanje postoje prilikom donošenja rješenja o poništavanju žiga.</p> <p>Ako žig nije registrovan u skladu sa članom 6 stav 1 tač. 2 do 5 ovog zakona, žig neće biti poništen, ako nosilac žiga dokaže da je žig usljed njegovog korišćenja stekao distinktivno obilježje u odnosu na robe ili usluge, za koje je registrovan prije datuma podnošenja zahtjeva za poništavanje.“</p> <p><b>Poništavanje žiga na osnovu relativnih razloga</b> <b>Član 51a</b></p> <p>Ako registracija žiga nije izvršena u skladu sa čl. 7 i 8 ovog zakona, nadležni organ može da poništi registrovani žig, u cjelini ili djelimično.</p> <p>Ako registracija žiga nije izvršena u skladu sa članom 7 ovog zakona, zahtjev može da</p>			
---	---	--	--	--

	<p>podnese nosilac ranijeg žiga, kao i sticaoci licenci koji imaju odobrenje nosioca tog žiga.</p> <p>Ako registracija žiga nije izvršena u skladu sa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) članom 8 stav 1 tač. 1, 2 and 3 ovog zakona zahtjev može da podnese lice čije je pravo povrijeđeno,</li><li>2) članom 8 stav 1 tač. 4 ovog zakona zahtjev može da podnese lice čije je pravo povrijeđeno i zainteresovano lice,</li><li>3) članom 8 stav 1 tač. 5 i 6 ovog zakona, zahtjev mogu da podnesu lica u skladu sa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) propisma kojima se predviđa zaštita oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla;</li><li>b) pravom Evropske unije kojim se predviđa zaštita oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla.</li></ol></li></ol> <p>Kada je nosilac nekog od prava iz čl. 7 ili 8 ovog zakona, na kojem se zasniva zahtjev za poništavanje žiga, već ranije podnio zahtjev za poništavanje žiga ne može podnijeti novi zahtjev za poništavanje žiga na osnovu nekog drugog prava iz tih članova, a na koje se mogao pozvati u prvom zahtjevu.</p> <p>Žig se ne može poništiti ako je nosilac nekog od prava iz čl. 7 ili 8 ovog zakona, na kojem se zasniva zahtjev za poništavanje žiga, izričito</p>			
--	---	--	--	--

	<p>odobrio registraciju žiga prije podnošenja tog zahtjeva.</p> <p>Ako je na datum podnošenja zahtjeva za poništavanje žiga na osnovu ranijeg žiga u toku postupak po zahtjevu za ukidanje ili poništavanje ranijeg žiga, nadležni organ će donijeti rješenje o prekidu postupka po zahtjevu za poništavanje žiga do pravosnažnosti rješenja iz ranije pokrenutih postupaka ukidanja ili poništavanja.</p> <p>Zahtjev za poništavanje žiga može da se podnese na osnovu jednog ili više ranijih prava, pod uslovom da sva pripadaju istom nosiocu.”</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 31</b> <b>Pravno dejstvo poništavanja</b> <b>Član 52d</b></p> <p>(2) Kada razlozi za poništavanje žiga postoje u odnosu na samo neke robe ili usluge za koje je žig registrovan, poništavanje žiga obuhvata samo te robe ili usluge.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 32</b></p> <p>U članu 53 st. 1 i 3 riječ “sud” zamjenjuje se riječju “organ”.</p> <p>U stavu 2 riječi: “sud će odbiti tužbeni” zamjenjuju se riječima: “organ će odbiti”.</p> <p>Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:</p>			
--	--	--	--	--

	<p>“Pored razloga za ukidanje žiga iz stava 3 ovog člana, prava nosioca kolektivnog žiga ukidaju se i na osnovu zahtjeva koji je podnesen nadležnom organu, ako:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) nosilac kolektivnog žiga ne preuzima mjere kojima bi spriječio da se žig koristi na način koji nije u skladu sa uslovima upotrebe utvrđenim u opštem aktu, uključujući sve njegove izmjene upisane u Registru;</li><li>2) način na koji ovlašćena lica koriste kolektivni žig dovodi javnost u zabludu u smislu člana 47a stav 1 tačka 4 ovog zakona;</li><li>3) izmjena opšteg akta upisana u Registar, nije u skladu sa članom 47 ovog zakona, osim ako nosilac žiga daljim izmjenama opšteg akta uspije da ispuni uslove navedene u tom članu.</li></ol> <p>Nosilac žiga ima pravo da zahtijeva zabranu upotrebe žiga, samo u mjeri u kojoj prava nosioca u vrijeme podnošenja tužbe zbog povrede ne podliježu mogućnosti ukidanja žiga.”</p> <p style="text-align: center;"><b>Pravno dejstvo ukidanja žiga</b> <b>Član 54</b></p> <p>Zahtjev za ukidanje registrovanog žiga mogu da podnesu zainteresovana lica.</p>			
--	---	--	--	--



	<p>Kad razlozi za ukidanje registrovanog žiga postoje samo u vezi roba, odnosno usluga za koje je žig registrovan, rješenjem o ukidanju registrovanog žiga obuhvataju se samo te robe, odnosno usluge.</p> <p>Kada je žig ukinut, smatra se da žig nema pravno dejstvo od datuma podnošenja zahtjeva za ukidanje.</p> <p>Na zahtjev jedne od stranaka u postupku u rješenju o zahtjevu za ukidanje registrovanog žiga može se utvrditi i raniji datum ukidanja žiga od datuma podnošenja zahtjeva za ukidanje, na koji datum se pojavio jedan od razloga za ukidanje žiga. iz člana 53 ovog zakona.</p> <p>Ukidanje registrovanog žiga nadležni organ upisuje u Registar i objavljuje u Službenom glasilu.</p>			
<p><i>Član 46.</i></p> <p><b>Neupotreba kao način odbrane u postupcima za proglašenje ništavosti</b></p> <p>1. U postupcima za proglašenje ništavosti na osnovu registrovanog žiga s ranijim datumom podnošenja prijave ili ranijim datumom prvenstva, ako nosilac kasnijeg žiga to zatraži, nosilac ranijeg žiga mora dokazati da je tokom razdoblja od pet godina</p>	<p><b>Član 31</b></p> <p><b>“Dokazivanje upotrebe žiga u postupcima za poništavanje</b></p> <p><b>Član 52b</b></p> <p>U postupcima za poništavanje žiga na osnovu registrovanog žiga sa ranijim datumom podnošenja prijave ili ranijim datumom prvenstva, ako nosilac kasnijeg žiga to zatraži,</p>	<p>Potpuno usaglašeno</p>		

<p>koje prethodi datumu podnošenja zahtjeva za proglašenje žiga ništavim raniji žig bio u stvarnoj upotrebi kako je predviđeno članom 16. u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registrovan, a koji se navode kao obrazloženje zahtjeva ili se mora dokazati da postoje opravdani razlozi za neupotrebu, pod uslovom da je na datum podnošenja zahtjeva za proglašenje ništavosti postupak registracije ranijeg žiga dovršen prije najmanje pet godina.</p> <p>2. Ako je na datum podnošenja prijave ili na datum prvenstva kasnijeg žiga petogodišnje razdoblje iz člana 16. tokom kojega je raniji žig trebao biti u stvarnoj upotrebi isteklo, nosilac ranijeg žiga mora, osim dokaza koji se traže prema stavu 1. ovog člana, podnijeti dokaze da je tokom petogodišnjeg razdoblja koje je prethodilo datumu podnošenja prijave ili datumu prava prvenstva žig bio u stvarnoj upotrebi ili da su postojali valjani razlozi za neupotrebu.</p> <p>3. U nedostatku dokaza iz stavova 1. i 2., zahtjev za proglašenje ništavosti na osnovu ranijeg žiga odbija se.</p> <p>4. Ako je raniji žig korišten u skladu s članom 16. u odnosu na samo dio proizvoda ili usluga za koje je registrovan, za potrebe ispitivanja zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim smatra se da je registrovan samo za taj dio proizvoda ili usluga.</p> <p>5. Stavovi od 1. do 4. ovog člana takođe se</p>	<p>nosilac ranijeg žiga mora da dokaže da je raniji žig tokom perioda od pet godina koji prethodi datumu podnošenja zahtjeva za poništavanje žiga, bio u stvarnoj upotrebi u skladu sa članom 17 ovog zakona u odnosu na robe ili usluge za koje je registrovan i koje navodi kao razloge u zahtjevu ili da postoje opravdani razlozi za neupotrebu, pod uslovom da je raniji žig na datum podnošenja zahtjeva za poništavanje žiga bio registrovan najmanje pet godina.</p> <p>Nadležni organ nosioca ranije registrovanog žiga poziva da se izjasni o zahtjevu iz stava 1 ovog člana u roku od 60 dana, od dana prijema poziva.</p> <p>Ako se nosilac ranijeg žiga ne izjasni na zahtjev za dokazivanje upotrebe u roku iz stava 2 ovog člana ili ne dokaže upotrebu ili opravdane razloge neupotrebe ranijeg žiga, zahtjev za poništavanje žiga nadležni organ odbiće rješenjem.</p> <p>Ako se nosilac ranijeg žiga izjasni o zahtjevu za dokazivanje upotrebe žiga u roku iz stava 2 ovog člana, nadležni organ će proslijediti nosiocu osporavanog žiga izjašnjenje i pozvati ga da se izjasni u roku od 60 dana, od dana prijema poziva.</p> <p>Nakon isteka roka iz stava 4 ovog člana, nadležni organ će odlučiti rješenjem o osnovanosti zahtjeva za poništavanje žiga na osnovu raspoloživih činjenica iz prethodno</p>			
--	---	--	--	--

<p>primjenjuju ako je raniji žig žig EU-a. U tom slučaju, stvarna upotreba žiga EU-a utvrđuje se u skladu s članom 15. Uredbe (EZ) br. 207/2009.</p>	<p>dostavljene dokumentacije i izjašnjenja.</p> <p>Ako je raniji žig korišćen samo u odnosu na dio roba ili usluga za koje je registrovan, za potrebe ispitivanja opravdanosti zahtjeva za poništavanje žiga smatraće se da je registrovan samo za taj dio roba ili usluga.</p>			
<p><i>Član 47.</i></p> <p><b>Posljedice opoziva i ništavosti</b></p> <p>1. Smatra se da registrovani žig ne proizvodi dejstvo navedene u ovoj Direktivi od datuma podnošenja zahtjeva za opoziv u mjeri u kojem su prava nosioca opozvana. Moguće je da se na zahtjev jedne od stranaka u odluci o zahtjevu za opoziv utvrdi i neki raniji datum, na koji se pojavio neki od razloga za opoziv.</p> <p>2. Smatra se da registrovani žig ne proizvodi dejstvo navedene u ovoj Direktivi od samog početka, u mjeri u kojem je taj žig proglašen ništavim.</p>	<p><b>Član 31</b></p> <p><b>Pravno dejstvo poništavanja</b></p> <p><b>Član 52d</b></p> <p>(3) Kada nadležni organ donese rješenje o poništenju žiga smatra se da žig ne proizvodi pravno dejstvo u mjeri u kojoj je taj žig poništen.</p> <p><b>Član 34</b></p> <p>Član 54 mijenja se i glasi:</p> <p><b>„Pravno dejstvo ukidanja žiga</b></p> <p><b>Član 54</b></p> <p>(3) Kada je žig ukinut, smatra se da žig nema pravno dejstvo od datuma podnošenja zahtjeva za ukidanje.</p> <p>(4) Na zahtjev jedne od stranaka u postupku u rješenju o zahtjevu za ukidanje registrovanog žiga može se utvrditi i raniji datum ukidanja žiga od datuma podnošenja zahtjeva za ukidanje, na koji datum se pojavio jedan od razloga za ukidanje žiga. iz člana 53 ovog zakona.</p>	<p>Potpuno usaglašeno</p>		

<p style="text-align: center;"><i>Član 48.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Trajanje registracije</b></p> <p>1. Žigovi se registruju za razdoblje od deset godina od datuma podnošenja prijave.</p> <p>2. Registraciju je moguće produžiti u skladu s člankom 49. za daljnja desetogodišnja razdoblja.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usaglašeno</p>	<p>Navedena odredba je regulisana članom 42 st. 1 i 2 Zakona o žigu ("Službeni list Crne Gore", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Član 49.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Obnova</b></p> <p>1. Registracija žiga obnavlja se na zahtjev nosioca žiga ili na zahtjev lica koja je za to ovlašćena na osnovu propisa ili ugovora, pod uslovom da su plaćene naknade za obnovu. Države članice mogu odrediti da potvrda o plaćanju naknada za obnovu treba predstavljati takav zahtjev.</p> <p>2. Zavod obavještava nosioca žiga o isteku registracije najmanje šest mjeseci prije spomenutog isteka. Zavod se ne smatra odgovornim ako propusti dati takve informacije.</p> <p>3. Zahtjev za obnovu podnosi se te se plaćaju naknade za obnovu u razdoblju od najmanje šest mjeseci koji neposredno prethode isteku registracije. Ako se to ne učini, zahtjev se može podnijeti u dodatnom roku od šest mjeseci neposredno nakon isteka registracije ili kasnije obnove. Naknade</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba Direktive regulisana je članom 42 st. 3 do 8 Zakona o žigu ("Službeni list Crne Gore", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16, 2/17)</p>	

<p>za obnovu i dodatna naknada plaćaju se unutar tog dodatnoga roka.</p> <p>4. Kad je zahtjev podnesen ili kad su naknade plaćene u odnosu na samo neke proizvode ili usluge za koje je žig registrovan, registracija se obnavlja samo za te proizvode ili za te usluge.</p> <p>5. Obnavljanje proizvodi dejstva od dana koji slijedi nakon datuma na koji ističe postojeća registracija. Obnavljanje se upisuje u registar.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>Član 50.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Komunikacija sa zavodom</b></p> <p>Stranke u postupcima ili, ako su imenovani, njihovi zastupnici određuju službenu adresu za svu službenu komunikaciju s uredom. Države članice imaju pravo zahtijevati da se takva službena adresa nalazi u Evropskom ekonomskom prostoru.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 2</b></p> <p>U nazivu člana 5 zarez i riječi: "registar prijava" brišu se.</p> <p>U st. 1 i 8 riječi: „i registar prijava“ brišu se.</p> <p>Stav 2 mijenja se i glasi:</p> <p>„Registar sadrži podatke o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podnosiocu prijave (lično ime i adresa, odnosno naziv i sjedište),</li> <li>- izgledu znaka za koji je podnijeta prijava za upis,</li> <li>- spisku roba i usluga,</li> <li>- dokazu o uplati administrativne takse,</li> <li>- datumu podnošenja prijave,</li> <li>- broju prijave žiga i,</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nosiocu žiga, zatraženom pravu prvenstva, datumu objavljivanja prijave, izgledu žiga;</li> <li>- trećim licima koja su dala obrazloženo mišljenje,</li> <li>- podnosiocu prigovora, datumu upisa žiga u Registar, broju registracije,</li> <li>- međunarodnoj registraciji, obnovi žiga i datumu prestanka žiga i promjenama podataka koje sadrži Registar.</li> </ul> <p>Stav 4 mijenja se i glasi:  “Registar se vodi u elektronskom obliku i dostupan je javnosti.”</p> <p>Stav 6 mijenja se i glasi:  “Podatke o žigu koji se upisuju u Registar iz stava 1 ovog člana nadležni organ objavljuje u Službenom glasilu.”</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 51.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Saradnja u području registracije i administracije žigova</b></p> <p>Države članice slobodne su djelotvorno sarađivati međusobno i s Zavodom Evropske unije za intelektualnu svojinu s ciljem promovisanja konvergencije praksi i alata koji</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		

se odnose na ispitivanje i registraciju žigova.				
<p style="text-align: center;"><i>Član 52.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Saradnja u drugim područjima</b></p> <p>Države članice slobodne su djelotvorno sarađivati međusobno i s Zavodom Europske unije za intelektualnu svojinu u svim područjima svojih aktivnosti pored onih koja su navedena u članu 51., a koja su od značaja za zaštitu žigova u Uniji.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p style="text-align: center;"><i>Član 53.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Zaštita podataka</b></p> <p>Obrada ličnih podataka provedena u državama članicama u okviru ove Direktive podliježe nacionalnim zakonima za sprovođenje Direktive 95/46/EZ.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p style="text-align: center;"><i>Član 54.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Prenošenje</b></p> <p>1. Države članice stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s članovima od 3. do 6., članovima od 8. do 14., članovima 16., 17. i 18., članovima od 22. do 39. članom 41., člancima od 43. do 50. do 14. siječnja 2019. Države članice stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<p>usklađivanja s članom 45. do 14. Januara 2023. Države članice tekst tih mjera odmah dostavljaju Komisiji.</p> <p>Kad države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. One takođe sadrže izjavu da se u postojećim zakonima i drugim propisima upućivanja na Direktivu stavljenom izvan snage ovom Direktivom, smatraju upućivanjima na ovu Direktivu. Države članice određuju načine tog upućivanja i način oblikovanja te izjave.</p> <p>2. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p>				
<p style="text-align: center;"><i>Član 55.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Stavljanje van snage</b></p> <p>Direktiva 2008/95/EZ stavlja se izvan snage od 15. januara 2019., ne dovodeći u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje u nacionalno pravo Direktive 89/104/EEZ iz dijela B Priloga I. Direktivi 2008/95/EZ.</p> <p>Upućivanja na Direktivu stavljenom izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		



<p><i>Član 56.</i></p> <p><b>Stupanje na snagu</b></p> <p>Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u <i>Službenom listu Evropske unije</i>.</p> <p>Članovii 1., 7., 15., 19., 20., 21. te članovi od 54. do 57. primjenjuju se od 15. januara 2019.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><i>Član 57.</i></p> <p><b>Adrese</b></p> <p>Ova je Direktiva upućena državama članicama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Prilog</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		